

SETSWANA PUOTLALELETSO YA BOBEDI

*Pegelo ya Kharikhulamo ya
Bosetšhaba (PKB)*

*Pegelo ya Pholisi ya Kharikhulamo
le Tlhatlhobo*



*Kgato ya Tsweletso ya Thuto le Katiso
Mephato 10-12*



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**PEGELOYA PHOLISI YA KHARIKHULAMO LE TLHATLHOBO
MEPHATO 10-12**

SETSWANA PUOTLALELETSO YA BOBEDI

Department of Basic Education

222 Struben Street
Private Bag X895
Pretoria 0001
South Africa
Tel: +27 12 357 3000
Fax: +27 12 323 0601



120 Plein Street Private Bag X9023
Cape Town 8000
South Africa
Tel: +27 21 465 1701
Fax: +27 21 461 8110
Website: <http://www.education.gov.za>

© 2011 Department of Basic Education

ISBN: 978-1-4315-0556-2

Design and Layout by: Ndabase Printing Solution

Printed by: Government Printing Works

FOREWORD BY THE MINISTER



Our national curriculum is the culmination of our efforts over a period of seventeen years to transform the curriculum bequeathed to us by apartheid. From the start of democracy we have built our curriculum on the values that inspired our Constitution (Act 108 of 1996). The Preamble to the Constitution states that the aims of the Constitution are to:

- heal the divisions of the past and establish a society based on democratic values, social justice and fundamental human rights;
 - improve the quality of life of all citizens and free the potential of each person;
 - lay the foundations for a democratic and open society in which government is based on the will of the people and every citizen is equally protected by law; and
- build a united and democratic South Africa able to take its rightful place as a sovereign state in the family of nations.

Education and the curriculum have an important role to play in realising these aims.

In 1997 we introduced outcomes-based education to overcome the curricular divisions of the past, but the experience of implementation prompted a review in 2000. This led to the first curriculum revision: the *Revised National Curriculum Statement Grades R-9* and the *National Curriculum Statement Grades 10-12* (2002).

Ongoing implementation challenges resulted in another review in 2009 and we revised the *Revised National Curriculum Statement* (2002) and the *National Curriculum Statement Grades 10-12* to produce this document.

From 2012 the two National Curriculum Statements, for *Grades R-9* and *Grades 10-12* respectively, are combined in a single document and will simply be known as the *National Curriculum Statement Grades R-12*. The *National Curriculum Statement for Grades R-12* builds on the previous curriculum but also updates it and aims to provide clearer specification of what is to be taught and learnt on a term-by-term basis.

The *National Curriculum Statement Grades R-12* represents a policy statement for learning and teaching in South African schools and comprises of the following:

- (a) Curriculum and Assessment Policy Statements (CAPS) for all approved subjects listed in this document;
- (b) *National policy pertaining to the programme and promotion requirements of the National Curriculum Statement Grades R-12*; and
- (c) *National Protocol for Assessment Grades R-12*.

MRS ANGIE MOTSHEKGA, MP
MINISTER OF BASIC EDUCATION



DITENG

KAROLO 1: MATSENO A PEGELO YA PHOLISI YA KHARIKHULAMO LE TLHATLHOBHO 3

1.1 Lemorago..... 3

1.2 Thadiso 3

1.3 Maikaelelo a kakaretso a Kharikhulamo ya Aforika Borwa..... 4

1.4 Kabo ya nako..... 6

 1.4.1 Kgato ya Motheo 6

 1.4.2 Kgato ya Magareng..... 6

 1.4.3 Kgato e Kgolwane 7

 1.4.4 Mephato 10-12..... 7

KAROLO 2: GO ITSISE DIPUO 8

2.1 Dipuo mo Pegelong ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo 8

2.2 Maikaelelo a a kgethegileng a go ithuta Dipuo 9

2.3 Thadiso ka ga kharikhulamo ya puo 10

2.4 Go ruta Puotlaleletso ya Ntlha..... 10

2.5 Melebo ya go ruta puo..... 16

2.6 Kabo ya nako mo kharikhulamong 17

2.7 Ditlhokego tsa go ruta Puotlaleletso ya Ntlha jaaka serutwa..... 18

KAROLO 3: DITENG LE DITHULAGANYO TSA GO RUTA BOKGONI JWA PUO..... 19

3.1 Go reetsa le go bua..... 19

3.2 Go buisa le go lebelela 26

3.3 Go kwala le go tlhagisa: dikgato, diteng, ditogamaano le ditlhangwa 33

3.4 Dipopego tsa puo - lenaneo le le kaelang 40

3.5 Dithulaganyo tsa go ruta..... 42

 3.5.1 Thulaganyo ya go ruta ya Mophato 10..... 46

 3.5.2 Thulaganyo ya go ruta ya Mophato 11 56

 3.5.3 Thulaganyo ya go ruta ya Mophato 12..... 64

KAROLO 4: TLHATLHOBHO MO PUONG YA GAE	72
4.1 Matseno	72
4.2 Tlhatlhobo e e sa tlhomamang kgotsa ya letsatsi le letsatsi	72
4.3 Tlhatlhobo e e tlhomameng	72
4.4 Lenaneo la Tlhatlhobo	76
4.4.1 Thadiso ka ga Ditlhokego.....	76
4.4.2 Ditlhatlhobo	80
4.5 Go rekota le go bega	82
4.6 Tekanyetso ya Tlhatlhobo	83
4.6.1 Tlhatlhobo e e tlhomameng ya mo sekolong (SBA).....	83
4.6.2 Ditiro tsa tlhatlhobo ya molomo.....	83
4.7 Kakaretso	84
LENAANEFOKO	85



KAROLO 1: MATSENO A PEGELO YA PHOLISI YA KHARIKHULAMO LE TLHATHOBO

1.1 Lemorago

Pegelo ya Kharikhulamo ya Bosetšhaba Mephato R-12 (NCS) e tshalosa pholisi ya kharikhulamo le tthatlho bo mo dikolong.

Go tokafatsa tiragatso e, Pegelo ya Kharikhulamo ya Bosetšhaba e ne ya mametlelelwa ka dimametelelo tse di tla diragadiwang ka Firikgong 2012. Tokomana e le nngwe e e sobokantsweng ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tthatlho bo ya serutwa se sengwe le se sengwe, e ne ya kwalwa go emisetsa Dipegelo tsa Dirutwa, Dikaedi tsa Lenaneothuto le Dikaedi tsa Tthatlho bo ya Dirutwa Mephato ya R-12 tsa bogologolo.

1.2 Thadiso

- (a) *National Curriculum Statement Grades R-12 (Firikgong 2012)* e emela pegelo ya pholisi ya go ithuta le go ruta mo dikolong tsa Aforika Borwa mme e na le tse di latelang:
- (i) Pegelo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tthatlho bo ya serutwa se sengwe le se sengwe sa sekolo se se amogetsweng;
 - (ii) Pegelo ya Pholisi ya, *National policy pertaining to the programme and promotion requirements of the National Curriculum Statement Grades R-12; le*
 - (iii) Pegelo ya Pholisi ya, *National Protocol for Assessment Grades R-12 (Firikgong 2012)*.
- (b) The *National Curriculum Statement Grades R-12 (Firikgong 2012)* e emela dipegelo tse pedi tsa kharikhulamo ya bosetšhaba tsa ga jaana, tsona ke:
- (i) *Revised National Curriculum Statement Grades R-9, Government Gazette No. 23406 of 31 May 2002, le*
 - (ii) *National Curriculum Statement Grades 10-12 Government Gazettes, No. 25545 of 6 October 2003 and No. 27594 of 17 May 2005.*
- (c) Dipegelo tsa kharikhulamo ya bosetšhaba tse di akanngwang go ka dirisiwa mo ditemanengpotlana tsa b(i) le (ii) di na le dipegelo tsa pholisi tse di latelang tse di tla khutlisiwang ka tatelano ke *National Curriculum Statement Grades R-12 (Firikgong 2012) mo pakeng ya go tloga ka 2012-2014:*
- (i) Lekala la Thuto/Lenaneo la Serutwa, Dikaedi tsa Lenaneothuto, Dikaedi tsa Tthatlho bo ya Dirutwa tsa Mephato R-9 le Mephato 10-12;
 - (ii) Pegelo ya Pholisi ya *National Policy on assessment and qualifications for schools in the General Education and Training Band*, e e tshamilweng sešwa mo *Government Notice No. 124 in Government Gazette No. 29626 of 12 February 2007;*
 - (iii) Pegelo ya Pholisi ya the *National Senior Certificate: A qualification at Level 4 on the National Qualifications Framework (NQF)*, e e tshamilweng sešwa mo *Government Gazette No.27819 of 20 July 2005;*

- (iv) Pegelo ya Pholisi ya *An addendum to the policy document, the National Senior Certificate: A qualification at Level 4 on the National Qualifications Framework (NQF)*, e e mabapi le barutwana ba ba nang le ditlokego tse di kgethegileng, e e phasaladitsweng mo *Government Gazette, No.29466* of 11 December 2006, e akareditswe mo pegelong ya pholisi ya *National policy pertaining to the programme and promotion requirements of the National Curriculum Statement Grades R-12*; le
- (v) Pegelo ya Pholisi ya *An addendum to the policy document, the National Senior Certificate: A qualification at Level 4 on the National Qualifications Framework (NQF)*, e e mabapi le *the National Protocol for Assessment (Grades R-12)*, e e tlhamilweng sešwa mo *Government Notice No.1267* in *Government Gazette No. 29467* of 11 December 2006.
- (d) Pegelo ya Pholisi ya *National policy pertaining to the programme and promotion requirements of the National Curriculum Statement Grades R-12*, le dikarolo tse di mo Pholiseng ya Kharikhulamo le Tlhatlhubo jaaka e akannwang mo *Dikgaolong 2, 3 le 4* tsa pegelo e, tse di agang melao le boleng jwa *National Curriculum Statement Grades R-12*. Ka jalo go ya ka karolo 6A ya *South African Schools Act, 1996 (Act No. 84 of 1996)*, e aga motheo o Tona ya Thuto ya Motheo e ka tlhomamisang dipelo tse di lekaneng tsa boleng, gammogo le thulaganyo le tsamaiso ya tlhatlhubo ya diphithlelelo tsa barutwana e e ka dirisiwang mo dikolong tsa botlhe le mo dikolong tse di ikemetseng ka nosi.

1.3 Maikaelelo a kakaretso a Kharikhulamo ya Aforika Borwa

- (a) Pegelo ya Kharikhulamo ya Bosetšhaba Mephato R-12 e tlhagisa kitso, dikgono le meetlo e e tshwanelwang ke go ithutiwa mo dikolong tsa Aforika Borwa. Kharikhulamo e ikaelela go netefatsa gore barutwana ba bona le go diragatsa kitso le dikgono ka ditsela tse di nang le bokao mo matshelelong a bona. Mo ntlheng e, kharikhulamo e godisa kakanyo ya go tsepamisa kitso ka bokao jwa tikologo, e ntse e sisimoga (tsibogela) botlhokwa jwa lefatshe ka bophara.
- (b) Pegelo ya Kharikhulamo ya Bosetšhaba Mephato R-12, e arabela maikaelelo a:
- go tlamela barutwana, go sa kgathalesege lemorago la ikonomi ya loago, lotso, bong, bokgoni jwa mmele kgotsa bokgoni jwa botlhale, le kitso, dikgono le meetlo tse di tlhokegang go ikgotsofatsa le botsayakarolo jo bo nang le bokao mo loagong jaaka baagi ba naga e e gololesegileng;
 - e tlamela phithlelelo ya thuto e e kwa godimo;
 - go kaela phetogelo ya barutwana go tswa go thuto ya ditheo go ya go lefelo la tiro; le
 - go tlamela bathati ka tshedimose tse e e lekaneng ya dikgono tsa morutwana.
- (c) Pegelo ya Kharikhulamo ya Bosetšhaba Mephato R-12 e ikaegile ka metheo e e latelang:
- *Phetogo ya loago*; e netefatsa gore go sa lekalekaneng mo go tsa thuto go go fetileng go a siamisiwa, le gore ditšhono tse di lekalekanang tsa thuto di neelwa baagi botlhe;
 - *Go ithuta go go tlhaga gape go tseneletse*, go rotloetsa molebo o o tlhaga e le o o tseneletseng mo thutong, boemong jwa go rutiwa ga go neelwa dinnete go go seng tlhaga e bile go sa tsenelela;
 - *Kitso e e kwa godimo le dikgono tse di kwa godimo*; bonnye jwa maemo a kitso le dikgono tse di tshwanetseng go fitlhelelwa mo mophatong o mongwe le o mongwe di totobaditswe le go beelwa seemo se se kwa godimo, seemo se se fitlhelegang mo dirutweng tsotlhe;

- *Tsweletso*; diteng le bokao jwa mophato o mongwe le o mongwe di supa tsweletso go tloga go e e bonolo go fitlha go e e gwethang tlhaloganyo;
- *Ditshwanelo tsa botho, boakaretsi, bosiamisi jwa tikologo le loago*; go tsenyeletsa melawana le ditlwaello tsa bosiamisi jwa tikologo le loago le ditshwanelo tsa botho jaaka di tlhalosiwa mo Molaotheong wa Aforika Borwa. Pegelo ya Kharikhulamo ya Bosetšhaba Mephato R-12. (Ka kakaretso) e bosisi mo dintlheng tsa dipharologano di tshwana le lehuma, go tlhoka tekatekano, lotso, bong, puo, kgolo, bogole le dintlha tse dingwe.
- *Go totobatsa botlhokwa jwa tsamaiso ya kitso ditso*; go lemoga ditiragalo (hisetori) le boswa jo bo humileng jwa naga e jaaka dintlha tse di botlhokwa tse di nonotshang meetlo e e leng teng mo Molaotheong; le
- *Go ikanyega, boleng le nonofo*; go tlamela thuto e e ka bapisiwang le ya dinaga tse dingwe ka boleng, go anama le boteng

(d) Pegelo ya Kharikhulamo ya Bosetšhaba Mephato R-12 e ikaelela go tlhagisa barutwana ba ba kgonang go:

- lemoga le go rarabolola mathata gape ba tsaya ditshwetso ba akanya ka tsenelelo e bile ba na le boitlhamedi.
- dira ka katlego ba le bosii, kana ba na le ba bangwe e le karolo ya setlhopha;
- ithulaganya, go itsamaisa le go tsamaisa ditiro tsa bona ka boikarabelo le ka nonofo.
- kgobokanya, sekaseka, rulaganya le go tlhatlhoba tshedimosetso ka tsenelelo;
- tlhaeletsana ka nonofo ba dirisa dikgono tsa pono, matshwao kgotsa dikgono tsa puo mo mekgweng e e farologaneng;
- dirisa saense le thekenoloji ka nonofo le ka tsenelelo ba supa boikarabelo mo tikologong le mo boitekanelong jwa ba bangwe; le
- bontsha go tlhaloganya lefatshe jaaka thulaganyo ya ditsamaiso tse di amanang ka go lemoga gore dikaelo tsa tharabololo ya mathata ga di tlhagelele di le tsosi.

(e) Boakaretsi bo tshwanetse go nna karolokônôkônô ya thulaganyo, ipaakanyo le go ruta mo sekolong se sengwe le se sengwe. Se, se ka diragala fa fela barutabana botlhe ba nna le tlhaloganyo e e edileng ya go lemoga le go arabela dikgoreletsi tsa go ithuta le go rulaganyetsa dipharologano.

Ntlhagolo mo go tsamaiseng boakaretsi ke go netefatsa gore dikgoreletsi di a lemogiwa le go arabelwa ke ditlhopha tsotlhe tsa tshegetso mo loagong lwa sekolo, go akaretsa barutabana, ditlhopha tsa tshegetso tsa dikgaolothuto, ditlhopha tsa tshegetso tse di mo ditheong, batsadi le dikolo tse di kgethegileng jaaka ditikatikwe tse di tswelang morafe mosola ka kakaretso. Go arabela dikgoreletsi mo phaposiborutelong, barutabana ba tshwanetse go dirisa ditogamaano tse di farologaneng tsa dipharologano tsa kharikhulamo jaaka tse di akareditsweng mo Dikaeding tsa Go Ruta le Go Ithuta ga Boakaretsi tsa Lefapha la Thuto ya Motheo (2010). (*Department of Basic Education's Guidelines for inclusive teaching and learning (2010)*).

1.4 Kabo ya Nako

1.4.1 Kgato ya Motheo

(a) Nako ya go ruta mo Kgatong ya Motheo ke e e latelang

SERUTWA	MOPHATO R (DIURA)	MEPHATO 1-2 (DIURA)	MEPHATO 3 (DIURA)
Puo ya Gae	10	7/8	7/8
Puo Tlaleletso ya Ntlha		2/3	3/4
Dipalo	7	7	7
Dikgono tsa Botshelo	6	6	7
• Kitso ya Tshimologo	(1)	(1)	(2)
• Botshweretsi jwa Boitlhamedi	(2)	(2)	(2)
• Thuto ya Ikatiso ya Mmele	(2)	(2)	(2)
• Thuto ya boitekanelo jwa motho le loago	(1)	(1)	(1)
GOTLHE	23	23	25

(b) Nako ya go ruta ya Mephato R, 1 le 2 ke diura di le 23 mme ya Mophato 3 ke diura di le 25.

(c) Diura di le 10 mo dipuong di abetswe Mephato R-2 mme diura di le 11 ke tsa Mophato 2. Bogolo jwa diura di le 8 le bonnye jwa diura di le 7 di abetswe Puo ya Gae, bonnye jwa diura di le 2 le bogolo jwa diura di le 3 di abetswe Puotlaleletso mo Mephatong 1-2. Mo Mephatong 3 bogolo jwa diura di le 8 le bonnye jwa diura di le 7 di abetswe Puo ya Gae fa bonnye jwa diura di le 3 le bogolo jwa diura di le 4 di abetswe Puotlaleletso ya Ntlha.



(d) Mo serutweng sa Dikgono tsa Botshelo, Kitso ya Tshimologo e abetswe ura e le 1 mo Mephatong R-2 le diura di le 2 jaaka go kailwe ka diura tse di mo masakaneng mo mephatong wa 3.

1.4.2 Kgato ya Magareng

(b) Nako ya go ruta mo Kgatong ya Magareng ke e e latelang:

SERUTWA	DIURA
Puo ya Gae	6
Puotlaleletso ya Ntlha	5
Dipalo	6
Disaense tsa Tlhago le Thekenoloji	3,5
Disaense tsa Loago	3
Dikgono tsa Botshelo	4
• Botshweretsi jwa Boitlhamedi	(1,5)
• Thuto ya Ikatiso ya Mmele	(1)
• Thuto ya boitekanelo jwa motho le loago	(1,5)
GOTLHE	27,5

Dikolo tse di tuteng puo e e tlaleletang dirutwa, jaaka Puotlaleletso ya Bobedi di ka dira jalo fa ba ka dira dithulaganyo tsa kabo ya nako e e tlaleletsang mo nakong e e abilweng ya dinha di le 27,5.

1.4.3 Kgato e Kgolwane

(a) Nako ya go ruta mo Kgatong e Kgolwane ke e e latelang:

SERUTWA	DIURA
Puo ya Gae	5
Puotlaleletso ya Ntlha	4
Dipalo	4,5
Disaense tsa Tlhago	3
Disaense tsa Loago	3
Thekenoloji	2
Disaense tsa Botsamaisi le Ikonomi	2
Tebanyo le Botshelo	2
Botshweretsi jwa Boithlamedi	2
GOTLHE	27,5

Dikolo tse di ruteng puo e e tlaelelsang dirutwa, jaaka Puotlaleletso ya Bobedi di ka dira jalo fa di ka dira dithulaganyo tsa kabo ya nako e e tlaelelsang mo nakong e e abilweng ya diura di le 27,5.

1.4.4 Mephato 10-12

(a) Nako ya go ruta mo Mephatong 10-12 ke e e latelang:

SERUTWA	Kabo ya nako mo bekeng (diura)
Puo ya Gae	4.5
Puotlaleletso ya Ntlha	4.5
Dipalo	4.5
Tebanyo le Botshelo	2
Bonnye jwa dirutwa dingwe le dingwe tse tharo di tlhophiwa go tswa mo Setlhopheng sa B Mametlelelo B, Mananeo B1-B8 a pegelo ya pholisi ya <i>National policy pertaining to the programme and promotion requirements of the National Curriculum Statement Grades R-12</i> , e le mabapi le go ya ka mabaka a a botswang pele go dumelanwa ka ona mo ditimaneng tsa 28 tsa pegelo ya pholisi e e bolelwang.	12 (3x4 diura)
GOTLHE	27.5

Nako e e abilweng ya beke e ka dirisediwa bonnye dirutwa tsa NCS tse di tlhokegang jaaka go kailwe fa godimo, e bile e se ke ya dirisediwa dirutwa dipe tsa tlaeletso tse di okeditsweng mo lenaneong la dirutwa. Fa morutwana a ka eletsa go oketsa dirutwa, nako e e okeditsweng e abelwe go rutiwa ga dirutwa tse.

KAROLO 2: GO ITSISE DIPUO

2.1 Dipuo mo Pegelong ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo (PPKT)

Puo ke sediriswa sa mogopolo le tlhaeletsano. Ke mokgwa wa setso le temogo e e arogangwang mo gare ga batho go dira gore lefatshe le ba tshelang mo go lona le nne le bokao jo bo botoka. Go ithuta go dirisa puo ka botlalo go kgontsha barutwana go fitlhelela kitso, go tlhalosa boitshupo jwa bona, maikutlo le dikakanyo, go dirisana le ba bangwe le go laola lefatshe la bona. E tlamela barutwana ka ditshwantsho le dikakanyo tse di humileng, tse di maatla, tse di tseeneletseng kwa garegare tse di ka dirisiwang go dira lefatshe la bona le tokafale go feta jaaka le ntse; le itshekile go feta jaaka le ntse. Ke ka tiriso ya puo mo dipharologanong tsa setso le dikamano tsa loago di thadisiwang le go tlhamiwa, go tlhamiwa goo, go ka fetolwa gape ka puo ga anamisiwa le go tokafadiwa.

Maemo a Puo

Go ithuta puo mo Mephatong ya 10-12 go akaretsa dipuo tsotlhe tsa semmuso mo Aforika Borwa, e bong, Seafortikane, Seesimane, isiNdebele, isiXhosa, isiZulu, Sepedi (Sesotho sa Leboa), Sesotho, Setswana, Siswati, Tshivenda, Xitsonga gammogo le Dipuo tse e seng tsa Semmuso e bong Arabic, French, German, Gujarati, Hebrew, Hindi, Italian, Latin, Modern, Greek, Portuguese, Spanish, Tamil, Telugu, Urdu. Dipuo tsotlhe tsa semmuso di ka rutiwa ka maemo a Puo ya gae, Puotlaleletso ya Ntlha kgotsa ya Bobedi. Dipuo tsotlhe tse e seng tsa semmuso di ka rutiwa ka maemo a Puo Tlaleletso ya bobedi.

Go ithuta puo mo Mephatong ya 4-9 go akaretsa dipuo tsotlhe tsa semmuso mo Aforika Borwa. Dipuo tsotlhe tsa semmuso di ka rutiwa ka maemo a Puo ya Gae, Puotlaleletso ya Ntlha kgotsa Puotlaleletso ya bobedi. Dipuo tse e seng tsa semmuso di ka rutiwa ka maemo a Puotlaleletso ya Bobedi fa dipuo tseo di setseng di tlhabolotswa.

Puo ya Gae ke puo ya ntlha e e fitlhelelwang ke barutwana fa Puotlaleletso ya Ntlha e le puo e e thutiwang go tlaleletsa Puo ya Gae. Puotlaleletso ya Bobedi ke puo e nngwe e morutwana a ka e ithutang, e e kgontshang tlhaeletsano e e namileng le botementsi. Puo e ka dirisiwa mo loagong kgotsa mo setsong mme ya godisa kago ya setšhaba le go tlhologanya ditso tsa merafe mengwe. Bontsi jwa dikolo tsa Aforika Borwa ga di rute dipuo tsa gae tsa barutwana ba bangwe kgotsa botlhe ba ba ikwadisitseng mo sekolong mme di na le puo e le nngwe kgotsa tse pedi tse di rutiwang ka maemo a puo ya gae. Ka ntlha ya se, maina a Puo ya Gae, Puotlaleletso ya Ntlha le Puotlaleletso ya Bobedi a kaya botswerere jwa maemo a puo e rutiwang ka ona e seng puo ya gae kgotsa e e fitlheletsweng (jaaka mo dipuotlaleletsong). Ka ntlha ya maikaelelo a pholisi e, kumako nngwe le nngwe ya Puo ya Gae e tshwanetse go tlhalogangwa gore e kaya maemo mme e seng puo ka boyona.

Maemo a Puo ya Gae a tlamela botswerere jwa puo jo bo senolang bomankge jwa dikgono tsa motheo tsa tlhaeletsano ya botsalano tse di tlhokagalang mo maemong a loago le dikgono tsa maemo a tlhologanyo a tsa botlhalefi/seakatemi a a leng botlhokwa mo go ithuteng go ralala kharikhulamo. Go gatelelwa go rutiwa ga dikgono tsa go reetsa, go bua, go buisa le go kwala mo maemong a a puo. Kgato e gape e tlamela barutwana ka bokao jo bo tlhamaletseng, temogo ya bontle le bokgoni jwa go nna le dikakanyo jo bo tla ba tlamelang ka bokgoni jwa go tlhama dilo gape, go akanya le go matlafatsa go tlhologanya lefatshe le ba tshelang mo go lona. Le fa go le jalo, kgatelelo le kabo ya maduo a dikgono tsa go buisa le go kwala, go tloga ka Mophato 7 go ya kwa pele, di kwa godimo go na le tsa go bua le go reetsa gonne tlhokego ya kitso ya dipuo ya barutwana e oketsega fa ba ntse ba ipaakanyetsa dithuto tse di kwa godimo le ditiro.

Maemo a Puotlaleletso ya Ntlha a tseelela gore barutwana ga ba na kitso epe ya puo fa ba goroga kwa sekolong. Mo dingwageng tsa ntlha tsa sekolo go tlhomiwa mogopolo mo go ageng bokgoni jwa morutwana jwa go tlhologanya puo le go e bua - dikgono tsa motheo tsa tlhaeletsano ya botsalano. Mo Mephatong 2 le 3 barutwana ba simolola go

aga kitso ya puo mo motheong o wa tiro ya molomo. Gape ba diragatsa dikgono tsa puo tse ba setseng ba di ithutile mo Puong ya Gae.

Mo Dikgatong tsa Magareng le tse Dikgolwane, barutwana ba tswela go tiisa dikgono tsa go reetsa, go bua, go buisa le go kwala. Kgatelelo e kgolo e abelwa go dirisetsa Puotlaleletso ya Ntsha ka maikaelelo a go akanya le go ntsha mabaka. Ba tshwaragana le ditlhangwa tsa dikwalo le go simolola go aga bokgoni jwa temogo ya bontle le go tshwantsha mo Puotlaleletsong ya bona.

Barutwana ba tshwanetse gore fa ba goroga mo Mophato 10, ba tshwanetse ba bo ba le ditswerere mo Puotlaleletsong ya bona mabapi le dikgono tsa dikgolagano tsa botho le maemo a tlhologanyo ya tsa botlhalefi. Le fa go ntse jalo, boammaaruri ke gore barutwana ba bantsi mo kemong e ga ba kgone go tlhaeletsana sentle ka Puotlaleletso ya bona. Kgwetlho mo Mephatong 10-12 ke go tlamela barutwana ba ka tshegetso mme ka yona nako eo ba abelwa kharikhulamo e e ba kgontshang go fitlhelela maemo a a tlhokegang mo Mophato 12. Maemo a, a tshwanetse gore a nne mo seemong se barutwana ba ka dirisang puotlaleletso mo maemong a a kwa godimo a go tlhologanya go ba baakanyetsa go tswela dithuto tse di kwa godimo kgotsa le go tsena mo ditirong tse di farologaneng.

Maemo a Puo ya Bobedi a tseelela gore barutwana ga ba na kitso epe ya puo fa ba goroga kwa sekolong. Maikaelelo a go tlhagisa Puotlaleletso ya Bobedi a mo go ageng bokgoni jwa barutwana jwa go tlhologanya le go bua puo - dikgono tsa motheo tsa tlhaeletsano ya botsalano. Mo mephatong ya 4 - 6 barutwana ba simolola go aga dikgono tsa bona tsa go bua, go kwala le go buisa. Ba dirisa gape dikgono tsa bona tsa go bua, go kwala le go buisa tse ba setseng di ithutileng mo Puong ya Gae le Puotlaleletsong ya Ntsha.

Mo Mephatong ya 7 - 9, barutwana ba tswela go tiisa go reetsa le go bua ga bona fa ba ntse ba aga dikgono tsa go buisa le go kwala.

Ka nako e barutwana ba tsenang mo Mophatong wa 10, ba tshwanetse ba bo ba kgona go bua ka Puotlaleletso Ya Bobedi mo maemong a dikgolagano tsa botho le a loago. Le fa go ntse jalo boammaaruri ke gore barutwana ba bantsi ba santse ba sa kgone go bua Puotlaleletso ya bona sentle mo kgatong e. Ka jalo, kgwetlho mo Mephatong ya 10 -12 ke go tlamela barutwana ka tshegetso gape ba rutiwa kharikhulamo e e ba thusang go fitlhelela maemo a a tlhokegang mo Mophato 12. Maemo a, a tshwanetse go dira gore barutwana ba kgone go dirisa Puotlaleletso ya bona mo maemong a botswerere, go ba baakanyetsa thuto e e kwa godimo le ditiro.

2.2 Maikaelelo a a kgethegileng a go ithuta dipuotlaleletso

Go ithuta Puotlaleletso ya Bobedi go tshwanetse ga kgontsha barutwana go:

- fitlhelela dikgono tsa puo tse di tlhokagalang go tlhaeletsana ka nepagalo ka puo e e ikaeletseng go tswela tsia bareetsi, maitlhommo le bokao
- go reetsa, go bua, go buisa/go lebelela le go kwala/go tlhagisa puo ka go itshepa le ka natefo. Dikgono tse le maitlhommo di aga motheo wa go ithuta mo botshelong jotlhe.
- tlhagisa le go emela, ka molomo le ka go kwala, dikakanyo tsa bona, megopolo le maikutlo ka go itshepa gore ba kgone go nna baakanyi ba ba ikemetseng gape ba akanya ka tsenelelo.
- dirisa puo le boikakanyetsi jwa bona go batlisisa ka ga bobona le ka ga lefatshe le le ba dikologileng. Se, se tla ba kgontsha go tlhagisa maitemogelo a bona le diphitlhelelo tsa bona ka ga lefatshe ka molomo le ka go kwala.

- dirisa puo go fitlhelela le go laola tshedimose tso ya go ithuta go ralala kharikhulamo le ka ditsela tse dingwe tsa tiriso. Tshedimose tso ya puo ke kgono e e bothokwa mo 'motheng o wa tshedimose tso' e bile e aga motheo wa go ithuta mo botshelong jotlhe.
- dirisa puo jaaka sediriswa sa go akanya ka tsenelelo le ka boitlhamedi, go tlhagisa dikakanyo tsa bona ka dintlha tsa boitshwaro le meetlo; go inyalanya le mefuta e mentsi ya ditlhangwa ka tsenelelo; go gwetha dintlhakemo, meetlo le tlhotlheletso ya dikamano tse di akareditsweng mo ditlhangweng; go buisa ditlhangwa ka maitlomo a a farologaneng, jaaka go di itumelela, go dira dipatlisiso, le ditshekatsheko.

2.3 Thadiso ka ga kharikhulamo ya puo

Kharikhulamo e, e rulagantswe go latela dikgono, diteng le ditogamaano tse di latelang

Thadiso ya dikgono tsa puo, diteng le ditogamaano	
<p>Go reetsa le Go bua</p> <p>Go reetsa</p> <p>Dikgato tsa go reetsa:</p> <p>Pele ga theetso</p> <p>Ka nako ya theetso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go reeletsa tshedimose tso e e kgethegileng • Go reeletsa tshhekatsheko le katlholo • Go reeletsa tlhaetlhetsoano le babang • Go reeletsa kgethegelo <p>Morago ga theetso</p> <p>Go bua</p> <p>Dikgato tsa go bua:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa le go rulaganya • Go ikatisa le tlhagisa <p>Diponagalo le melawana ya ditlhangwa tsa tlhaeletsano ya molomo</p> <p>Go bua go go tlhomameng le tlhagiso</p> <p>Go bua go sa tlhomamang le tiro ya setlhopho</p> <p>Go bua ka maitlhomol dikgopolo a a kgethegileng</p> <p>Ditlhagiso tse di dirisiwang mo motlotlong</p>	<p>Go buisa le Go lebelela</p> <p>Dikagto tsa go buisa</p> <p>Pele ga puiso</p> <p>Puiso</p> <p>Morago ga puiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go buisa go go tseneletseng • Thuto e e tlhomameng ya ditlhangwa tsa dikwalo • Go buisa/ go lebelela go go katolositsweng go ikemetse <p>Go kwala le Go tlhagisa</p> <p>Dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsokwalo/Pele ga go kwala • Go dira thulaganyo • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa <p>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso mo ditlhangweng tse di kwadiwang</p> <p>Mefuta ya ditlhangwa - popego le puo</p>
<p>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</p> <p>Popego ya puo le melawana di rutiwa mo tirisong ya bokao jwa dikgono tse di fa godimo gape jaaka karolo ya lenaneo la tlhabolole le thulaganyo ya puo. Se, se tshwanetse go akaretsa tlhopho ya mafoko, mopeleto, go aga polelo, go kwala temana, poeletso ya popego ya thutapuo e e rutiwang mo mephatong e e kwa tlase, le kitsiso ya popego e ntšhwa ya thutapuo (lebelela Lenaneo le le kaelang).</p>	

2.4 Go ruta Puotlaleletso ya Bobedi

Motho o tlhoka go tlhagisetswa puotlaleletso ka bontsi jo bo ka kgonegang gore a kgone go e ithuta sentle. Ka jalo barutabana ba tshwanetse go netefatsa gore barutwana ba reetsa le go buisa Puotlaleletso mo mabakeng a le mantsi a a farologaneng. Ba tlhoka ditšhono tsa go reeletsa tshedimose tso le go tlhaloganya ka Puotlaleletso (sk. dikgang) le ka boitumediso (sk. kgang kgotsa pina). Gape ba tlhoka ditšhono tsa go buisa le go lebelela Puotlaleletso go fitlhelela tshedimose tso (sk. tlhaloso e e nang le sethalo), boitumediso (sk. makasine) le go kgethegela dikwalo (sk. leboko). Patlisiso e supa gore tsela e e siameng ya go tlhabolola tlhotlofoko ke ka puiso e e tseneletseng. Le fa go

ntse jalo, go botlhokwa thata gore ditlhangwa tsa molomo, tse di kwadilweng le tse di bonwang di nne mo maemong a a nepagetseng a barutwana. Fa ditlhangwa di le thata, barutwana ba tla nyema mooko mme ga ba kitla ba ithuta sepe; fa di le bonolo thata, ga go kitla go nna le kgwetlho le go rutega e tla nna go go nnye. Karolo e e botlhokwa ya morutabana yo o rutang puo ke go nyalanya maemo a setlhangwa le a morutwana. Mo Mephatong 10-12, barutwana ba tshwanetse go reetsa le go buisa ka tswelero ya ditlhangwa tse di gwehlhang thata.

Barutwana ba tlhoka gape go dirisa Puotlaleletso ya bona kgapetsakgapetsa mo mabakeng a a farologaneng. Ba tlhoka ditšhono tsa go bua le go kwala Puotlaleletso mo mabakeng a dikgolagano tsa botho (sk. dipuisano, lekwalo), go tlhabolola boitlhamedi jwa bona (sk. go diragatsa leboko, botsayakarolo, go bua kgotsa go kwala kgang jji), go tlhabolola dikgono tsa dikgato tsa thutego tsa tlhaloganyo (sk. go tlhagisa ntlha ya gago, go kwala pegelo e khutshwane ya kanelo) le go ipaakanyetsa ditiro (sk. go tsaya karolo mo dipotsotherisanong, go kwala lekwalo la semmuso la kopo le go tlatsa foromo).

Barutwana ba tlhoka go tlhaloganya maitlhamo a go bua le go kwala le go aga boikutlo jwa bareetsi. Barutwana botlhe ba Mephatong 10 -12, ba tshwanetse go tswelera go bua le go kwala ditlhangwa tse di ba gwehlhang thata. Go botlhokwa gore barutwana ba amogele pegelo ka ga se ba se kwadileng gore ba kgone go itse ka nako mo ba tlhokang go tokafatsa le gore ba tokafatse jang. Karolo e e botlhokwa ya morutabana wa puo ke go tlamela pegelo ya boleng jo bo kwa godimo, e e leng motswedimogolo wa tlhatlhobo e e siameng.

Barutabana ba tshwanetse go aga ditogamaano tsa barutwana tsa go buisa le tsa go kwala gore ba tle ba nne babuisi le bakwadi ba ba ikemetseng ba leruri. Sekao, ba ka ruta barutwana go okola le go tlovisa matlho, ba ka botsa barutwana dipotso tsa dikgono tsa puiso tsa kemo e e kwa godimo; ba ka ruta barutwana dikgato tsa go kwala; ba ka ruta temogo ya puo e e tseneletseng; ba ka ba tlamela ka pegelo e e ba kgontshang go lemoga bokgoni le makoa a bona le go tlhaloganya gore ba ka tswelelopele jang.

Barutwana ba tlhoka go itse dintlha tsa motheo tsa puo: dipopego tsa puo le melawana ya tiriso, tlotlofoko, mopeleto le matshwao a puiso. Barutabana ba tla ruta diponagalo tse tsa puo di le mo tirisong ka kakaretso. Sekao, ba ka lemosa barutwana popego le diponagalo tsa tlhaloso (e kwadilwe ka pakajaanong, tirwa e ka dirisiwa; makopanyi le ona a ka dirisiwa). Le fa go le jalo, go na le sebaka sa go ruta dintlha tsa motheo ka botlalo, sekao, fa barutwana batswelela ka go dira diphoso tsa ponagalo e e rileng ya thutapuo, go ka nna botlhokwa go ruta ponagalo eo ka botlalo le go neela barutwana tšhono ya go ikatisa. Go botlhokwa go gakologelwa gore seabe sa go ruta thutapuo ke go tshegetsa tiriso e e nepagetseng ya puo, le gore e na le boleng jo bonnye fa e rutiwa jaaka melawana e e seng mo tirisong e e nepagetseng ya bokao jwa yona.

Barutabana ba tshwanetse go tsenyeletsa dikgono tsa puo mmogo le dintlha tsa motheo wa puo fa ba rulaganya karolwana ya dithuto tsa dibeke tse pedi. Ba tshwanetse go tlhophisa mofuta wa setlhangwa le setlhogo se se tla kgatlhang barutwana; theetso e ka nna e potlana fa barutwana ba sa tseye karolo e bile ba sa rotloetsege. Sekao, setlhogo sa tlhamo ya tlhaloso e ka nna 'Mpho e ke e amogetseng maloba' barutabana ba ka itsise setlhogo ka theetso kgotsa puiso, ba aga puo le tlotlofoko e e tlhokagalang mo go bueng. Sekao, barutwana ba ka buisa diathikele tse di tlhagisang dintlha tse di farologaneng ka ga 'go aba le go amogela dimpho' ba bo ba buisana ka setlhogo. Fa barutwana ba setse ba tlwaetse puo e e tlhokagalang mo setlhogong se, ba ka kwala tlhamo. Se se ka ba tlamela ka ditšhono tsa go dira ka puo. Barutabana ba tshwanetse go neela pegelo mo dikgatong tsotlhe le tlhatlhobo e e nepagetseng kwa bokhutlong.

Go botlhokwa gore mo Mephatong 10 - 12:

- go nne le go tsepamisa mogopolo thata mo go reetseng le mo go bueng
- go nne le tshegetso e e tswelelang ya kago ya tlotlofoko, dipopego tsa polelo, go bopa temana, le diponagalo

tša puo le melawana ya tiriso

- barutwana ba dire ka ditlhangwa tse di farologaneng le gore ditlhangwa tse di nne thata fa barutwana ba ntse ba tswelala le mephato
- barutwana ba ipaakanyetse thata go ka kwala tlhatlhobo kwa bofelong jwa Mophato 12

Go reetsa le go bua

Bokgoni jwa go reetsa le go bua ka nonofo bo botlhokwa mo dikgokaganong tša botho. Ka ditirwana tse di totilweng tša go reetsa, barutabana ba tshwanetse go thusa barutwana go aga ditogamaano tse di tla ba kgontshang:

- go tšaloganya le go dirisa tshedimose tšo e e tšhagisitsweng ka molomo, sekao, go reetsa le go kwala maina mo sethalong
- go rekota tshedimose tšo, sekao, go kwala dintlha
- go tsaya karolo ka molomo ba aga kitso, go rarabolola mathata, go tšhagisa maikutlo le megopolo
- go tšaloganya dikakanyo, megopolo, maikutlo le boitlhamedi jwa dipholo tse di dirilweng ke barutwana ba bangwe
- fa go kgonega, ba gwetlhe dintlhakemo tša ba bangwe le go utulola ka moo meetlo le dithata tša botsalano di ka tšhagisiwang ka teng ka molomo

Mo Mephato 10 - 12 barutwana ba tla agelela mo dikgonong tša tiro ya molomo tse di fitlheletsweng mo mephato e e kwa tlase, e bile ba tla oketsa go itshepa le go tsiboga. Kitso ya bona ka ga se se nepagetseng e tla oketsega. Fa barutwana ba sa kgone go ikgolaganya le babui ba puo, ba tlhoka go ikatisa ka mofuta e mentsi ya puo e e buiwang e e tlhomameng le e e sa tlhomamang mo phaposiborutelong. Morutabana o tla tlhoka go aga tlotlofoko le popego ya puo e e botlhokwa mo barutwaneng go dira se. Go bua ke motswedi wa ketsaetsego ya Puotlaleletso ka jalo tikologo ya phaposiborutelo e tshwanetse go ba tshegetsatsa mme e nne e e iketlileng. Ditlhogo tse di maleba, tse di kgathisang di ka thusa gore ba se ke ba ikobonya. Mekgwa ya go ruta e e rotloetsang barutwana go tsaya karolo go botsa le go araba dipotso le dipuisano e tla thusa go dira gore barutwana ba repe thata ka ditirwana tse di tlhomameng tša go bua.

Mananeo a go bua/go reetsa a tshwanetse go lotaganngwa le dikgono tse dingwe. Barutwana ba tshwanetse go tšhagisediwa tlotlofoko e ntšhwa, popego le mofuta ya ditlhangwa pele ba ka di tšhagisa. Ba tshwanetse go reetsa kgotsa go buisa ditlhangwa tse di senolang popego le tlotlofoko e ba tla bong ba solofetswe go e dirisa fa ba bua le go ba kwala, e bile ba tlhoka ditšhono tša go ikatisa.

Mo Mephato 10 - 12, barutabana ba tshwanetse go lebelela theetso jaaka tirwana ya dikgato tse tharo:

- **Pele ga theetso**
- **Ka nako ya theetso**
- **Morago ga theetso**

Go bua diragala ka tsela e e sa rulaganngwang mo phaposing, sekao, mo tirong ya ditlhopha. Barutwana gape ba tlhoka ditšhono tša go ikatisetsa mofuta wa motlotlo o o sa rulaganngwang, o ka gale ba ka se nneng le ona mo phaposing. Barutabana ba tshwanetse go neela ditaello tša puo le tšhagiso e e tlhomameng, sekao, puo e e

ipaakanyeditsweng kgotsa e e sa ipaakanyediwang, puisetsogodimo, dipotsotherisano, dingangisano, jj. Se, e tla nna ka gale tiragatso ya dikgato tse pedi:

- Go dira paakanyetsotiro, patlisiso le thulaganyo ya dikakanyo le tshedimosetso
- Tlhagiso: go bontsha temogo ya bareetsi le bokao mo tirisong; tiriso ya dipopego tsa puo le melawana ya puo e e nepagetseng e le maleba; tiragatso e e bonagalang; tiriso e e nepagetseng ya ditogamaano tsa puo le tse di sa bueng, jj

Go buisa le Go lebelela

Barutwana ba tshwanetse go itshepa fa ba le mo Mophato 10, e le babuisi ba ba ikemetseng ba Puotlaleletso ya Bobedi, ba ithlophela ditlhangwa tsa kgatlhegelo le tatso ya bona. Fela se ga se ne se direga ka barutwana botlhe. Ka jalo, go botlhokwa gore kwa tshimologong ya ngwaga go tlhatlhabiwe tekatlhaloganyo ya puiso ya barutwana gape go tle go rulaganngwe go ruta ka tshwanelo.

Mo Mephato 10 - 12, barutabana ba tshwanetse go lebelela puiso jaaka tirwana ya dikgato di le tharo:

- **Pele ga puiso**
- **Puiso**
- **Morago ga puiso**

Ditlhangwa tse di dirisediwa go buisa gape di ka dirisiwa jaaka dikao tsa go kwala. Sekao, barutwana ba ka buisa ditlhangwa tsa dipuisano/ tse di sa tseyeng lethakore ka setlhogo se se reng, 'Bojalwa bo baka matlhotlhapelo a magolo mo mothong - A bo tshwanetse go ileliwa?' Barutwana ba ka buisa setlhangwa ka go dirisa mokgwa wa dikgato tse tharo. Ba ka sekaseka popego le diponagalo tsa puo tsa mofuta wa setlhangwa mo Kgatong ya Go buisa. Ba ka kwala setlhangwa sa dipuisano/se se sa tseyeng lethakore ka setlhogo sa bona se se farologaneng ka nako ya thuto ya go kwala.

Go na le melebo e le meraro e e farologaneng ya go buisa mo kharikhulamong e:

Sa ntlha, barutwana ba tla ikatisa ka puiso tsenelelo ya ditlhangwa tse dikhutshwane tsa tekatlhaloganyo, go kwala dintlha, tshobokanyo le temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo. Ditlhangwa tse di tsewa go tswa mo mefuteng e mentsi ya metswedi e e kwadilweng le e e bonwang gape di ka akaretsa dinopolo go tswa mo dipading, dikgangkhutshweng, diathikele, diphasalatso, dikerafo, dikhathunu, dinepe kgotsa mo ditshwantshong tse dinnye tsa difilimi. Mo ditlhangweng tse di kwadilweng, barutwana ba tshwanetse go ikatisa le go dirisa dikgono tsa go okola dintlha/buisa ka bonako gore ba kgone go bona gore setlhangwa se bua ka ga eng le go tlodisa matlho/go buisa ka bonako go ntsha dintlha tse di rileng le go buisa ka tsenelelo. Tlhokomelo e e kgethegileng e ka newa diponagalo tsa thutapuo tsa ditlhangwa tse, go dirisiwa mo thutong e e lotanngwang ya puo. Sekao, fa kholomo ya dikgakololo e tlhophetswe go dirisediwa puiso tsenelelo; ntlha ya thutapuo e e tsenyelediwa e ka nna madirimathusi, medirisotaelo (sk. ne, ka, tshwanetse).

Sa bobedi, barutwana ba tla ithuta dibuka tse di tlhaotsweng, ba itebagantse le temogo ya bontle le ya setso mo ditlhangweng di tshwana le maboko, diterama, difilimi, dipadi le dikgangkhutshwe. Dibuka tse di tlhophilweng di letla barutwana go dira ka ditlhangwa tsa botlhokwa tsa temogo ya bontle le tsa setso le go utulola boammaaruri jwa bona ka tiragatso e.

Mo Mephatong 10 - 12, barutwana ba tshwanetse go ithuta dikgankhutshwe/ poko/ padi e khutshwane/ terama e khutshwane.

Sa *boraro*, barutwana ba tshwanetse go diragatsa puiso e e atolositsweng ya mefuta ya ditlhangwa tsa pono le tse di kwadilweng. Ba tshwanetse go itse gore ba fitlhelela jang laeborari ya phaposiborutelo, ya sekolo kgotsa ya setšhaba le difilimi le inthanete fa e le gone. Barutabana ba tshwanetse go kaela barutwana go tlhophisa ditlhangwa tsa seemo se se nepagetseng, tse di kgathlisang e bile di kgona go fitlhelelwa. Diketelo tsa laeborari, ditlhophisa tsa go buisa, laeborari ya phaposiborutelo, dimakasine tse di abilweng kgotsa tse di ikwadiseditsweng le makwalodikgang mo phaposiborutelong di tshegetsa lenaneo le la puiso.

Go kwala le go tlhagisa

Mo tshimologong ya ngwaga, go bothokwa go tlhatlhoba go kwala ga barutwana. Barutabana ba ka fitlhela gore ba tlhoka go ka boeletsa metheo mengwe ya go kwala, sk. popego ya temana, popego ya polelo le matshwao a puiso. Go ka tlhokagala gore o tsewelele go neela barutwana maele le ikatiso mo tsamaong ya ngwaga.

Kgato ya ntlha mo go ruteng go kwala go go atologileng ke go tlhophisa setlhangwa se se maleba. Barutabana ba tshwanetse go tlhophisa mefuta ya ditlhangwa mo maemong a a tshwanetseng mophato o ba o rutang. Mefuta mengwe ya ditlhangwa e siametse bokwadi jwa ditlhangwa tse di khutshwane, sk. lekwalo kgotsa imeile. Mefuta e mengwe ya ditlhangwa jaaka ditlhamo tsa kanelo kgotsa tlhaloso, di maleba fa go tlhokagala ditlhangwa tse ditelele. Barutwana ba tshwanetse go kwala ditlhangwa tse di farologaneng ka maitlhamo a a farologaneng: botlhami, dikgolagano tsa botho le tse di amanang le tiro.

Barutabana ba tlhoka go rulaganyetsa go ruta mofuta o o tlhophilweng wa setlhangwa. Se, se tla tsenyeletsa dikgato tse di latelang:



- go itsise setlhogo, sekao. 'Naga ya me' mo tthamong ya tlhaloso; se, se ka akaretsa go simolola tlotlofoko e ntšhwa e e siametseng setlhogo le maemo a barutwana.
- go lebelela dikao tsa tlhamo ya tlhaloso mo setlhogong se se farologaneng le tshekatsheko ya popego ya yona le diponagalo tsa puo.
- go tlotla ka maitlhamo, babuisi le maemo tse di laolang setaele kgotsa rejisetara
- go tlotla ka seelo se morutabana le barutwana ba tshwanetseng go se dirisa mo go tlhatlhobeng tlhamo ya tlhaloso.
- go kokoanya dikakanyo le go dira dipatlisiso ka setlhogo: se, ke tšhono e nngwe ya go aga tlotlofoko
- go kwala ditlhangwa tsa ntlha le go amogela pegelo go tswa go balekane kgotsa morutabana
- go boeletsa, go tseleganya le go tlhotlha diphoso mo tthamong; go lebelela le go baakanya dipopego tsa puo, mopeleto le matshwao a puiso

Gore barutwana ba kwale sentle, ba tlhoka kitso e e farologaneng ya mefuta ya ditlhangwa, tlotlofoko e ntsi, go dirisa dipopego tsa puo e ntle ya Setswana, mopeleto le matshwao a puiso; le go tlhaloganya go go tseneletseng ga bokgoni jwa bona jwa go kwala.

Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso

Dikgono tsa go reetsa, go bua, go buisa, le go kwala di ka se tsenngwe mo tirisong kwa ntle ga kitso e e tseneletseng ya dipopego tsa puo le melawana ya tiriso ya tsona. Barutwana gape ba tlhoka tlotlofoko e ntsi, se e leng ntlhagolo e le yosi e e kgontshang motho go ka tlhaeletsana sentle mo puong ya tlaletso. Tlotlofoko e ntsi e botlhokwa mo bokgoning jwa puo, bogolo jang mo go buiseng le go kwala. Mokgwa o o mosola thata mo barutwaneng go ka tokafatsa le go godisa dipopego tsa puo ya bona le go oketsa tlotlofoko ya bona ke fa ba dira tiro e ntsi thata ya go buisa mo phaposiborutelong le kwa ntle. Barutabana ba tlhoka go batla tulo e e tla siamelang puiso e e tseneletseng mo Puotlaleletsong ya Bobedi.

Dipopego tsa puo le tlotlofoko di tshwanetse go rutwa mo maemong le mo ditirwaneng go lebeletswe dikarolo tse tsa puo. Di ka rutwa mo maemong e le karolo ya thuto ya puiso ya go tlhologanya, fa go lebeletswe temana e khutshwane ka tsenelelo. Dingwe tsa dipotso tse morutabana a ka di botsang di tla lebiwa mo tirisong ya puo mo setlhangweng. Se, se neela morutabana le barutwana tšhono ya go lemoga ka moo dipopego tsa puo le tiriso ya puo di dirisiwang ka teng le gore di fithelela fa kae. Dipopego tsa puo le tlotlofoko di ka rutiwa mo bokaong jwa go kwala. Sekao, fa barutwana mo phaposeng ba sekaseka mofuta wa setlhangwa mo go baakanyetseng go kwala, ba tla lebelela popego le diponagalo tsa sona. Fa go buiwa ka diponagalo, ba tla lebelela go tlhophiwa ga tlotlofoko le dipopego tsa puo, ka mafoko a mangwe, ba lebelela rejisetara e e dirisitsweng. Fa barutwana ba tlhotlha diphoso le go tseleganya bokwadi jwa bona, ba tshwanetse go tla ka kitso ya bona ya dipopego tsa puo le tlotlofoko. Morutabana o tla tlhoka go neela pegelo ka go ba thusa mo tsamaisong e.

Go tshwanetse gore gape go nne le ditirwana tse di lebelelang thata dipopego tsa puo le tlotlofoko jaaka karolo ya thulaganyo e e lolameng le tsibogo mo diphosong tse di lemogilweng ke morutabana. Dipopego tsa puo di tshwanetse go rutiwa ka maikaelelo a a rileng; go lebilwe thata bokao le popego. Sekao, tirwa e ka dirisiwa fa sedirwa se le botlhokwa go na le sediri e bile o batla go se dira nthaphisegelo, kgotsa fa sediri se sa itsiwe, se se botlhokwa kgotsa go se botlhokwa go ka umakiwa, sekao, 'Gauta e rafiwa kwa Thabong' kgotsa ' Marekelo a thubilwe maabane bosigo'. Matshwao a puiso a tshwanetse go rutiwa mmogo le popego ya dipolelo.

Barutwana ba tshwanetse go rotloetswa go dirisa dithanodi tsa temenngwe le tsa temepedi. Ba tshwanetse go rotloediwa go kwala mafoko a mašwa a ba kopanang le ona mo bukeng ya bona ya tlotlofoko le go ithuta mokwalo le bokao jwa ona ka tlhogo. Go tshwanetse ga nna le poeletso ya ka metlha ya tlotlofoko le mopeleto mo sebopegong sa diteko le mekgwa ya go leka le metshameko ya mopeleto.

2.5 Melebo ya go ruta puo

Melebo ya go ruta puo mo dikwalong e ikaegile ka setlhangwa, e a tlhaeletsana, e a lotaganya e bile e lebile dikgato.

Molebo wa go ruta puo o o ikaegileng ka setlhangwa le molebo wa go ruta puo ka mokgwa wa tlhaeletsano ka bobedi e ikaegile ka tiriso le tlhagiso e e tswelelang ya ditlhangwa.

Molebo wa go ruta puo o o ikaegileng ka setlhangwa o ruta barutwana go nna le bokgoni, ba itshepe le go nna babuisi ba ba buisang ka tsenelelo, bakwadi, balebeledi le batlhami ba ditlhangwa. E akaretsa go reetsa, go buisa, go lebelela le go sekaseka ditlhangwa gore go tllaloganyesege gore di tlhagisitswe jang le gore ditlamorago tsa tsona ke dife. Ka tirisano e e botlhokwa e, barutwana ba godisa bokgoni jwa go tlhatlhoba ditlhangwa. Ditlhangwa tse e leng tsa nnete ke metswedi e megolo ya diteng le maemo a tlhaeletsano, go ithuta go go lotaganeng le go ruta dipuo. Molebo o o ikaegileng ka setlhangwa gape o akaretsa go tlhagisa mefuta e e farologaneng ya ditlhangwa mo maitlhomong le mo bareetsing ba ba rileng. Molebo o, o sedimosediswa ke go tllaloganya gore ditlhangwa di bopiwa jang.

Molebo wa go ruta puo ka mokgwa wa tlhaeletsano o tshitsinya gore morutwana o tshwanetse go nna le maitemogelo a magolo mo puong e e ikaeletseng le ditshono di le dintsi tsa go ikatisa kgotsa go tlhagisa puo fa a e ithuta. Barutwana ba ithuta go buisa, fa ba buisa thata le go ithuta go kwala ka go kwala thata.

Molebo wa go ruta puo ka dikgato o dirisiwa fa barutwana ba tlhagisa ditlhangwa tsa molomo le tse di kwadilweng. Barutwana ba tsaya karolo mo maamong a a farologaneng a dikgato tsa go reetsa, go bua, go buisa le go kwala. Ba tshwanetse go akanyetsa bareetsi le maitlhomong mo tsamaong ya dikgato tse. Se, se tla ba kgontsha go tlhaeletsana le go tlhalosa megopolo ya bona ka go itlela fela. Sekao, go rutiwa ga go kwala ga go a leba se se tlhagisiwang fela, mme gape go lebile dikgato tsa go kwala. Mo dikgatong tsa go kwala barutwana ba rutiwa mokgwa wa go tlhama dikakanyo, go akanya ka ga mosola wa tsona le ka babuisi, go kwala dipaakanyetsokwalo, go tseleganya tiro ya bona le go tlhagisa setlhangwa se se kwadilweng se se tlhaeletsang megopolo ya bona.

Melebo ya go ruta dikwalo

Lebakalegolo la go buisa dikwalo mo phaposiborutelong ke go dira gore barutwana ba nne le tshisimogo mo tirisong e e kgethegileng ya puo e e lolameng, e e nang le boammaaruri, botshwantshi, ya matshwao, e na le bokao jo bo tseneletseng go feta sengwe le sengwe fela se ba ka se buisang. Fa ditlhangwa tse dingwe e le tsa boitumediso, kakabalo, kgotsa tshenolelo, bakwadi ba ba tlhoafetseng ba kwala dipadi, diterama le maboko ka gore ba na le dikakanyo, megopolo le dikgang; melawana le ditumelo tse ba batlang thata go di abelana kgotsa go di senolela babuisi ba bona ba ba ikaeletseng. Tiriso ya puo ya bona ya botshwantshi ke mokgwa o o tlaleletsang, o o senolang, o o tshegetsang le go baya mo pontsheng dikakanyo tsa bona.

Go ruta dikwalo ga go nke go nna bonolo, fela ga go kgonege kwa ntle ga dithanolo le ditshwaelo tsa botho, tse di akanngwang di na le boammaaruri go tswa mo barutwaneng ka bobona. Kwa ntle ga gore ba ithute go tllaloganya setlhangwa ka bobona, ba tla bo ba sa rutege mo go kgotsofatsang. Barutabana ba tlhoka gore gangwe le gape ba tshegetse dithanolo tsa bona le dikakanyo tsa ditlhangwa, ba bo ba letlelela botsayakarolo jwa barutwana go le gontsi ka mo go tllaloganyesegang. Thanolo ga se ka ga go nepa kgotsa go fosa. Ke ka ga go batlisisa se se nang le bokao mo mmuising.

Ditsela tse di botoka tsa go ruta dikwalo di ka akaretsa tse dingwe kgotsa tsotlhe tse di latelang:

- Leka ka mokgwa o o ka kgonang go buisa bontsi jwa setlhangwa mo phaposing ka fa go ka kgonegang ntle le go kgaotsa o dira ditirwana tse dingwe. Se, se se ke sa feta dibeke di le pedi. Go botlhokwa gore barutwana ba nne le kakanyo e e lolameng ya se se diragalang kwa tshimologong ya setlhangwa. Go tsaya nako e ntsi mo go buiseng setlhangwa go senya go tlhaloganya ntlha ya kanelo le poloto ka botlalo. Diphaposi tse dingwe di kgona go buisa setlhangwa kwa ntle ga tshegetso ya mokgwa o. Se, se tshwanetse go rotloedwa. Go tshwanetse ga rutiwa *poko* e seng *maboko*. Buisa bontsi bo bo ka kgonegang mo phaposing, le go netefatsa gore barutwana le bona ba kwala maboko.
- Ditirwana tsa go kwala tse di batlang gore setlhangwa se se buisiwang se tlhaloganngwe di ka nna le thuso e kgolo mo go fitlheleleng maemo a mantsi a kgatlhego mo barutwaneng. Dipuisano tsa mo phaposing di ka nna mosola fa fela yo mongwe le yo mongwe a na le seabe. Fela dipuisano tsa phaposi tse di isang kwa ditirwaneng tsa tiro e e kwadiwang di na le mosola o o bonalang mo barutwaneng le mo go morutabana.
- Kwa bofelong, dikwalo di tshwanetse go lebelelwa di feletse. Setlhangwa se se feletseng, se kaya sengwe, e seng manathwana a sona fela; mme se akaretsa setlhangwa sotlhe mo mekgweng ya go se ranola, ya boithlamedi, ya motho ka nosi le ditiragatso tsa go utolola dintlha.

2.6 Kabo ya nako mo kharikhulamong

Kharikhulamo ya Puotlaleletso ya Bobedi e ikaegile mo diureng di le 4 ka beke mo dibekeng di le 40 ka ngwaga wa dithuto. Puo e rutiwa mo sedikong sa dibeke di le pedi, diura di le 8. Lenaneo la nako ya go ruta le tshwanetse go tlamela ka dikamuso/dipakathuto tse di kopaneng gangwe mo bekeng, go letla gore ditirwana tse di atolositsweng, jaaka go kwala, di konoseduwe.



Mo tsamaong ya dibeke di le pedi, kabo e e latelang ya nako e tshitshingwa boemong jwa bokgoni jo bo farologaneng jwa puo.

Dikgono	Kabo ya Nako go ya ka sediko sa dibeke di le Pedi (Diura)	%
Go reetsa & Go bua	2	25
Go bua & Go lebelela: Tekatlhaloganyo & Dikwalo	3	40
Go kwala & Go tlhagisa	2	25
Dipopego tsa puo le melawana ya tsona (se, se tseny-eleditswe mo dikgonong tse di fa godimo)	1	10

Kabo ya nako mo go ruteng/ithuteng go go tlwaelegileng mo Mephatong 10 le 11 ke dibeke tse 36. Dibeke di le nne (4) di beetswe tlhatlhobo. Mo Mophato 12 dibeke di le 30 di beetswe go ruta/ithuta le dibeke di le lesome (10) tse di beetsweng tlhatlhobo.

2.7 Dithohego tsa go ruta Puotlaleletso ya Bobedi jaaka serutwa.

- Morutwana o tshwanetse go nna le:
 - (a) Buka e e rebotsweng ya dipopego tsa puo le tiriso
 - (b) Tlhopho ya dikgankhutshwe/ maboko/ padi e khutshwane/ terama e khutshwane
 - (c) Thanodi, fa go kgonagala barutwana ba tshwanetse go nna le thanodi ya temepedi, sk. Setswana/ English
 - (d) Didiriswa tsa puiso tse di fitlhelwang mo phaposiborutelong, sekolong kgotsa laeborari ya setšhaba go rotloetsa puiso ka bophara

- Morutabana o tshwanetse go nna le:
 - (a) Pegelo ya Pholisi ya Bosetšhaba ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo
 - (b) Pholisi Puo mo Thutong (LiEP)
 - (c) Buka ya dipopego tsa puo le tiriso e e dirisiwang ke barutwana le dibuka tse dingwe tsa metswedi go tlaleletsa tse di tlaotsweng.
 - (d) Tlhopho ya dikgankhutshwe/ maboko/ padi e khutshwane/ terama e khutshwane e e tshwanang le ya barutwana.
 - (e) Dithanodi - ya temengwe le ya temepedi, le thesorase
 - (f) Kaedi ya dipopego tsa puo le tiriso
 - (g) Didiriswa tsa mmedia: makwalodikgang a a farologaneng, dimakasine, diboroutšhara le dipampitshana tsa tshedimosetso
 - (h) Go fithelega ga didiriswa tsa puiso mo phaposiborutelong, mo sekolong, kgotsa laeborari ya setšhaba go kaela barutwana go buisa ka bophara.

KAROLO 3: DITENG LE DITHULAGANYO TSA GO RUTA DIKGONO TSA PUO

Karolo e e kgaogantswe ka dikarolwana di le PEDI, Dikgono, Diteng le Ditogamaano mo kharikhulamong ya Dipuo, le Dithulaganyo tsa Go Ruta

3.1 GO REETSA LE GO BUA

Go reetsa le go bua ke dikgono tse di farologaneng fela e nngwe e ikaegile ka e nngwe. Ka bobedi di bonala go ya go ile mo phaposiborutelong fa barutwana ba amogela le go buisana ka tshedimosetso. Go reetsa le go bua go go tlhomameng le go go sa tlhomamang mo mabakeng a a kgethegileng, sekao, dingangisano di batla thuto e e itebagantseng le tsona. Go reetsa le go bua go go tlhomameng le go go sa tlhomamang go lotagantswe le puiso, go kwala le tiriso ya puo, le go bua go ka naya setlhangwa se se kwadilweng sebopego sa tiro ya molomo (sk. puisetsogodimo).

GO REETSA

Dikgato tsa Go reetsa

Thuto ya theetso ka gale e tsenyeletsa go ruta dintlha tsa dikgato tsa theetso. Se, ke tirwana ya maphata a le mararo e e tlhagisang ditogamaano tsa theetso e e ikemetseng go nopola le go tlhaloganya puo le mefuta e mengwe ya theetso. Ga se kgato nngwe le nngwe e e tla dirisiwang mo maemong mangwe le mangwe. Sekao, fa barutwana ba reeditse tlhaloso e e gatisitsweng ba tlile go tlhoka go dira tirwana ya **pele ga theetso** e e ba sedimosetsang ka tlhokego ya theetso e e tsepameng le go ba thusa go dira kgolaganyo le maitemogelo a bona. Ditirwana tsa **theetso** di ka thusa go ikgopotsa dintlha go sekaseka melaetsa. Kgato ya **morago ga puiso** e ka dira gore barutwana ba tsibogele se ba se utlwieng ka nako ya dipuisano.

Ditirwana le thathlho ya tekatlhaloganyo di neela morutabana tšhono ya go ruta barutwana gore ba reetse jang.

Pele ga theetso kgato e, e gorosa barutwana mo maemong a go reetsa. E ba letla go ikgopotsa kitso e e fetileng ka setlhogo, le go ipaakanyetsa theetso.

- Tsosa/ tsosolosa kitso e e itsiweng pele ga theetso
- Bonelapele se setlhangwa se ka tswang se bua ka ga sona go tswa mo setlhogong
- Lebagana le tlotlofoko e kgolo e barutwana ba ka tswang ba sa e tlwaela
- Morutabana a ka kwala dipotso tsa kgato ya pele ga theetso go dira gore barutwana ba ngokege
- Barutwana ba tshwanetse gore ba bo ba ipaakanyeditse go dira ka thata, sekao, go ka dirisa phensele le bukana go ka tsaya dintlhathuto

Ka nako ya theetso barutwana ba ka reeletsa mabaka a a farologaneng:

(Ela tlhoko gore ke ikatiso e ntle mo barutwaneng go reetsa setlhangwa gantsinyana, ba itebagantse le ntlha e sele mo nakong e nngwe le e nngwe)

Go reeletsa tshedimosetso e e rileng

- Battlisisa bokao; nopola dintlhakgolo le dintlha tsa tlaleletso
- Ka gale lebelela go tllhaloganyana molaetsa ka go lebisisa go kopana, go dira le go tllhomamisa diponelopele, go ipopela bokao, go tllhatlhoba , le go ikgopotsa
- Itirele dintlha tse di tllhaloganyesegang; nopola, latedisa, rulaganya, sobokanya, nolofatsa, tlotla gape, tllhalosa se se builweng
- Lemoga sebui/ mokgwa o motllhagisi a dirisang dikarolo tsa mmele ka teng le ditemosi dingwe tsa pono

Go reeletsa tllshekatsheko le tllhatlhobo

- Farologanya magareng ga ntlha le kakanyo
- Sekaseka le go tllhatlhoba puo e e mo molaetseng
- lemoga le go ranola puo nngwe le nngwe e e dirisitsweng e e tsosang maikutlo a a rileng le ya kgobelelo

Go reeletsa tllhaeletsano le ba bangwe

- Go dirisa dithefosano mo mmuisanong kgotsa mo ditllhopheng
- Go botsa dipotso go tllshwarelela mmuisano
- Tsibogela puo le tiriso ya dikarolo tsa mmele mo tllhaeletsanong
- Go supa kgatlhego le go ngoka theetso ka tllhaloso, tebego, jalo jalo
- Go dirisa melawana e e maleba go phefofatsa le go supa tlotlo mo go ba bangwe

Go reeletsa kgatlhegelo

- Tsibogela bontle jwa boleng jwa setllhangwa sa molomo, sk. moribo, lobelo, seabe sa lentswe, tllshwantsanyo, le ditlha tse dingwe tse di tsamaisanang le setllhangwa.

Morago ga theetso go ikamagantse le maitemogelo a theetso. Barutwana ba:

- Araba dipotso
- Boeletsa dintlhakgolo; go sobokanya
- Fetisetsa tllshedimoseetso go tswa go ya molomo go ya go ya mokgwa wa go kwala, sk. go dirisa tllshedimoseetso ka go tlatsa tllshedimoseetso mo papetllaneng
- Kopanya tllshedimoseetso e ntllshwa ka kitso e e leng teng
- Tsaya ditllshwetso, go tllhatlhoba; go neela kakanyo; go tsibogela ka tsenelelo

GO BUA

Thuto ya go bua e tlhoka go tsaya tsia mefuta e e farologaneng ya go bua go go sa tlhomamang le go go tlhomameng, go tswa mo puisanong e e lokologileng go ya go ngangisano e e tlhomameng le tlhagiso. Go bua ka tlhamalalo, ka thelelo, ka tlhomamo, ka go itshepa le ka tsela e e maleba e tshwanetse go nna maikaelelo a go ruta go bua.

Thuto ya go bua e tshwanetse go akaretsa kitso ya dikgato le ditogamaano tsa tlhaeletsano.

Dikgato tsa go bua

Dikgato tsa go bua ke tse di latelang:

- Go ipaakanya, go batlisisa le go rulaganya
- Go ikatisa
- Go tlhagisa

Go bua go go sa tlhomamang le ka ditlhophha (lebelela “matshwao le melawana ya tlhaeletsano ya molomo” fa tlase)

Puo e e tlhomameng le tlhagiso

Dikgato tse di tlhomameng tsa go bua ka gale di tla tsenyeletsa dikgato tse tharo tse di kailweng fa godimo. Mefuta ya tlhagiso e e tlhomameng e tsenyeletsa karolo ya go kwala kgotsa ya tiro ya molomo e morutabana a ka e tlhatlhobang.

Go ipaakanya, go batlisisa le go rulaganya

Barutwana ba bontsha dikgono tsa go ipaakanya, go batlisisa le go rulaganya tsa tlhagiso ya molomo. Ba:

- Dirisa metswedi le didiriswa tse di kaelang go batla le go tlhophha tshedimosetso
- Kwala dintlha le tshobokanyo go tswa mo metsweding e e farologaneng e e maleba
- Akaretsa dintlha le dikao tse di farologaneng go ya ka ditlhokego tsa ditiro
- Kwala matseno le bokhutlo jo bo nonofileng
- Aga megopolo le go tlhagisa ka thulagano
- Dirisa dilwana tsa kutlo le/ kgotsa pono go oketsa kgatlhego le tsepamo mo ditlhagisong

Go ikatisa le Go tlhagisa


Barutwana ba bontsha dikgono tsa go ikatisa le tsa tlhagiso ya tiro ya molomo. Barutwaba ba:

- Dirisa mekgwa e e maleba ya go bua
- Supa temogo ya baamogedi ba tshedimosetso
- Supa temogo ya maemo: puo e e tlhomameng kgotsa e e sa tlhomamang

- Tlhagisa le go tshegetsa kakanyo ya gago mo dipuisanong le mo ditlhotlheletsanong
- Leka dirisa popego ya puo le melawana e e siameng
- Dirisa ditogamaano tsa puo ya mafoko le e e seng ya mafoko go gatelela bokao
- Leka go bua ka segalo se se nepagetseng, se utlwagala le kapodiso e e maleba

Diponagalo le melawana ya setlhangwa sa tlhaeletsano ka molomo

Puo e e sa tlhomamang le tiro ya ditlhopho

Go bua/ sebopego sa setlhangwa sa molomo	Maitlhommo	Diponagalo
<p>Dipuisano/ motlotlo/ mmuisano/ tiro ya ditlhopho tse di sa tlhomamang</p> <p>Lebelela: Ditlhagiso jaaka di dirisitswe mo puong ya tlhaeletsano ya Setswana - Lenaneo la kaelo le le fa tlase</p>	<p>Go aroganya megopolo, dikakanyo le dintlhakemo le ditlhopho ka bongwe</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Simolola le go tsewedisa mmuisano • Dirisa mokgwa wa gorefosana motlotlo • Tlatsa diphatlha mo puong le go rotloetsa mmui • Tlhalosa bokao mo go tlhokagalang teng • Neela le go emela kakanyo; buelela kemo ya gago • Aroganya dikakanyo le maitemogelo • Botsa le go tsibogela dipotso ka maitlhommo a go tsewedisa mmuisano • Rotloetsa maikaelelo a tiro ya setlhopho ka go tsaya boeteledipele le maikarabelo a mangwe • Tsibogela puo le tiriso ya dikarolo tsa mmele motlhaeletsanong • Go supa kgatlhego le go ngoka theetso ka ditlhagiso, kemo le puo ya mmele.
<p>Puisetso godimo e e ipaakanyeditsweng</p>	<p>Go aroganya setlhangwa se se kwadilweng ke wena kgotsa ke ba bangwe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Go buisa ka thelelo go ya ka bokao le maitlhommo • Go kapodisa mafoko kwa ntle ga go sokamisa bokao

Puo e e tlhomameng le tlhagiso

Go bua/ Sebopego sa setlhangwa sa molomo	Maitlhommo	Diponagalo
Puo e e ipaakanyeditsweng ka dithlogo tse di tlwaelegileng Sebopego se, se tla tlhagisa bopaki jwa go ipaakanya	Go itsise/ go tlhotlheletsa/ go aroganya le go tshegetsa ntlhakemo kgotsa kakanyo Pegelo ya molomo; thadiso	<ul style="list-style-type: none"> • Rulaganya ditlabakelo sentle. Tlhopho le go aga dintlhakgolo le go di tshegetsa ka dikao • Dirisa sebopego, tlotlofoko, puo le melawana tse di nepagetseng • Dirisa dipotso tse di sa batleng dikarabo, go kgaotsa le dipoapoeletso • Dirisa segalo, tlhagiso ya lentswe, lebelo, go lebaganya matlho le yo go buiwang le ena/bona, go ema le go itlhgisa • Dirisa matseno le bokhutlo jo bo tiileng • Dirisa setaele le rejisetara tse di maleba • Akaretsa didirisiwa tsa pono, kutlo le/ kgotsa ponokutlo, sk. ditshate, diphosetara, didirisiwa, ditshwantsho tse di siameng
Puisetso godimo e e ipaakanyeditsweng	Go aroganya setlhangwa se se kwadilweng ke ena kgotsa ke ba bangwe	<ul style="list-style-type: none"> • Go buisa ka thelelo le ka tsenelelo go ya ka maitlhommo le tiro • Go kapodisa mafoko kwa ntle ga go sokamisa bokao • Go rotloetsa bokao ka segalo, tlhagiso ya lentswe, lebelo, go lebaganyamatlho e ba go buiwang nabo le tiriso ya dikarolo tsa mmele mo tlhaeletsanong



Lebelela ditshwaelo tsa kakaretso gape mo go ipaakanyeng le tlhagiso fa godimo

Go bua ka maitlhommo/dikgopolo a a kgethegileng

Go bua/ Sebopego sa setlhangwa sa molomo	Maitlhommo	Diponagalo
Go neela dikaelo	Go bolelela mongwe gore o ka goroga jang kwa a batlang go ya gona	<ul style="list-style-type: none"> • Go dirisa thata modirisotaelo • Go dirisa dipolelo tse di khutshwane e bile di tlhamaletse • Go dirisa thulaganyo e e latelanang • Go lebisa go kaelo e e rileng • Go supa bolelele jo bo fopholetswang • Go neela tshedimose tso ka matshwao a a leng mo tseleng eo
Ditaelo	Go tlhalosa tiriso ya sedirisiwa, go ipaakanyetsa go apaya, go baakanya diphoso	<ul style="list-style-type: none"> • Tlhalosa tiriso ya sedirisiwa kgotsa gore sengwe se dirwa jang • Tlhalosa ditsompelo tse di tlhokegang • Neela ditaelo tse di tlhamaletseng, di siame le tatelano e e tlhaloganyegang • Dirisa tlotlofoko, ditlhagiso le puo ya setegeniki tse di maleba

Ditlhagiso tse di dirisiwang mo puong ya tshaeletsano ya Setswana – Lenaneo la dikaelo

<p>GO KOPA TETLA/ DIKOPO</p> <ul style="list-style-type: none"> • A nka ... ? • A ke letlelelwa go ...? • A go ka kgonagala gore...? • A go siame go...? • A go ka siama fa ...? • A o ka tshwenyega fa ...? • Ke kopa o ntelle go ...? • A o ka dumela go ...? 	<p>GO KGAOLETSA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshwarelo, a nka ...? • Tshwarelo, o nagana gore nka ...? • Tshwarelo, a o itse ...? • Tshwarelo, a o ka nthusa ka ...?
<p>GO THUSA</p> <ul style="list-style-type: none"> • A nka go thusa? • A o batla sengwe? • A o tlhoka thuso? • Nka go thusa ka eng ? 	<p>GO TLHOKA THUSO</p> <ul style="list-style-type: none"> • A nka thuswa ka ...? • A o ka nthusa go ...? • Ke tlhoka thuso ya ...? • Tsweetswee, nthuse ka ...? • Tsweetswee, ntshwarise/ntseise fa ...?
<p>GO KOPA TSHWARELO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshwarelo. • Ke itshola gore... • Ke kopa o intshwarele ka ... • Ke maswabi go ... • Tsweetswee intshwarele go ... • Intshwarele 	<p>GO NGONGOREGA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ke maswabi go bua se, fela ... • Ke maswabi go go tshwenya, fela ... • Ka gongwe o lebetse go ... • Ke akanya gore gongwe o lebetse go ... • Intshwarele fa e le gore ke tswile mo tseleng ... • Go ka tswa go nnile le go sa tlhologanyane ka ... • Se nkutlwe ka tsa ga morakile, fela ...
<p>GO NEELA KGAKOLOLO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ga ke akanye gore o • O tshwanetse go ... • Ga o a tshwanela ... • Fa nka bo ke le wena, ke ne ke tla ... • Fa nka bo ke le mo maamong a gago, ke ne ke tla • Fa ke ne ke tla ipaya mo ditlhakong tsa gago, ke ne ke... • Go botoka fa o ka ... • Ga o a tshwanela go ... • Sengwe le sengwe se o se dirang o se ke wa ... 	<p>GO SEKAMELA MO LETLHAKORENG</p> <ul style="list-style-type: none"> • A o ka rata go ... • Nkgotsa ka ... • Goreng re se ke ra ... • Le ga le, nka rata...wena o akanyaeng? • O akanyare ka dira eng? • Fa e ka bo e le mo thatong ya me ke ne ke tla... • Ke akanya gore re ...
<p>GO FOPHOLETSA, GO ITSEELA TSHWETSO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ke akanya a ipaakanyetsa go... • E ka tlhoka ... • A ka tswa a ... • Go lebega e kete ... • Motlhamongwe o tlhoka ... • Gongwe o/ba tlhoka ... • Go thata go bua, fela ke akanya gore ... • Ga ke tlhomamise , fela ke akanya gore ... 	<p>GO NEELA TSHEDIMOSETSO E E SA NETEFADIWANG</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go ka nna ... • Ka tekanyetso go na le ... • Go na le palo e kgolo ya ... • ... o bonela pele ... • Ke tsa sebopego sa ... • Go thata go itse, fela ke fopholetsa gore ... • Ga ke tlhomamise, fela ke akanya gore ...

<p>GO DUMEDISA/ LAELA</p> <p>Maeto a maleele, malatsi a boikhutso, maeto a makhutshwane</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tsamaya sentle. • Itumelele malatsi a gago a boikhutso. • Nna le loeto lo lo monate • Nna le nako e e monate, sk, kwa dijong tsa maitsiboa. • Itumelele nako eo, sk. kwa Huhudi 	<p>GO ITEKOLA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se, se ntiretse tota ka gonne ... • Ke dirile se sentle ka gonne ... • E ne e ka bo e nnile botoka fa nka bo ke ... • Se, se ka tokafadiwa ka ... • Tswelolepele e a bonagala/ ga e bonagale gonne • Se, se atlega ka gonne ...
<p>DIPOTSO TSA MORAGO GA LOETO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Malatsi a gago a boikhutso a ne a le jang kwa ...? • A o ne wa itumelela nako ya gago kwa ...? • Loeto lwa gago lwa sefofane/sekepe lo ne lo le jang? 	

Boleele jo bo tshitsintsweng jwa sethangwa se se dirisetswang tekathaloganyo ya theetso

Ditlhanga	Mophato	Palo ya mafoko
<ul style="list-style-type: none"> • Sethangwa sa molomo, pono, pono-kutlo, le ditlhanga tse di tswakilweng go tswa mo tlhaeletsanong ya bontsi 	10	Mafoko a le 100 motsotso o ka 1
<ul style="list-style-type: none"> • Ditlhanga tsa kutlo (Mephato 10 le 11, tekathaloganyo ya theetso ya kgatiso ya metsotso e le mebedi ka boleele. Kgatiso ya metsotso e le meraro ka boleele mo Mophato 12. Ditlhanga di buisiwe, bonnye, ga bedi pele ga tlathlho) • Ditlhanga tsa boithamedu • Ditlhanga tsa kaelo le tshedimosetso • Ditlhanga tsa go humisa tlotlofoko 	11	Mafoko a a ka nnang 150 / motsotso e e ka nnang 1 ½
<ul style="list-style-type: none"> • Ditlhanga tsa ponokutlo (difilimi, mananeo le dikgang tsa nnete tsa thelebišene, dikgatiso, mananeo a seyalemowa, ditshwantsho le mmimo wa dibidio) 	12	Mafoko a a ka nnang 200 / motsotso e e ka nnang 2

Nako e e tshitsintsweng ya tlhaeletsano ya molomo

Ditlhanga	Nako Mophato 10-12
Metlotlo le dingangisano	Metsotso e le 10 - 30 go ya ka setlhophaphaposi
Mmuisano	Metsotso e le 2- 3 ka sebedi/ metsotso e le 4-5 ka setlhophaphaposi
Dikaelo le ditaelo	Motsotso o le 1 - 2
Dipotsotherisano	Metsotso e le 3 - 5 ka setlhophaphaposi
Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng	Metsotso e le 1 - 2
Dipuo tse di ipaakanyeditsweng, pegelo, thadiso	Metsotso e le 1 - 2
Go tsaya kgang, go anela ditiragalo	Metsotso go fitlha go e le 3
Tlhaeletsano ya molomo ya letsatsi le letsatsi, sk. go kopa thuso, go neela maitato, jalo jalo	Motsotso o le 1 - 2

3.2 GO BUISA LE GO LEBELELA

Go buisa le go lebelela go kopanya dintlha tse pedi: 1) go ithuta le go dirisa ditogamaano tsa go tshaloganya diponagalo tsa sethangwa. 2) go ithuta le go dirisa kitso ya diponagalo tsa sethangwa. Dintlha ka bobedi di tshwanetse go nna teng mo thutong ya go buisa le go lebelela ditlhangwa tsa dikwalo.

Go buisa le go lebelela diteng go rulagantswe ka: 1) go buisetsa go tshaloganya 2) go buisetsa go ithuta go go tlhomameng (dikwalo) le go buisa ka nosi go go atolositsweng.

Dikgato tsa go buisa

Thuto ya go buisa ka gale e akaretsa go dira ka dintlha tsa dikgato tsa puiso. Se, ke tirwana ya dikgato di le tharo tse di senolang ditogamaano tsa puiso e e ikemetseng ya go tshaloganya sethangwa. Ga se kgato nngwe le nngwe ya puiso e e tla dirisiwang mo maemong mangwe le mangwe. Sekao, fa barutwana ba ithuta mofuta wa sethangwa kgotsa mofutakwalo o ba sa o tlwaelang, ba tshwanetse go dira tirwana ya **kgato ya pele ga puiso** e e ba lemosang diponagalo tse di fa godimo fela tsa mofuta wa sethangwa seo, le go ba thusa go supa kgolagano le maitemogelo a bona. Ditirwana tsa **kgato ya puiso** di ka ba thusa go sekaseka sebopego le diponagalo tsa puo ka botlalo. Kgato ya **morago ga puiso** e ka rotloetsa barutwana mo go lekeng go tlhagisa mofutakwalo mo sebopegong sa sethangwa se ba se ikwaletseng.

Pele ga puiso go gorosa morutwana mo sethangweng. Go rotloetsa dikgolagano le kitso e e fetileng.

- Go okola dintlha/buisa ka bonako gore ba kgone go bona gore sethangwa se bua ka ga eng le go tlodisa matlho/go buisa ka bonako go ntsha dintlha tse di rileng,: Leina la sethangwa, setlhogo, ditlhogwana, dinopolo, dintlha tsa pono le tshedimose tso ya kerafo, sk. mokwalo le tiriso ya dipalo, kagego, ditshwantsho, dikerafo, ditshate, dimmepe, go batlisisa mafokomagolo, jalo jalo
- Go okola dintlha/buisa ka bonako gore ba kgone go bona gore sethangwa se bua ka ga eng le go tlodisa matlho/go buisa ka bonako go ntsha dintlha tse di rileng,sk. setlhogo, lenaneo la diteng, dikgaolo, lenaneo la mafoko, tshupane, dimametlelelo, jalo jalo
- Go bonelapele a dirisa tshedimose tso go tswa mo go okola dintlha le buisa ka bonako
- Go dira ka tlotlofoko ya botlhokwa e e ka tswang e sa tlwaelega mo barutwaneng

Puiso e akaretsa go bopa bokao jwa sethangwa le go tsaya popegopuo ya sona tsia.

- Go bopa kutlwisiso ya sethangwa
- Go aga bokao jwa mafoko a a sa tlwaelegang le ditshwantsho ka go dirisa dikgono tsa tlhaselo ya mafoko le metlhala (masupatsela) ya bokao.
- Go dirisa ditogamaano tsa go tshaloganya: go dira dikgolagano, go lekola go tshaloganya, go lolamisa lebelo la go buisa go ya ka thatafalo ya sethangwa, go buisa gape mo go tlhokegang, go lebelela se se tla tlang mo sethangweng o batla tshedimose tso e e ka thusang, go botsa le go araba dipotso (go tswa go tsa seemo se se kwa tlase go ya go se se kwa godimo), go bopa setshwantshokgopolo, go itseela tshwetso le go ipopela bokao mo tirisong, go buisa dikakanyokgolo, go tlhokomela tlhopho ya mafoko le dipopego tsa puo, go lemoga mofuta wa sethangwa ka popego ya sona le diponagalo tsa puo.
- Go dira dintlha kgotsa go sobokanya dikakanyokgolo le dikakanyo tse di tshegetsang.

Morago ga puiso go kgontsha barutwana go lebelela le go tsibogela setlhangwa sotlhe.

- Go araba dipotso tsa setlhangwa go tswa go tsa seemo se se kwa tlase go ya go se se kwa godimo.
- Go bapisa le go farologanya; go tlamaganya
- Go tlhatlhoba, go tsaya ditshwetso le go tthagisa mogopolo wa mong
- Go kwala mofutakwalo gape ka mokwalo wa bona (mo go maleba)

Go buisa go go tseneletseng ga ditlhangwa tsa dikwalo le tse e seng tsa dikwalo

Puiso e e tseneletseng ya ditlhangwa tse di dikhutshwane tse di kwadileng GO TLHALOGANNGWA mo maemong a mafoko

Barutwana ba dirisa ditogamaano tse di farologaneng go tlhaloganya ditlhangwa. Ba itirela tlotlofoko ba dirisa dikgono tsa go lemoga le go tlhaloganya mafoko.

- Dirisa dithanodi, dithesorase, le dikaedi tse dingwe tse di thusang go neela bokao, mopeleto, kapodiso le dikarolo tsa puo tsa mafoko a a sa tlwaelegang.
- Supa bokao jwa ditlhogo tse di tlwaelegileng (sk. mo-,ba-,) le megatlana e e tlwaelegileng (sk. ng, -na, -nyana)
- Tlhomamisa bokao jwa mafoko le kamano ya jona go tthagisa kitso e e amanang le mafoko otlhe a a dirisang dikutu, ditlhogo le megatlana
- Dirisa bokao jo bo dikologileng setlhangwa (sekao, bokao/tlhaloso go ya ka polelo) matshwao a puiso (sekao, phegelwana, matshwao a nopolo) Matshwao a a mo ditshwantshong (sekao, mokwalo wa bontsho jo bo tseneletseng) go tthagisa bokao jwa mafoko a a sa tlwaelegang
- Farologanya magareng ga bokao jo bo tlhamaletseng le jo bo sa tlhamalalang.
- Lemoga puo e e tlwaelegileng le puo ya diane le maele a Setswana.
- Tlhatlhoba ka moo mafoko go tswa mo ditsong tse di farologaneng a amang setlhangwa ka teng (sekao, mafoko a Seesimane le Seaforikanse, puo ya mo mmileng, ditengwana, mareo a lotso lwa gaeno)
- Farologanya magareng ga mafoko a a tlwaetseng go kopakopangwa, sekao - ditumatshwano, makwalatshwano, jalo jalo.
- Lemoga dikhutshwafatso le diakeronimi tse di farologaneng tsa mafoko
- Dirisa kitso ya dipopego tsa puo go lemoga bokao. Lebelela dipopego tsa puo le melawana - Lenaneo le le kaelang kwa tlase

Puiso e e tseneletseng ya ditlhangwa tse di dikhutshwane tse di dilweng GO TLHALOGANNGWA mo maemong a dipolelo le ditemana.

Barutwana ba dirisa kitso ya thutapuo go tlhaloganya kagego ya polelo le thulaganyo ya setlhangwa. Go ithuta setlhangwa mo maemong a, go neela tšhono ya go lotanya thuto ya dipopego tsa puo.

- Lemoga, tlhalosa le go sekaseka bokao le tiriso ya dipopego tsa puo le melawana ya tsona mo ditlhangweng. Lebelela Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso ya tsona - Lenaneo le le Kaelang fa tlase.

Puiso e e tseneletseng ya ditlhangwa tse di dikhutshwane tse di kwadileng GO TLHALOGANNGWA maemong a setlhangwa sotlhe

Barutwana ba dirisa kitso ya bona ya mefutakwalo le go ithuta setlhangwa go go tlhomameng go tlhaloganya bokao, maikaelelo le kamego ya setlhangwa sotlhe.

- Nyalanya setlhangwa le maitemogelo a bona
- Lemoga mofutakwalo le maitlhommo a sona, sk. ngangisano e e ikaeletseng go tlhotlheletsa
- Lemoga le go tlhalosa maikaelelo le maikutlo a mokwadi
- Kopanya dikarolo tsa setlhangwa kgotsa setlhangwa sotlhe go fitlhelela bokhutlo
- Dira bokhutlo; bopa le go tshegetsa kakanyo ya gago

Puiso e e tseneletseng ya ditlhangwa tse di dikhutshwane tsa TSHOBOKANYO LE GO KWALA DINTLHA.

Barutwana ba dirisa go tlhaloganya diponagalo tsa setlhangwa ga bona, gore ba se sobokanye. Lebelela ditogamaano tsa go buisa tse di fa godimo.

- Okola dintlha le go buisa ka bonako gore ba kgone go bona dintlhakgolo le morero
- Kgaoganya dintlhakgolo go tswa mo dintlheng tse di tlaleletsang
- Kwala dintlhakgolo ka mafoko a gago

Puiso e e tseneletseng ya ditlhangwa tse di dikhutshwane ba buisetsa TEMOGO E E TSENELETSENG YA TIRISO YA PUO.

Barutwana ba dirisa go tlhaloganya ga bona ga mokgwa o puo e ka tlholang le go tshwarelela maatla a mo dikgolaganong magareng ga setlhangwa, motlhagisi le mmuisi. Ba sekaseka nthakemo go tswa ka fa setlhangwa se kwadilweng ka teng.

- Lemoga, le go tlhalosa bokao jo bo tlhamaletseng le jo bo sa tlhamalalang
- Lemoga le go tlhalosa nthakemo ya mokwadi/ motlhagisi/ moanedi/ moanelwa o bo o tshegetse ka ditragalo go tswa mo setlhangweng.
- Lemoga le go tlhalosa puo e e tsosang maikutlo a a rileng le e e digelang
- Lemoga le go tlhalosa kgobelelo, le go akanyetsa letlhakore le le lengwe
- Lemoga le go tlhalosa go akanyetsa sengwe le go tlhalosa seabe sa teng

- Lemoga le go tthalosa bokao jo bo ikaeletsweng le jo bo ipopelwang
- Tshitsinya maitlhommo a go akaretse kgotsa go se akaretse tshedimosetso

Puiso e e tseneletseng ya DITLHANGWA TSA DIKAROLODINTSI LE TSA PONO

(Ditlhangwa tsa dikarolodintsi di dirisa ditlhangwa tsa pono, ditlhangwa tse di kwadilweng le tse di buiwang sk. dipapatso, dikhathunu, jalo jalo. Di ka kopanya se le puo e e buiwang le e e dirisang dikarolo tsa mmele)

Barutwana ba ka dirisa kitso ya dintlha tsa ditshwantsho le tsa pono go tthaloganya gore di tshegetsang jang ditlhangwa tsa tlhaeletsano tsa dikarolodintsi. Barutwana ba dirisa puo ya maemo a a kwa godimo a thuto ya filimi go tthaloganya le go itumelela dintlha tsa setlhangwa sa pono le kamego ya sona.

- Lemoga le go tthalosa maitlhommo le molaetsa mo ditlhangweng tsa pono tsa tshedimosetso, sk. dikhathunu, ditshwantsho, dikerafo, ditšhate, dimmepe
- Lemoga le go tthalossa maitlhommo le molaetsa wa ditlhangwa tsa pono ka maitlhommo a go natefelwa le go itumedisa, filimi, dikhathunu, mmimo wa bidio, ditshwantsho tsa metlae.
- Lemoga le go tthalosa molaetsa le boleng jwa ditlhangwa tsa pono tse di tshegetsang puo, sk. Diphousetara tsa ditaekeramo le didiriswa tse di thusang go tlhagisa setshwantsho.
- (Mo thutong ya filimi fela). Lemoga le go tthaloganyya dikgolaganano magareng a modumo, lentswe, dintlha tsa tiragatso le pono mo filiming le mefuta e mengwe ya kutlopono.

Go buisa go go tseneletseng ga ditlhangwa tsa dikwalo

Barutwana ba buisa, ba sekaseka le go tsibogela boleng jo bo kgatlhisang jwa setlhangwa sa dikwalo. Mofutakwalo o le MONGWE, o tlhophilwe go rutiwa le go tthatlhoibiwa ngwaya o mongwe le o mongwe. Mefuta e e farologaneng ya mefutakwalo e e tlhophilweng go tswa mo Khatalokong ya Bosetšhaba ya Dikwalo e ithutiwa mo Mephatong 10-12: Poko/ dikgangkhutshwe/ terama e khutshwane/ padi e khutshwane kgotsa ditlhangwa tse dingwe tsa go ikhumisa.

Lebelela “Ditlhangwa tsa thuto e e lotagantsweng ya dikgono tsa puo” kwa bokhutlong jwa karolwana e.

ELA TLHOKO: Kgatelelo mo thutong e e tlhomameng ya setlhangwa e tla fetoga go ya ka dikwalo tse di tlhaoletsweng barutwana kgotsa setlhangwa se se tlhophilweng.

- Lemoga le go tthalosa poloto, thitokgang (morero), molaetsa, baanelwa le lefelokgang.
- Tlhaloganyya diponagalo tse di bonagalang tsa mefuteng e e farologaneng ya mefutakwalo, sk. gore leboko le na le diponagalo tse di farologaneng le tsa padi.
- Lemoga le go tthalosa maikaelelo a motlhagisi/ mokwadi.
- Tlhalosa ka moo tlhopho le tiriso ya mafoko mo **pokong** e tshegetsang molaetsa/ morero ka teng.
- Tlhalosa ka moo baanelwa/ badiragatsi , lefelokgang le tiriso ya mafoko mo **pokong/ dikgangkhutshweng / terameng e khutshwane/ pading e khutshwane** le tshegetsang molaetsa/ thitokgang.
- Lemoga le go tthalosa puo ya botshwantshi le malepa a a dirisediwang go ngoka jaaka a tlhagelela mo ditlhangweng tse di farologaneng, sk. tshwantshiso, tshwantshanyo, mothofatso, poeletsomodumo, kaediso, kemedi, tlogelo, kgakantshi, sešura, enjambamente, kgotlhang, setlhoa, bokhutlo, kgaotso le poeletso.

Go buisa / lebelela go go ikemetseng go atolositswe

Barutwana ba ikatisa ka ditogamaano tse di bontshitsweng mo puisong e e tseneletseng le go ithuta setlhangwa go go tlhomameng mo go thuseng puiso e e ikemetseng e le tiro ya tlaaleletso go itumedisa. Kaelo ya morutabana mo go fitlheleleng didiriswa le maemo a a rileng go botlhokwa mo karolong e ya lenaneo la go buisa.

- Fitlhelela dilaaborari mme ba itse melawana ya go boloka dibuka.
- Neela bopaki jwa go buisa/ lebelela go go atolositsweng mo sebopegong sa dipuo, dipuisano le dithadiso tsa lokwalo/ filimi/ thulaganyo
- Buisa/ lebelela mefuta e e farologaneng ya ditlhangwa, sk. dikwalo, dimakazine, makwalodikgang, diwebosaete, difilimi, dikgang tsa nnete, mananeo a dithuto tsa thelebišene ka nako ya dithuto le nako e e fetileng dithuto.

Sekao sa mofuta wa dipotso

Dipotso tsa kitso	<i>Go diragetse eng morago ga...? A o ka neela ... Tlhalosa se se diragetseng kwa ... Ke mang yo o buileng le ... Tlhalosa bokao jwa ...?</i>
Dipotso tsa go tlhaloganya	<i>Ke mang yo o e neng e le moanelwamogolo ...? A o ka neela sekao sa ...? A o ka tlhalosa ka mafoko a gago ...?</i>
Dipotso tsa go diragatsa	<i>A o ka gopola ka tiragalo nngwe e e neng ...? A o sa ntse o gakologelwa gore re ne re lebeletse tshwantshanyo - tshwantshanyo e ka tlhalosiwa jang mo moleng o?</i>
Dipotso tsa tshakatsheko	<i>Se, se tswana jang le ...? Se, se farologana jang le ...? Neela morero wa ...? Go reng o akanyajalo...?</i>
Dipotso tsa go tlamaganya	<i>Re ithutile dintlha di le dintsi tse di farologaneng ka ga Rankelenyane - a o ka di kokoanya mmogo mme wa tlhalosa semelo sa gagwe? Ke motho yo o ntseng jang?</i>
Dipotso tsa go tlhatlhoba	<i>Ke tshusumetso efe e e nnileng gona ...? A o ka akanya ka tsela nngwe e e botoka ya ...? Ke lefe la maboko a mabedi a, le o le ratang? Go reng o rialo?</i>

DITLHANGWA TSE DI DIRISETSWANG THUTO E E LOTANENG YA DIKGONO TSA PUO MEPHATO 10-12

Go tlaleletsa ditlhangwa tsa tlhamo tsa dikwalo mo go ithuteng go go tlhomameng, ditlhangwa tse di tshwanetseng go dirwa mo Mephato 10-12 di akaretsa ditlhangwa tse di kwadiwang, tsa pono le tsa tlhaeletsano ka maitlhamo a a farologaneng. Ditlhangwa dingwe di ka ithutelwa boleng jwa temogo ya bontle jwa tsona; ditlhangwa dingwe di tla ithutiwa jaaka dikao tsa go kwala.

<p>Ditlhangwa tsa tlhamo ya dikwalo tsa go ithuta go go tlhomameng. Mefuta e e ka ithutiwang mo kgatong e kgozwane.</p> <p>Mefutakwalo e e atlanegisitsweng</p> <p>TSE PEDI tse di latelang, tsa mefutakwalo e e atlanegisitsweng, go ya ka fa di akareditsweng ka teng mo <i>National Literature Catalogue</i>:</p> <p>Padi</p> <p>Dikgangkhutshwe (Mophato 10 - dikgang di le 2) (Mophato 11 - dikgang di le 3) (Mophato 12 - dikgang di le 5)</p> <p>Terama</p> <p>Poko (Mophato 10 - maboko a le 3) (Mophato 11 - maboko a le 4) (Mophato 12 - maboko a le 6)</p> <p>Go ikhumisa Difilimi Mananeo a thuto a thelebišene Diterama tsa seyalemowa Ditlhamo Lekwalotshelo Ikwalothshelo Dinaane</p>	<p>Ditlhangwa tse di kwaletsweng go neelatshedimosetso</p> <p>Dithanodi Ensaetlelopedia Mananeo Kaedi ya mogala Dikwalo tsa serutwa Dithesorase Mananeo a nako Ditshupo tsa thelebišene</p> <p>Ditlhangwa tse di kwadilweng tsa tlhaeletsano</p> <p>Diathikele tsa makasine Diathikele tsa lokwalodikgang Ditseleganyo Dikitsiso Botshelo jwa moswi Dithadiso Diboroutšhara Dipapatso tsa kgwebo le tse di tlhophisang</p> <p>Mefuta wa ditlhangwa tsa kutlo tse di kwadiwang</p> <p>Mmuisano Dipuo Dipina Metlae</p> <p>Ditlhangwa tse di kwadilweng tsa fa gare ga batho le tsa tirisano</p> <p>Makwalo Dibukatsatsi Ditlaetso Di-imeile/ makwalo a maranyane Melaetsakhutswe(sms), thwitha Dintlhathuto Dipegelo</p>	<p>Ditlhangwa tsa tlhaeletsanophata/ pono go fa tshedimosetso</p> <p>Ditšhate, dimmepe, Dikerafo, dipapetlana, dithalo, Diphousetara, Dipampitshana tsa tshedimosetso, diphamfolete, diboroutšhara le matshwao, Dikgang tsa nnete tsa thelebišene, Diwebosaete, ditsha tsa inthanete, diboloko Bukapontsha-sefatlhego le dikgokagano dingwe tsa phedisano Tshedimosetso ya ntlhakhutlogo Dibonalatsi</p> <p>Ditlhangwa tsa mmediantsi/ pono go lemoga bontle</p> <p>Difilimi Dinepe Dithalo/ditshwantsho</p> <p>Ditlhangwa tsa mmediantsi/ pono go itumedisa</p> <p>Difilimi Mananeo a thelebišene Dibidio tsa mmino Dikhathunu Ditshwantsho tsa metlae Dikgemetšhana tsa dikhomiki Metlae Mokwalo o o takilweng mo mmeleng</p> <p>Ditlhangwa tsa kutlo</p> <p>Mananeo a seyalemowa Go buisa diterama Go buisa dipadi kgotsa dikgangkhutshwe Dipuo tse di gatisitsweng</p> <p>Dipapatso mo seyalemoweng, thelebišeneng, makwalodikgang le dimakasine</p>
--	---	---

Boleele jwa ditlangwa tse di kwadilweng go buisetsa puiso e e tseneletseng / tekathaloganyo le tshobokanyo

MOFUTA WA SETLHANGWA	MOPHATO	PALO YA MAFOKO	
*Tekathaloganyo	10	200 - 300	
	11	300 - 400	
	12	400 - 500	
MOFUTA WA SETLHANGWA	MOPHATO	PALO YA MAFOKO	BOLEELE JWA TSHOBOKANYO
Tshobokanyo	10	150	50 - 60
	11	180	
	12	200	



3.3 GO KWALA LE GO TLHAGISA

Go kwala le go tlhagisa go akaretsa dintlha di le tharo: 1) go dirisa dikgato tsa go kwala, 2) go ithuta le go dirisa kitso ya popego le diponagalo tsa mofuta e e farologaneng ya ditlhangwa, 3) go ithuta le go dirisa kitso ya popego ya temana le polelo le matshwao a puiso.

Dikgato tsa go kwala

Thuto ya go kwala ka gale e tla akaretsa go dirisa dikgato tsa go kwala. Le fa go le jalo, ga se kgato e nngwe le e nngwe mo dikgatong tsa go kwala e tla dirisiwang mo maemong a mangwe le a mangwe. Sekao, Fa barutwana ba kwala mofuta wa setlhangwa se se tlwaelegileng, ba ka se tlhoke go sekaseka diponagalo tsa popego le puo ka botlalo. Go ka nna le maemo a barutabana ba tla tlhokang go lebelela popego ya polelo kgotsa go kwala temana, kgotsa barutwana ba kwala ditlhangwa kwa ntle ga go kwala ditlhangwa tsa ntlha mo go ithokoletseng tlhatlhobo.

Maemo mo dikgatong tsa go kwala

Go dira paakanyetsotiro

- Sekaseka popego, matshwao a puo le rejisetara ya mofuta wa setlhangwa se se tlhophilweng
- Go tsaya tshwetso ka maitlomo, baamogedi wa tshedimose tso le bokao jwa sona
- Go kokoanya dintlha ka setlhogo a dirisa dikao le ditshupo tsa go kwala
- Tlotla ka matshwao a a tla dirisiwang mo go tshwaeng setlhangwa
- Tlhopha tshedimose tso e e maleba
- Lemoga dintlhakgolo le dintlha tsa tlaleletso
- Rulaganya dikakanyo ka tsela e e utlwalang go gorosa bokao



Go kwala ditlhangwa tsa ntlha

- Kwala ditlhangwa tsa ntlha tse di tsenyeleditseng maitlomo, mmuisi, setlhogo le mofuta wa setlhangwa/mofutakwalo
- Tlhopha mafoko a a maleba, sekao, mo kanelong o dirisa mafoko a a ngokang go dira gore setlhangwa se gogele
- Rulaganya dikakanyo ka tatelano e e utlwalang gore ngangisano e elele bonolo mo tlamong
- Rulaganya dikakanyo kgotsa ditshwantsho ka tatelano gore kgang e nne le tlhologanyo
- Tlhomamisa gore setlhangwa sa gago se nne le molodi le setaele sa sona
- Buisa ditlhangwa tsa ntlha ka tsenelelo le go amogela ditshwaelo go tswa go barutwana-ka-ena le morutabana

Go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa

- Tlhatlhoba tiro ya bona le ya ba bangwe go itokafatsa, ba dirisa mokgwa o ba o neilweng
- Lolamisa tlhopho ya mafoko, popego ya polelo le temana

- Dira tiro ya go latelanya le go golaganya ditemana
- Tlhaola botemepedi, tiriso e e feteletseng ya mafoko, le puo e e kgopisang
- Dirisa dipopego tsa puo le melawana ya tiriso ya tsona, mopeleto le matshwao a puiso ka nepagalo
- Baakanya setlhangwa sa bofelo a akaretsa thulaganyo, sk. ditlhogo le mefuta ya mokwalo
- Tlhagisa setlhangwa

Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso ka nako ya dikgato tsa go kwala

Rejisetara, setaele le lentswe

- Dirisa rejisetara e e maleba , sekao, puo ya kgwebo mo lekwalong la kgwebo, le setaele (se se tlhomameng le se se sa tlhomamang)
- Dirisa lentswe la mong, sekao, a kwala maikutlo a gagwe

Tlhopho ya mafoko

- Itse le go dirisa tlotlofoko e e farologaneng
- Itse bokao jo bo tlhamaletseng le jo bo sa tlhamalalang jwa mafoko
- Itse gore ke dikarolo tse dife tsa puo tse lefoko le welang mo go tsona le gore o ka le dirisa jang mo polelong
- Itse gore a lefoko le tlhomame, ga le a tlhomama kgotsa puotlaopo (kgotsa le a kgopisa) le gore o ka le dirisa jang ka tsela e e maleba (kgotsa wa se ke wa le dirisa gotlhelele)
- Peleta mafoko ka tsela e e siameng
- Dirisa dithanodi tsa temengwe le temepedi le thesorase go oketsa tlotlofoko
- Itirele thanodi/ bukana ya tlotlofoko go godisa tlotlofoko

Dipopego tsa polelo

- Kwala dipolelo dipolelonolo, dipolelotswako le dipolelopate
- Dirisa makopanyi go kopanya dipolelwana mo dipolelotswakong: le, fela, mme, kgotsa, le fa, fa, jj.
- Dirisa makopanyi le dithuanyi tse di maleba go kopanya dipolelwana go aga dipolelopate:
 - o Polelwana kalaina: *gore, fa*
 - o Polelwana kalatlhaodi: *yo o, ba ba, se se, jalojalo*
 - o Polelwana kalatthalosi ya nako: *fa*
 - o Polelwana kalatthalosi ya felo: *fa, kwa*
 - o Polelwana kalatthalosi ya lebaka: *gore, ka gone, ka ntlha ya*

- o Polelwanakalatlhalosi ya boemo: *fa le popi ka*
- o Polelwanakalatlhalosi ya teseletso: *le fa, le mororo*
- o Polelwanakalatlhalosi ya tshwantshanyo-mokgwa: *jaaka, e kete, tshwana le*
- o Polelwanakalatlhalosi ya tshwantshanyo-kgato: *mo, moo, go fitlhelela*
- Dirisa dipolelwanakalaina, dipolelwanakalatlhaodi le dipolelwanakalatlhalosi go oketsa polelo, sekao, *Monna yo o tlohang a taboga o ne a itse gore bana ba robotse fa a ya go ikatisa.*

Go kwala temana

- Kwala ditemana ka polelo e e nang le kgangkgolo ya temana le dipolelo tse di tshegetsang mo ditlhangweng tse e seng tsa boithamedu.
- Rulaganya dipolelo ka tatelano e e utlwalang go bopa temana e e kopaneng e e leng maleba mo mofuteng wa setlhangwa
- Dirisa dikarolo tse di golaganyang dipolelo mo temaneng go:
 - o rulaganya dikakanyo: *sa ntlha, sa bobedi, sa bofelo, jj.*
 - o tlaleletso: *mo godimo ga moo, go le jalo, go tlaleletsa jj.*
 - o papiso: *jaaka, go tshwana le, ka tsela eo, jj.*
 - o kganetso: *go farologana le, le fa go ntse jalo, mo letlhakoreng le lengwe, ka gongwe, jj.*
 - o lebaka/kamego: *ka ntlha ya gore, ka gone, ka jalo, ka ntlha ya seo, jj.*
 - o maemo: *fa, fela, le gale, fa e le gore, jj.*
 - o tatelano ya nako: *morago ga moo, ka bonako, e e latelang, kgabagare, kgantele, jj.*
- Dirisa dikgolaganyo tse di nang le thaloganyo, sk. Maemedi le poeletso ya mafoko, makaelagongwe le malatodi go tlhama temana e e tshwaraganeng (ke gore, temana e e nang le makopanyi a a e kopanyang le go e naya bokao)

Melawana ya puo

- Itse le go kgona go dirisa matshwao a a latelang a puo ka nepagalo le ka tsela e e maleba: khutlo, phegelwana, ngati, phegelo, tlamanyi, thaladi, lenalana, letshwao la potso, letshwao la tsiboso, masakana, kgakgamalo, nopo, jalo jalo

Mefuta ya ditlhangwa - popego le diponagalo tsa puo

Barutabana ba tshwanetse go netefatsa gore barutwana ba kwala mefuta e e farologaneng ya ditlhangwa mo tsamaong ya ngwaga. Go tshwanetse gore go nne le tekatekano magareng a ditlhangwa tse dikhutshwane le tse ditelele le go kwalela maitlomo a a farologaneng: a borutegi, a boitshimolole, a mong/ magareng ga batho le a a amanang le tiro. Barutabana ba tshwanetse go tlhopha mofuta wa setlhangwa le setlhogo se se maleba go ka kwala ka ga sona, sekao, tlhamo ya kanelo mo setlhogong sa 'Loeto lwa rona.'

Mananeo a a fa tlase a tihalosa mefuta e e farologaneng ya ditlhangwa tse barutwana ba tshwanetseng go rutiwa go di kwala mo Mephato 10-12; mefuta e mengwe ya ditlhangwa e ka akarediwa mo go leng maleba.

Ditlhamo kgotsa ditlhangwa tsa boitlhamedi

Mofuta wa setlhangwa	Maitlhamo	Popego ya setlhangwa	Diponagalo tsa puo
Tlhamo ya kanelo	Go itumedisa	<ul style="list-style-type: none"> Matseno Ditiragalo Bokhutlo 	<ul style="list-style-type: none"> E kwadilwe mo maemong a motho wa ntlha kgotsa wa boraro E kwadilwe mo pakapheting Ditiragalo di thalosiwa ka tatelano Makopanyi a a supang nako, sk. Go sa le gale mo mosong, morago, mo, gangwe Go dirisa ngangisano Puo e e dirisiwang go nna le tshusumetso mo mmuising, sk. matlhalosi, matlhaodi, botshwantshi
Tlhamo ya tthaloso	Go tthalosa sengwe ka tsela e e tthaloganyegang	<ul style="list-style-type: none"> Go lemoga: go neela kitsiso kakaretso ya setlhogo Tthaloso: go tthalosa diponagalo kgotsa matshwao a setlhogo 	<ul style="list-style-type: none"> E ka kwalwa mo pakapheting kgotsa pakajaanong Go bopa setshwantsho ka mafoko E dirisa matlhaodi, matlhalosi E dirisa puo ya botshwantshi, sk. tshwantshiso, tshwantshanyo, mothofatso, poeletsomodumo



Ditlhangwa tsa tirisano tse di telele le tse dikhutshwane

Mofuta wa setlhangwa	Maitlhamo	Popego ya setlhangwa	Diponagalo tsa puo
Ditaelo le dikaelo (se se khutshwane)	Go tthalosa le go laela gore sengwe se dirwa jang kgato ka kgato	<ul style="list-style-type: none"> Maikaelelo: ke se se ikaeletsweng go fitlhelwa, sk. <i>Mokgwa wa go dira bokafantle jwa faele</i> Didiriswa/ ditlabakelo tse di tlhokagalang di neelwa go ya ka thulaganyo, sk. <i>pampiri e e kwalelang, pene, jalo jalo</i> Tatelano ya dikgato go fitlhelela bokhutlo, sk. <i>Sa ntlha, kwala setlhogo.</i> E ka nna ya tsamaya mmogo le setlhangwa sa pono, sk. papetlana ya go kwalela, dithalo, jalo jalo 	<ul style="list-style-type: none"> Di kwadilwe ka taelo, sk. <i>kwala setlhogo ...</i> Ka thulaganyo ya tatelano, sk. <i>sa ntlha... morago ga moo ...</i> Go dirisa dipalo le dintlha tsa marontho tse di supang thulaganyo Lebelela thata dintlha tse di akaretsang tsa botho go na le tse di lebang mong Ditlhagiso tsa lebaka le tatelano

Thadiso (sk. thadiso ya buka kgotsa filimi) (se se leele)	Go sobokanya, sekaseka le go tsibogela setlhangwa sa dikwalo kgotsa sa tiragatso	<ul style="list-style-type: none"> • Maemo: tshedimosetso ka lemorago la mokwadi, morulaganyi, mofuta wa tiro • Tlhaloso ya setlhangwa: tlhalosa dintlha tsa setlhangwa kgotsa thagiso jaaka moanelwamogolo, ditiragalokgolo le diponagalo tse di tsamaisanang le setaele, • Tshekatsheko ya tiro ka go thagisa kakanyo kgotsa katlholo 	<ul style="list-style-type: none"> • E kwalwa mo pakajaanong/ pakapheti • Go dirisa tlotlofoko e e supang maikutlo a a rileng go runa setlhangwa
Pegelo e khutshwane (se se leele)	Go tlhalosa ditiragalo	<ul style="list-style-type: none"> • Tlhaloso ya tiragalo • E ka nna le setlhangwa sa pono se se tsamayang le yona, sk. ditaekeramo, dinepe, jalo jalo 	<ul style="list-style-type: none"> • E kwadilwe ka paka e e maleba. • E tswa mo go tsa kakaretso go ya go tse di rileng. • E ka dirisa tlotlofoko ya setegeniki
Bukatsatsi (se se khutshwane)	Go rekota le go gakologelwa maitemogelo a mong	<ul style="list-style-type: none"> • Ka gantsi e kwadilwe mo bukeng e e kgethegileng (bukatsatsi/jenale) • Ditiragalo di kwalwa gangwe le gape (ka letsatsi kgotsa ka beke) • Ditiragalo di neelwa matlha 	<ul style="list-style-type: none"> • Ka gale e kwadilwe mo pakapheting. • Setaele se se sa tlhomamang. • Mokwadi o a ikwalela
Lekwalo la botsalano (se se leele)	Go itsise le go tshwarelela botsalano	<ul style="list-style-type: none"> • Aterese, letlha le ditumediso • Diteng • Bokhutlo • Leina la mokwadi 	<ul style="list-style-type: none"> • Gantsi setaele sa lona ga se a tlhomama mme go ka farologana • Diponagalo tsa puo di tla farologana go ya ka maitlhomomolaetsa
Dikarata tsa taletso (se se khutshwane)	Taletso jaaka sekao: Go laletsa mongwe go tla tiragalong nngwe kgotsa go dira sengwe (le go amogela kgotsa go gana taletso)	<ul style="list-style-type: none"> • E ka tsaya sebopego sa lekwalo la botsalano kgotsa tiriso ya karata ya taletso. • E tsenyeletsa: • Mofuta wa tiragalo • E diragala kae • Letlha le nako • E tsenyeletsa mofuta wa moaparo • Leina la molalediwa • E ka tsenyeletsa mafoko 'ARABA TSWEETSWE' • E ka nna le dintlha tsa pono le bothami • Tsibogo e ka nna mo sebopegong sa lekwalo 	<ul style="list-style-type: none"> • Setaele sa lona se ka nna se se tlhomameng kgotsa se se sa tlhomamang. • Gantsi le tlhamaletse - le le khutshwane le lebile kwa ntlheng ya lona. • Le dirisa dipolelwana tse di tlwaelegileng • Tsibogo ya lona e bonolo

Lekwalo la kgwebo (se se leele)	Makwalo a, a a farologana , sk., go kopa tiro kgotsa basari; go ngongorega; kopo, jj.	<ul style="list-style-type: none"> • Aterese ya mokwadi, letlha, aterese ya moamogedi, tumediso • Le na le setlhogo • Sebopego sa molaetsa se ka farologana go ya ka maitlhomo, sk. lekwalo go ba kgatiso • Go tswalela 	<ul style="list-style-type: none"> • Ka gale le dirisa puo e e sa repang • E dirisa puo e e tlhamaletseng, sk. Rra/ Mma, weno • Ka kakaretso le le khutshwane - le kwadiilwe ka boripana le go tota kangang
Go tlatsa diforomo (se se khutshwane)	Go a farologana, sk. go kopa tiro, go amogelwa kwa Yunibesithing, jj.	Go tla farologana go ya ka maitlhomo	Motho yo o tlatsang foromo o tshwanetse go kwala ka boripana, a tsepame, a thomame, a nne phepa (mokwalo o buisege)
Pampitshana ya tshedimosetso (se se khutshwane)	Go tlhotlheletsa mongwe go reka sengwe kgotsa tirelo nngwe	<ul style="list-style-type: none"> • E nnye, sk. pampiri ya A5 • Setlhogo se se ngokang, tsekedi (slogan) le letshwaokgwebo (logo) • Tlhaloso ya sebatpatswa ka boripana • Lenaneo la melemo le mesola • Tshedimosetso ya go fitlhelelwa, sk. mogala, aterese • E ka nna le dintlha tsa pono 	<ul style="list-style-type: none"> • E bua le mmuisi ka tlhamalalo • Puo e khutshwane • Puo e dirisitswe go tsikinya mmui, sk. matlhalosi, matlhaodi, puo ya botshwantshi jaaka poeletsomodumo, tshwantshanyo
Papatso (se se khutshwane)		<ul style="list-style-type: none"> • E dirisa ditogamaano tsa papatso • E dirisa go tlhama go go kgatlhisang le go dira papatso e e kgatlang e bile e gopolega 	<ul style="list-style-type: none"> • Puo ya botshwantshi le matshwao a mangwe a poko a dirisitswe go tsikinya mmuisi le gore puo e se lebalege, sk. tshwantshanyo, tshwantshiso, poeletso modumo, morumo, moribo,
Mmuisano (se se leele)	Ke go rekoto ya dithefosano jaaka di direga ka tlhamalalo go tswa mo ntlhakemong ya sebui.	<ul style="list-style-type: none"> • Fa o kwala mmuisano: • Kwala maina a batsayakarolo mo letlhakoreng la molema la tsebe; • Dirisa khutlwana morago ga leina la sebui • Dirisa mola o mošwa o dirisediwa go supa sebui se sešwa. • Kgakololo e e neelwang batsayakarolo (kgotsa babuisi), gore ba bue jang kgotsa ba tlhagise jang, e tshwanetse go tsenngwa mo masakaneng pele mafoko a buiwa. • Thala pono pele o simolola go kwala 	<ul style="list-style-type: none"> • Fa mmuisano o tsenyeletsa ba lelapa kgotsa ditsala, go dirisiwa setaele se se repileng. Go dirisiwa mekgwa e e tlwaelegileng ya dikopo, dipotso, ditaelo, ditshitsinyo le ditemogo. • Fa motlotlo o tsenyeletsa batho ba ba sa itsiweng, go dirisiwa mekgwa wa go rerisana, ditsamaiso tse di bonolo tse di di ntlhalosang thata di tsenngwa mekgweng o o itsiweng thata wa dikopo, dipotso, ditaelo, ditshitsinyo le ditemogo.

<p>Lekwalo la maranyane (i-meili) (se se khutshwane)</p>	<p>Go itsise le go boloka botsalano</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aterese ya moamogedi - e gantsi e leng leina la moamogedi, lefelo/ntlha ya kabo ya mafaratlatlha le leina la naga e lefelo/ntlha ya kabo ya mafaratlatlha le le kwa go yona. Sekao: lethaboj (leina) @ gmail (lefelo la kabo mafatlatlha) za (naga) • CC: ba e ka nna baamogedi ba ba tshwanetseng go tsaya lekwalo la maranyane tsia, * Setlhogo: se se tshobokanyo ya diteng tsa lekwalo la maranyane. • molaetsa • leina la moromedi • NB: aterese ya moromedi ke tlhagelela ka gangwe fa lekwalo la maranyane le amogelwa. Moromedi a ka tlhopha go tlamela ka tshedimosetso e nngwe ya kgolagano kw bokhutlong. Se se bidiwa tshaeno 	<ul style="list-style-type: none"> • Tshedimosetso e e tshwanang le motlotlo
<p>Boikhumiso: lokwaloikitsiso le lekwaloitshetso, melaetsakhutshwe (sms), lekwalo la maranyane, fekese, melaetsa e mekhutshwane, sekao sa motšhini o o arabang, dintlha tsa setsidifatsi, jj.</p>			

Bolelele jwa setlhangwa se se tshwanetseng go tlhagisiwa

	Mephato	Palo ya mafoko
<p>Ditlhamo: kanelo/ tlhaloso</p>	10	150 - 180
	11	180 - 200
	12	200 - 250
<p>Ditlhangwa tsa tirisano tse ditelele: Lekwalo la botsalano/ sem-muso thadiso ya buka kgotsa filimi/ mmuisano/ puo</p>	10-12	80 - 100 (diteng fela)
<p>Ditlhamo tsa tirisano tse dikhutshwane: dipapatso/ ditiragalo tsa letsatsi/ dikarata tsa poso/ dikarata tsa taletso/ go tlatsa diforomo/ ditaelo/ dikaelo/ dipampitshana tsa tshedimosetso/ diphousetara / lekwalo la maranyane</p>	10-12	50 - 70

3.4 DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO YA TSONA - LENANEO LE LE KAELANG

Dipopegotsa puo le melawana ya tiriso tsona tse di latelang di tla rutiwa ka tiriso ya go buisa le go kwala, le jaaka karolo ya lenaneo le le rulaganeng la thutapuo. Dipopego dingwe di ka ne di setse di rutilwe kwa mephatong e e kwa tlase fela di ka tlhoka go boelediwa. Dipopego tse dingwe tsa thutapuo di simololwa go rutwa mo Mephatong 10 -12.

DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO	
Tlotlofoko le tiriso ya puo	
<p>Makaelagongwe, malatodi, makwalwatshwana, ditumatshwano, lefoko le le emelang polelo (kitsokakaretso) Dikapuo: (tshwantshiso, tshwantshanyo, mothofatso, tshotlo, kobiso) (Tsa boikhumiso: <i>pheteletso, kemedi, kaediso, phefofatso, kgakantsi</i>) Puo ya malepa, diane, maele Maadingwa, mafoko a mašwa Dikarolo/dipopoi tsa mafoko: tlhogo, kutu, modi, mogatlana</p>	
Dipopego tsa polelo le melawana ya puo	Mefuta
Maina	Bongwe le bontsi (setlhare - ditlhare) Mainagotlhe (sk. <i>setlhako</i>) Mainatota (sk. <i>Thandi, Sindi</i>) Mainakgopolo sk. <i>lerato, bothale, maitseo, nnete</i> Mainagoboka sk. <i>motshitshi wa dinotshe, motlhape wa dikgomo</i>
Maemedi	Maemeditota: yona, tsona, ona Leemeditho la mmui: nna (bongwe) rona (bontsi) Leemeditota la motho wa bobedi: wena (bongwe) lona (bontsi) Leemeditota la motho wa boraro: ena (bongwe) bona (bontsi)
Marui	Dikao: Ga me/ wa me, sa gago, ba gagwe
Matlhophi	Letlhophileakaretsi: sk. Rotlhe, botlhe Letlhophilethotlhodi: sk. Osi, tsosi
Makgethi	Dikao: bafe, bangwe, basele
Mabotsi	Dikao: leng? jang? goreng?
Maetsi	Maetsi a tholego: sk. Tserr (go fisa ga letsatsi), Maetsimatswa: sk. Thuu (go thunya)
Malathelwa	Dikao: owai!, (go nyatsa), tsweetswe! (go kopa)
Matlhaodi	Letlhaodi la mmala, la popego, la palo Letlhaodi fa pele ga leina sk. <i>Yo moleele monna; - go supa kgatelelo ya bokao fa morago ga leina</i> sk. Mosimane yo mokhutshwane - tiriso e e tlwaelegileng
Matlhalosi	Letlhalosi la mkgwa sk. <i>ka bonako, ka bonya, sentle, thata</i> Letlhalosi la nako sk. <i>kgantele, jaanong, gompiano, ka moso, maabane</i> Letlhalosi la felo sk. <i>kwa gaufi, fa fatshe, mo thoko</i>
Madiri	Madiritota: aga, lela, raga Mafetedi: Tshepo o ja nama Mafeledi: Tshepo o a ja

Dipaka tsa lediri	<p>Pakajaanong: Rre o a lwala.</p> <p>Pakajaanong-tsweledi: Seabelo o ntse a rapela.</p> <p>Pakatlang: Basetsana ba tla tshameka.</p> <p>Pakapheti: Malome o tlhatswitse koloi. Basimane ba tshamekile sentle</p> <p>Pakafetileng: Barutwana ba ne ba kwala teko.</p> <p>Pakafetileng-pheti: Basimane ba ne ba tshamekile sentle.</p>
Dithuanyi	<p>Thuanyisediri: Mme o apeile nama, kgomo e fula bojang</p> <p>Thusanyisedirwa: Malome o se robile. Kgosi e ba othlaile, jj.</p> <p>Thuanyirui: Dikgomo tsa gagwe di bolotse, jj.</p> <p>Thuanyithophaina: Dithhare di ungwile, jj.</p> <p>Thuanyithaodi: Basimane ba bagolo ba raga kgwele, jj.</p> <p>Popi ya pakajaanong: Rre o a tlhagola</p> <p>Popi ya pakatlang: Rre o tla tlhagola</p> <p>Popi ya kganetso: Rre ga a tlhagola, jj.</p> <p>Popi ya kgonego: Rre a ka tlhagola</p> <p>Popi ya leitiri: Rre o a ikama</p>
Madirimathusi Mediriso	<p>O a bo a tlile, O a ne a re etetse, jj.</p> <p>Modirisogo: Go ja go a thusa.</p> <p>Modirisopego: Banna ba aga kereke.</p> <p>Modirisotaelo: Tlolang!</p> <p>Modirisokgonego: Katse e ka bolaya motho.</p> <p>Modirisotlwaelo: Re a tle re opele.</p> <p>Modirisokgethi: Lebo o ja a bua.</p> <p>Modirisokeletso: O ne a laela gore re tsamae.</p>
Mefuta ya dipolelo	<p>Polelonolo: Monna o rekile dikgomo</p> <p>Polelopate: Monna o boleletse ditsala tsa gagwe gore o rekile dikgomo tse di neng di tshwerwe.</p> <p>Polelotswako: Monna o rekile dikgomo e bile di a dusa.</p>
Tira le tirwa	<p>Pakajaanong: <i>Tladi o gama kgomo (tira)</i> <i>Kgomo e gangwa ke Tladi (tirwa)</i></p> <p>Pakatlang: Pule o tla gama kgomo.</p> <p>Kgomo e tla gangwa ke Pule.</p> <p>Pakapheti: Pule o gamile kgomo.</p> <p>Kgomo e gamilwe ke Pule.</p> <p>Pakajaanong -tsweledi: Tladi o ntse a gama kgomo</p> <p>Kgomo e ntse e gangwa ke Tladi.</p> <p>Pakafetileng-pheti: Tladi o ne a gamile kgomo</p> <p>Kgomo e ne e gamilwe ka Tladi.</p>
Puopegelo	<p>Puopegelo: sk: O mpoditse gore ke ka nthla ya eng fa ke le thari. Ba mpoditse gore ke rata mmimo o o ntseng jang.</p> <p>Puosebui: sk. Mme a re: "Itlhaganele."</p>
Matshwao a puiso	<p>Khutlo, phegelwana, phegelo, khutlwana, lenalana, ditsejwana, tlamanyi, letshwao la tsiboso, masakana</p>
Mopeleto	<p>melawana ya go peleta, dikhutshwafatso, diakeronimi</p>

Temogo e e tseneleletseng ya tiriso ya puo

Puo e e tsosang maikutlo a a rileng le e e digelang
 Go lebelela letlhakore le le lengwe, kgobelelo, le go akanyetsa letlhakore le le lengwe
 Go akanyetsa sengwe le go tlhalosa seabe sa teng
 Bokao jo bo ikaeletsweng le jo bo ipopelwang
 Bokao jo bo tlhamaletseng le jo bo sa tlhamalalang
 Go akaretsa kgotsa go se akaretse tshedimosetso
 Ntlhakemo ya mokwadi/ motlhagisi

3.5 DITHULAGANYO TSA GO RUTA

Tokomana e, e tshitsinya gore sediko se sengwe le se sengwe se tla tsenyeletsa karolwana e le nngwe e e totileng e nngwe le e nngwe ya dikgono tse: go reetsa, go bua, go buisa, go lebelela, go kwala, go tlhagisa le dipopego tsa puo. Sediko se sengwe le se sengwe se tla tlamela ka ditirwana gore barutwana ba ithute, ba buise kgotsa ba lebelele metseletsele ya ditlhangwa tsa molomo, tse di kwadilweng le tsa pono. Mo sedikong se sengwe le se sengwe ditirwana di tla gogela kgatlhego ya barutwana go siamisa thutapuo le tsa mofutakwalo. Mo tsamong ya ngwaga, didiko tse di ka nnang 18 di tla fitlhelela dikarolo tsotlhe tsa kharikhulamo mo dibekeng di le 36. Go tlaleletsa, maemo a bopopota mo dikarolong tsotlhe a tla oketsega go tswa mo kgweditharong go ya go kgweditharong, le ngwaga go ya ngwageng go ya ka tsamao ya dingwaga di le tharo barutwana ba tla bo ba siametse go kwala tlhatlhobo ya makgaolakang ya Mophato 12. Tsweliso ka jalo, le yona e nna karolo ya dithulaganyo tsa mananeo a go ithuta. Sebopego se se naya barutwana le barutabana tšhono ya go aga maemo, go kgobokanya tlotlofoko, le go tlwaela dipopego tsa puo mo dibekeng di le pedi pele ba fetela kwa dikgonong tse dingwe. Ka yona nako eo, e neelana ka mefuta e e farologaneng gape e ka lekanyetswa mo dikgatlhegong tsa setlhopho. Sekao, “Boitekanelo ke thitokgang e e tlwaelegileng ya go ruta, mme e ka salwa morago ke sediko sa “Botsalano”.

Thuto ya puo e e lotagantsweng: sediko sa go ruta

Mo tiragatsong, tsenyeletso e tshitsinya pharologanyo: ya dipopego, ya ditirwana, ya ditlhangwa le dithitokgang (lebelela Dithitokgang tse di tshitsintsweng - Lenaane le le Kaelang fa tlase). Fa a tlhama sediko se se kopaneng sa dibeke di le pedi, morutabana a ka kgobokanya ditirwana mo setlhogong sk. Madi, ke kgang sk. go tsuba ga go a siamela boitekanelo jwa gago, dibuka tse di tlhaotsweng, kgono go tswa mo kharikhulamong, sk. mmuisano, motlotlo, go kwala ga tlhaloso kgotsa setlhangwa kgotsa setlhopho as ditlhangwa go tswa go “Ditlhangwa tse di dirisediwang go ruta go go tsenyeleditsang ga dikgono tsa puo.”

Tatelano ya dithuto mo sedikong sa dibeke tse pedi go ka sala morago tatelano nngwe le nngwe, sk. sediko se ka simolola ka go buisa, se bo se fetela go dipuisano (go bua) go go salwang morago ke go kwala. E ka nna setlhangwa sa dibuka tse di tlhaotsweng (fa go le maleba) kgotsa setlhangwa se sengwe se ka dirisediwa ditirwana tse di kailweng fa tlase.

Morutabana o tshwanetse go tlhopho buka ya go ithuta dikwalo. Se, e ka nna maboko, kgotsa dikgangkhutshwe, kgotsa padi e khutshwane, kgotsa terama e khutshwane (lebelela “Ditlhangwa tse di dirisediwang go ruta go go tsenyeletsang dikgono tsa puo”). Tse di tlhagelela e le Go buisa/ Go lebelela mo Thulaganyong ya Go Ruta e le setlhangwa sa dikwalo.

Kharikhulamo e, e tlhagisa tebo e e tlhamaletseng ya dipopego tsa puo le tiriso. Mo tiragatsong, dipopego tsa puo le melawana ya tiriso e tla tsaya ura mo dibekeng dingwe le dingwe tse pedi, ka bontlhabongwe bo rutiwa mo bokaong jwa tiriso le go kwala le go buisa, mme bontlhabongwe bo rutiwa ka tlhamalalo. Mo tlaleletsong ya go ruta dipopego tsa puo le melawana ya tiriso go go rulagantsweng, go tla nna le go ruta ga tshegetso kgotsa poeletso ya diphoso tse di lemogilweng mo tirong e barutwana ba e kwadileng.

Dithitokgang tse di tshitshintsweng - Lenaane le le Kaelang	
<ul style="list-style-type: none"> • Tlhaeletsano • Setso • Ditoro • Thuto • Meletlo • Boitekanelo • Boitshupo/ Tlhaolo • Ditiro/Madi • Molao • Boitapoloso/ difetisanako • Lerato/Boitumelo/Botsala 	<ul style="list-style-type: none"> • Mmino • Loago lwa me • Naga ya me • Tlhago/ tikologo • Dipolotiki • Bodumedi • Dikao • Motshameko • Thekenoloji • Bojanala • Botshelo jwa metseseteropo/ metsemagaeng

Go fetolela Thulaganyo ya go ruta mo ditirwaneng tsa go ruta le go ithuta

Sekao se se ikaegileng ka THULAGANYO YA GO RUTA, Mophato 10, Kgweditharo 3, Dibeke 23 le24 (dithuto di le 12 x metsotso e le 40) = diura di le 8 tsa go ruta.

Dibeke	Go reetsa le Go bua Ura e le 2	Go buisa le Go Lebelela Diura di le 3	Go kwala le Go Tlhagisa Diura di le 2	Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Ura e le 1 (go lotaganya le tlhaloso ka botlalo)
23 e 24	<p>Go reeletsa dikamano: Go reetsa le go tlhagisa, sk. melaetsa e mekhutshwane/ ditaelo/ dikitsiso</p> <p>Puo e e sa tlhomamang: sk. botsayakarolo</p>	<p>Go buisetsa go tllhaloganya: Kgodiso ya tlotlofoko le tiriso ya puo</p> <p>Setlhangwa sa dikwalo: Go buisetsa setlhangwa sa dikwalo go bona tshedimosetso le go se tllhaloganya</p>	<p>Setlhangwa sa tirisano se se khutshwane: molaetsa o mokhutshwane, sk. imeile/ pampitshana ya dintlha tsa setsidifatsi/ molaetsa wa motšhini o o arabang</p> <p>Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p>Boeletsa modirisotaelo</p> <p>Popego ya puo: polelo ya setlhago le dintlha tsa tshegetso</p> <p>Dipaka tsa lediri</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p>

Thitokgang/ morero wa sediko: Go kwala melaetsa. Thitokgang/morero-potlana: Ditaletso**Thuto 1: (Tiro ya molomo fela)**

- Matseno: Reetsa setlhangwa se se nang le tlotlofoko e e maleba le thitokgang.
- Tlhalosa tlotlofoko e ntšhwa
- Tirogae: tirwana ka ga tlotlofoko e ntšhwa.

Thuto 2: (tiro ya molomo fela)

- Reetsa (bonnye ga raro) diitlhangwa mo melaetsa e gatisitsweng teng
- Barutwana ba reetse ba bo ba akanya ka dikao tsa bona tsa melaetsa e mekhutshwane, e ba e aroganyang mo phaposing.
- Tirogae: Kwala sk. e le mebedi ya dikao tsa bona tsa melaetsa e mekhutshwane.

Thuto 3: (tiro ya molomo fela)

- Sk. diragatsa botsayakarolo mo o laletsang tsala gore lo ye felo gongwe.
- Morutabana o dira lenaane la diphoso tse di tlwaelegineg a bo a neela barutwana ditshiamiso.

Thuto 4: (go buisa fela)

- Buisa sk. leboko ka ga botsalano
- Tlotlofoko e ntšhwa e a tlhalosiwa.
- Dipuisano tsa go netefatsa go tlhalogangwa ga setlhangwa.

**Thuto 5: (go buisa fela)**

- Dipotso tsa tekatlhaloganyo (di kwadilwe) ka setlhangwa sa thuto 4.
- Buisa dikao di le mmalwa tsa melaetsa e mekhutshwane.
- Tsereganyo ya dipopego tsa puo le melawana ya tiriso go tswa go diphoso tse di tlwaelegileng tse di tshwailweng mo thuto 2 - tirogae.

Thuto 6: (go buisa le dipopego tsa puo le melawana ya tiriso)

- Diponagalo tse di tsenyeleditsweng tsa dipopego tsa puo le melawana ya tiriso tsa setlhangwa.
- Sekaseka popego ya melaetsa e e farologaneng e mekhutshwane.
- Tirogae: Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso

Thuto 7: (go buisa le dipopego tsa puo le melawana ya tiriso tse di tsenyeleditsweng fela)

- Go tshwaya tirogae.

- Tiisa dipopanago tsa dipopego tsa puo le melawana ya tiriso tsa thuto 6

Thuto 8: (go kwala fela)

- Tirwana ya pele ga go kwala: Buisa sk. lekwalo la maranyane la tsala e laletsa barutwana boikhutso
- Buisanang ka ga diponagalo tsa go kwala molaetsa o mokhutshwane sk. lekwalo la maranyane/ pampiri ya dintlha ya setsidifatsi/ molaetsa mo motšhining o o arabang.
- Tirogae: Tlotlofoko - mafoko a a sa tlwaelegang mo setlhangweng. (tiro ya Thanodi)

Thuto 9: (go kwala fela)

- Barutwana ba kokoanya dintlha ka ga go kwala sk. tsibogelo ya lekwalo la tsala mo thuto 8.
- Go kwala setlhangwa sa ntlha.

Thuto 10: (tse di kopantsweng)

- Barutwana ba reetsa le go buisa sekao sa taletso mo sebopegong se sengwe sk. mmuisano.
- Barutwana ba laletsana go ya kwa mafelong a a farologaneng ba dirisa tlotlofoko e ntšhwa ya thuto 8 - ba ntse ba gopola ditshiamiso tsa thuto 3 (tiro ya molomo)

Thuto 11: (tse di kopantsweng)

- Barutwana ba neela ditshiamiso tsa diphoso tse di tlwaelegileng tsa go kwala setlhangwa sa ntlha.
- Diponagalo tse di tsenyeleditsweng tsa dipopego tsa puo le melawana ya tiriso.
- Ditirwana tsa tsereganyo ka ga diponagalo tsa dipopego tsa puo le mlawana ya tiriso.

Thuto 12: (go kwala fela)

- Go kwala setlhangwa sa bofelo
- Barutwana ba buisa ditiro tsa ba bangwe tsa go kwala e le tirwana ya porago ga go kwala.

Mo ditsebeng tse di latelang, go tlamelwa ka Dithulaganyo tsa Go Ruta tsa Mephato 10, 11 le 12. Ela tlhoko gore tse ke DIKAO fela tsa gore o rulaganya jang go ruta Puotlaleletso ya Bobedi mo tsamaong ya ngwaga.

3.5.1 THULAGANYO YA GO RUTA YA MOPHATO 10

MOPHATO 10 KGWEDITHARO 1				
Dibeke	Go reetsa le Go bua Diura di le 2	Go buisa le Go Lebelela Diura di le 3	Go kwala le Go Tlhagisa Diura di le 2	Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Ura e le 1 (tsenyeletso le tthaloso ka botlalo)
1 le 2	<p>Go reeletsa tshedimosetso</p> <p>Ka sebedi le ka phaposi yothle:</p> <p>Kitsiso e e botlalo ya molekane wa phaposi ka go dirisa tshedimosetso e e tlametsweng</p>	<p>Go buisetsa go tthaloganya</p> <ul style="list-style-type: none"> Go buisa ditlhagwa tse dikhutshwane ka tsenelelo go sobokanya le go tsaya dintlha Buisa setlhagwa sa tshedimosetso sk. temana ya tthaloso Lemoga le go itsise dintlha tse di bonolo tsa botlhokwa le dikakanyo <p>Go buisa/go lebelela go go ikemetseng go go atositsweng</p> <p>Kitsiso ya porojeke e e atositsweng ya puiso</p>	<p>Temana ya tthaloso</p> <p>Kwala temana ya tthaloso. Totisa mogopolo tlotlofokong le popego ya polelo</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhagwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tthagisa</p> <p>Popego ya setlhagwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p>Dipolelo, popego ya dipolelo (sediri - lediri - sedirwa) matlhalosi</p> <p>Tiriso ya paka jaanong</p> <p>Tlotlofoko go tswa mo ditlhagweng tse di dirilweng</p>
3 le 4	<p>Reeletsa mogopolo:</p> <p>Tlhagisa mogopolo ka ga setlhogo se go buisanweng ka sona mo phaphosing</p>	<p>Setlhagwa sa dikwalo:</p> <p>Kitsiso ya diponagalo tsa dikwalo-</p> <p>Kitsiso ya dikwalo</p> <p>Totisa mogopolo mo diponagalong tsa dikwalo le go buisana ka tiriso ya tsona</p> <p>Buisa le go buisana ka setlhagwa</p>	<p>Temana ya kanelo:</p> <p>Kwala ditemana tse pedi tsa kaenelo mabapi le dintlha tse di utulotsweng mo setlhagweng sa dikwalo</p> <p>KGOTSA</p> <p>Kwala ditemana tse pedi tse mo go tsona o tthagisang mogopolo wa gago ka setlhogo se gobuisanweng ka sona mo phaphosing</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhagwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tthagisa</p> <p>Popego ya setlhagwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p>Go tthagisa maikutlo: matlhalosi le matlhaodi (poeletso)</p> <p>Tlotlofoko:</p> <p>Go bopa matlhalosi (sk. <i>bonako</i> - o tabogile ka bonako) le matlhaodi (sk. <i>yo mokima</i> - mosimane yo mokima o taboga thata)</p>

MOPHATO 10 KGWEDITHARO 1				
Dibeke	Go reetsa le Go bua Diura di le 2	Go buisa le Go Lebelela Diura di le 3	Go kwala le Go Tlhagisa Diura di le 2	Dipopego tsa puo le melawana ya tirisano Ura e le 1 (tsenyeletso le tthaloso ka botlalo)
5 le 6	<p>Go reeletsa tshedimosetso le go tthaloganyana:</p> <p>Ruta diponagalo tsa go reeletsa tshedimosetso le go tthaloganyana</p> <p>Go buisetsa go tthaloganyana sk. motlotlo, mmuisano, kgotsa kgangkhutshwe e e laolwang ke moanelwa/modiragatsiββ</p>	<p>Puiso e e tseneletseng ya ditlhangwa tse di dikhutshwane tse di kwaletsweng go tthaloganyana maemo a temana</p> <p>Kago ya tlotlofoko ka go tlhagisa mogopolo.</p> <p>Setlhangwa se se bontshang mogopolo/boitshwaro le go tthalosa mogopolo wa mokwadi/boitshwaro</p> <p>Tthalosa boitshwaro/mogopolo wa mong.</p> <p>Setlhangwa se se ka amanngwang le thitokgang e e diriseditsweng theetso</p>	<p>Ditlhangwa tsa tirisano tse di telele: mmuisano</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p>Melawana ya matshwao a puosebui, puopegelo le mmuisano</p> <p>Mabotsi</p> <p>Tlotlofoko e e amanang le ditlhangwa tsa puiso</p>
7 le 8	<p>Go bua go go sa tlhomamang</p> <p>Motlotlokakaretso</p>	<p>Setlhangwa sa dikwalo:</p> <p>Sala kgolo ya moanelwa morago mo kgangkhutshweng/dipuisano ka ga diponagalo tsa leboko.</p> <p>Go buisetsa setlhangwa sa dikwalo tshedimosetso le go se tthaloganyana.</p>	<p>Setlhangwa sa tirisano se se khutshwane:</p> <p>Go tlatso diforomo, sk. tsa dikgaisano</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p>Matshwao a puiso</p> <p>Puosebui le puopegelo</p> <p>Maina</p> <p>Maemedi</p> <p>Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala</p> <p>Tlotlofoko: mo tirisong</p>
9 le 10	<p>Go reeletsa tshedimosetso le go tthaloganyana:</p> <p>Go reetsa ditlhangwa tse di farologaneng, sk. dipina/ mafoko a pina. Buisanang</p> <p>KGOTSA</p> <p>Go tlotla kgang:</p> <p>Porojeke ya puiso e e katolositsweng</p>	<p>Puiso e e tseneletseng ya ditlhangwa tsa dikarolodintsi le tsa pono</p> <p>Kitsiso ya diponagalo tsa ditlhangwaponono</p> <p>Go lebelela le go buisana ka ditlhangwaponono tse di farologaneng, sk. Kerafo, sethalo, senepe</p>	<p>Setlhangwa sa tirisano se se khutshwane:</p> <p>phousetara/ pampitshana ya tshedimosetso, sk. Tiragatso ya go kokoanya matlotlo</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p>Madiri, matlhaodi le maina- poeletso e tsenyeleditse puiso le go kwala</p> <p>Tthalosa bokao jwa madiri, matlhaodi le maina mo tirisong</p> <p>Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p>

Ditiro tsa tlhatlhobo e e tlhomamen g mo Kgweditharong 1			
Tiro 1	Tiro 2	Tiro 3	Tiro 4
Tiro ya molomo: Tekatlhaloganyo ya theetso	Tiro ya molomo: Motlotlo	Go kwala: Sethangwa sa tirisano se se leele/ se se khutshwane sk. mmuisano KGOTSA Phousetara/pampitshan ya tshedimosetso	Puo mo tirisong: Tekatlhaloganyo Tshobokanyo Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso



MOPHATO 10 KGWEDITHARO 2				
Dibeke	Go reetsa le Go bua Diura di le 2	Go buisa le Go Lebelela Diura di le 3	Go kwala le Go Tlhagisa Diura di le 2	Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Ura e le 1 (tsenyeletso le tlhaloso ka botlalo)
11 le 12	<p>Puo e e sa tlhomamang</p> <p>Go neela ditaelo kgotsa dikaelo ka ditlhopha/ ka bongwe (sk. O ka dira jang kopi ya teye)</p>	<p>Puiso e e tseneletseng ya ditlhangwa tse di dikhutshwane tse di kwaletsweng go tlhaloganya maemo a lefoko</p> <p>Buisa dikao tsa ditaelo kgotsa dikaelo</p>	<p>Setlhangwa sa tirisano se se khutshwane:</p> <p>Kwala ditaelo kgotsa dikaelo, sk. O ka dira jang kopi ya teye</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p>Modirisotaelo</p> <p>Makopanyi</p> <p>Makopanyi a a bontshang lebaka (sk. ka gonne) le nako (sk. morago ga)</p> <p>Tlotlofoko e e amanang le go buisa ditlhangwa</p>
13 le 14	<p>Puo e e tlhomameng le tlhagiso</p> <p>Go buisana ka diponagalo tsa puo e e ipaakanyeditsweng</p> <p>Puo e e ipaakanyeditsweng</p>	<p>Setlhangwa se se kwadilweng</p> <p>Go buisetsa go tllaola le go buisana ka tiriso ya dipaka, sk. kitsiso ya dipaka</p>	<p>Setlhangwa sa tirisano se se leele: puo e e ipaakanyeditsweng</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p>Poeletso le kitsiso ya dipaka</p> <p>Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p>

MOPHATO 10 KGWEDITHARO 2				
Dibeke	Go reetsa le Go bua Diura di le 2	Go buisa le Go Lebelela Diura di le 3	Go kwala le Go Tlhagisa Diura di le 2	Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Ura e le 1 (tsenyeletso le tlhaloso ka botlalo)
15 le 16	<p>Go reeletsa tshedimosetso e e rileng</p> <p>Tekatlhaloganyo ya theetso 2- go reeletsa tshedimosetso e e rileng</p> <p>Sk. diphasalatso tsa kutlo kgotsa mmuisano</p>	<p>Setlhangwa sa pono</p> <p>Buisa le go ranola diponagalo, sk. tsa ditlhangwa tsa pono: dikhathunu, dikgemetshana tsa khomiki ditshwantsho tsa metlae/ dibidio ya khomiki</p> <p>Setlhangwa sa dikwalo:</p> <p>Go buisetsa setlhangwa sa dikwalo go bona tshedimosetso le go se tlhaloganya</p>	<p>Setlhangwa sa tirisano se se khutshwane :</p> <p>Kwala phasalatso /karata ya poso/karata ya taletso</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p>Dipopego tsa dipolelo le dipolelwana le melawana</p> <p>Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tirony ya barutwana ya go kwala.</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p>
17 le 18	<p>Puo e e tlhomameng le tlhagiso</p> <p>Botsayakarolo mo molaetseng jaaka sesupo sa setlhangwa sa dikwalo</p>	<p>Setlhangwa sa dikwalo</p> <p>Go buisetsa setlhangwa sa dikwalo go bona tshedimosetso le go se tlhaloganya</p>	<p>Ditemana tsa tlhaloso/ kanelo: Kwala tema ya ditemana di le pedi ka setlhangwa sa dikwalo se se tlhophilweng jaaka go buisanwe ka sona</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p>Tlhaola le go boeletsa dipopego tsa puo tse di farologaneng le melawana ya tiriso</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p>
19 le 20	Ditlhatlhobo tsa bogare jwa ngwaga			


Ditiro tsa tlhatlhobo e e tlhomameng mo Kgweditharong 2

Tiro 5	Tiro 6	Tiro 7
<p>Tiro ya molomo:</p> <p>Puo e e ipaakanyeditsweng</p>	<p>Dikwalo:</p> <p>Dipotso tse dikhutshwane.</p>	<p>Ditlhatlhobo tsa bogare jwa ngwaga:</p> <p>Pampiri 1 – Puo mo tirisong le Dikwalo</p> <p>Pampiri 2 – Go kwala</p>

MOPHATO 10 KGWEDITHARO 3				
Dibeke	Go reetsa le Go bua Diura di le 2	Go buisa le Go Lebelela Diura di le 3	Go kwala le Go Tlhagisa Diura di le 2	Dipopego tsa puo le melawana ya tirisano Ura e le 1 (tsenyeletso le tthaloso ka botlalo)
21 le 22	<p>Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng ka maitlhomamo a a rileng</p> <p>Go buisa o totile puiso ka thelelo, kapodiso le segalo</p> <p>Sk. lekwalo la botsalano le le kwadilweng ke morutwana ka nosi/ditsala kgotsa barutwana ba bangwe</p>	<p>Puiso e e tseneletseng ya ditlhangwa tse di dikhutshwane tse di kwaletsweng go tthaloganya maemo a setlhangwa sotlhe.</p> <p>Go reeletsa kgatlhegelo:</p> <p>Buisa dikao tsa makwalo a botsalano</p>	<p>Setlhangwa sa tirisano se se leele: lekwalo la botsalano</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo</p>	<p>Nyalano/kamano ya sediri le sedirwa le lediri le matlhaodi mo dipopegong tsa polelo</p> <p>Thulaganyo ya mafoko</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p>
23 le 24	<p>Go reeletsa go tthaeletsana le ba bangwe:</p> <p>Go reetsa le go tlhagisa, sk. melaetsa e mekhutshwane/ ditaelo/ dikitsiso</p> <p>Puo e e sa tthomamang: Botsayakarolo</p>	<p>Go buisetsa go tthaloganya</p> <p>Kgodiso ya tlotlofoko le tirisano ya puo</p> <p>Setlhangwa sa dikwalo:</p> <p>Go buisetsa setlhangwa sa dikwalo go bona tshedimosetso le go se tthaloganya</p>	<p>Ka ditlhogo tse di fasologaneng setlhangwa sa tirisano se se khutshwane: molaetsa o mokhutshwane, sk. imeile/ pampitshana ya dintlha tsa setsidifatsi/ molaetsa wa motšhini o o arabang</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p>Boeletsa modirisotaelo</p> <p>Popego ya puo: polelo ya setlhogo le dintlha tsa tshegetso</p> <p>Dipaka tsa lediri</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p>

MOPHATO 10 KGWEDITHARO 3				
Dibeke	Go reetsa le Go bua Diura di le 2	Go buisa le Go Lebelela Diura di le 3	Go kwala le Go Tlhagisa Diura di le 2	Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Ura e le 1 (tsenyeletso le tlhaloso ka botlalo)
25 le 26	<p>Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng ka maitlomo a a rileng:</p> <p>Sk. setlhangwa se se tlhophilweng</p>	<p>Setlhangwa sa dikwalo</p> <p>Go buisetsa setlhangwa sa dikwalo go bona tshedimosetso le go se tlhaloganya</p>	<p>Tlhamo ya kanelo</p> <p>Sk. Anela tiragalo nngwe e e kgatlisang.</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</p> <p>Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tironng ya barutwana ya go kwala</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p>
27 le 28	<p>Go reeletsa tshedimosetso le go tlhaloganya:</p> <p>Go reetsa terama ya seyalemoya/ puo e e gatisitsweng/ botsayakarolo/ motshameko wa puiso</p>	<p>Setlhangwa sa dikwalo</p> <p>Go buisetsa setlhangwa sa dikwalo go bona tshedimosetso le go se tlhaloganya</p>	<p>Ditema tsa tlhaloso/ kanelo: Kwala ditemana di le pedi tse mo go tsona o thadisang le go tshegetsaka kakanyo ya gago mo ntlheng nngwe</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p>Segalo, lentswe, sephetho</p> <p>Madiri a mediriso</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p>

MOPHATO 10 KGWEDITHARO 3				
Dibeke	Go reetsa le Go bua Diura di le 2	Go buisa le Go Lebelela Diura di le 3	Go kwala le Go Tlhagisa Diura di le 2	Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Ura e le 1 (tsenyeletso le tlhaloso ka botlalo)
29 le 30	<p>Puo e e sa tlhomamang</p> <p>Motlotlo o o amanang/ nyalanang le ditlhangwa tsa dikwalo</p>	<p>Setlhangwa sa dikwalo:</p> <p>Go buisetsa setlhangwa sa dikwalo go bona tshedimosetso le go se tlhaloganya</p> <p>Go buisa/ go lebelela go go ikemetseng go go atolositsweng</p> <p>Setlhangwa sa boikhumiso sk. boithomo, ditoro</p>	<p>Setlhangwa sa tirisano se se khutshwane: Kwala bukatsatsi</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p>Maina</p> <p>Bongwe le bontsi</p> <p>Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya marutwabana</p> <p>Tlotlofoko e e amanang le setlhangwa sa puiso</p>

Ditiro tse di tlhomameng tsa tlhatlhobo mo Kgweditharong 3		
Tiro 8	Tiro 9	Tiro 10
<p>Tiro ya molomo:</p> <p>Puisetsogodimo e e ipaakanyedits- weng/ motlotlo</p>	<p>Go kwala:</p> <p>Tlhamo</p> 	<p>Teko 2:</p> <p>Puo mo tirisong:</p> <p>Tekathaloganyo</p> <p>Tshobokanyo</p> <p>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso ya tsona</p> <p>KGOTSA</p> <p>Dikwalo: Dipotso tse di khutshwane</p>

MOPHATO 10 KGWEDITHARO 4				
Dibeke	Go reetsa le Go bua Diura di le 2	Go buisa le Go Lebelela Diura di le 3	Go kwala le Go Tlhagisa Diura di le 2	Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Ura e le 1 (tsenyeletso le tlhaloso ka botlalo)
31 le 32	Go reeletsa tshedimosetso Dipuisano	Go buisetsa temogo e e tseneletseng tiriso ya puo , sk. go bontsha maikutlo, melaetsa e e farologaneng go baya mmuisi mo maemong a a rileng Go lemoga bokao jo bo ipopetsweng Tsa boikhumiso: Dintlha tsa puiso tsenelelo:	Setlhangwa sa tirisano se se leele: Kwala lekwalo le mo go lona o akgolang/o lebogang morutabana Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)	Tira le Tirwa Makopanyi Bokao jo bo tlhamaletseng le jo bo sa tlhamalalang Tlotlofoko mo tirisong
33 le 34	Go reeletsa tshedimosetso Go ikatisetsa go tsaya dintlha. Go reeletsa dintlhakgolo, sekao, dikao,jj	Setlhangwa sa dikwalo Go buisetsa setlhangwa sa dikwalo go bona tshedimosetso le go se tlhaloganya	Setlhangwa sa tirisano se se khutshwane: Kwala dintlha mo dipolelong tse di feletseng Go kwala tshobokanyo <ul style="list-style-type: none">Ruta diponagalo tsa tshobokanyoSobokanya setlhangwa se se neilweng ka dintlha Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)	Tira le Tirwa - poeletso Makopanyi Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tironng ya barutwana ya go kwala Tlotlofoko mo tirisong
35 le 36	Go reeletsa kgatlhegelo: sk. mmino, puiso e e gatisitsweng, dipina, go buisa leboko	Go buisa/go lebelela go go ikemetseng go go atolositsweng Kgatlhegelo le boithabiso/ boitumediso	Setlhangwa sa tirisano se se leele: Lekwalo la tebogo/ go bontsha boitumelo Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)	Dipolelwana tse di bonolo le tse di boaboelediwang tsa tebogo Mefuta ya setso e e maleba ya go bua Rejisetara Tlotlofoko mo tirisong

MOPHATO 10 KGWEDITHARO 4				
Dibeke	Go reetsa le Go bua Diura di le 2	Go buisa le Go Lebelela Diura di le 3	Go kwala le Go Tlhagisa Diura di le 2	Dipopego tsa puo le melawana ya tirisio Ura e le 1 (tsenyeletso le tlhaloso ka botlalo)
37 le 38	Puo e e sa tlhomamang Poeletso: dipuisano tse di sa tlhomamang tsa phaposi le setlhopha ka nako ya go ipaakanyetsa tlhatlhobo	Setlhangwa sa dikwalo Poeletso	Paakanyetso ya tlhatlhobo. Kwala go tswa mo mefuteng ya bothami - go tlhopha setlhogo le go kokoanya dintlha/mmapa wa dikakanyo Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)	Tiro ya Thanodi/ ikatiso ya Diane/ maele/ puo ya malepa Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala Tlotlofoko mo tirisong
39 le 40	Ditlhatlhobo tsa bofelo jwa ngwaga			

Ditiro tsa tlhatlhobo e e tlhomameng mo Kgweditharong 4	
Tiro 11	
<p>Ditlhatlhobo tsa bofelo jwa ngwaga :</p> <p>Pampiri 1 – Puo mo tirisong le Dikwalo</p> <p>Pampiri 2 – Go kwala</p> <p>Pampiri 3 – *Tiro ya molomo</p> <p>*Tiro ya molomo: Maduo a ngwaga a tiro ya molomo a a kgobokantsweng ka go bua le go reetsa. Maduo a makgaolakang a akaretse tiro e le nngwe ya go bua go go ipaakanyeditsweng, tiro ya go reetsa e le nngwe, tiro ya puisosetsogodimo e e ipaakanyesitsweng le tiro ya motlotlo e le nngwe.</p>	

3.5.2 THULAGANYO YA GO RUTA MOPHATO 11

MOPHATO 11 KGWEDITHARO 1				
Dibeke	Go reetsa le Go bua Diura di le 2	Go buisa le Go Lebelela Diura di le 3	Go kwala le Go Tlhagisa Diura di le 2	Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Ura e le 1 (tsenyeletso le tlhaloso ka botlalo)
1 le 2	<p>Go reeletsa tshedimosetso:</p> <p>Ka sebedi le phaposi yotlhe:</p> <p>Kitsiso ka botlalo ya molekane wa phaposi ka go dirisa tshedimosetso e e tlametsweng</p>	<p>Puiso e e tseneletseng ya ditlhangwa tse di khutshwane di buisetswa go sobokanngwa le go tsaya dintlha:</p> <p>Ditlhangwa tsa tshedimosetso (temana ya tlhaloso)</p> <p>Tshobokanyo e e bonolo ya dintlha tsa bothokwa</p> <p>Kitsiso ya ntlha le kakanyo</p> <p>Go buisa/go lebelela go go ikemetseng go go atolositsweng</p> <p>Kitsiso ya porojeke e e atolositsweng ya puiso</p>	<p>Tlhamo ya tlhaloso:</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p>Popego ya dipolelo (sediri - lediri - sedirwa), matlhaodi</p> <p>Tiriso ya pakajaanong</p> <p>Tlotlofoko e e tswang mo ditlhangweng tse di sekasekilweng/ ithutilweng</p>
3 le 4	<p>Go reeletsa tshedimosetso le go tlhaloganya:</p> <p>Ruta diponagalo tsa go reeletsa tshedimosetso le go tlhaloganya.</p> <p>Tiro ya tekatlhaloganyo ya theetso.</p>	<p>Go buisetsa go tlhaloganya:</p> <p>Kago ya tlotlofoko le tiriso ya puo</p> <p>Setlhangwa sa dikwalo</p> <p>Kitsiso ya dikwalo</p> <p>Totisa mogopolo mo diponagalong mme lo tlotleng ka tiriso ya tsona</p> <p>Go buisa le go buisana/ tlotla ka setlhangwa</p>	<p>Tlhamo ya tlhaloso:</p> <p>Kwala tlhamo ya tlhaloso</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p>Go tlhagisa maikutlo: matlhalosi le matlhaodi (poeletso)</p> <p>Tlotlofoko:</p> <p>Go tlhama matlhalosi (sk. ka bonako-o tabogile ka bonako) le matlhaodi (sk. mosimane yo moleele)</p>
5 le 6	<p>Go reeletsa tshedimosetso:</p> <p>Reeletsa mogopolo</p> <p>Tlhagisa kakanyo ka ga setlhogo se go buisanweng ka sona mo phaposi borutelong</p> <p>Puo e e tlhomameng le tlhagiso</p> <p>Botsayakarolo</p>	<p>Puiso e e tseneletseng ya ditlhangwa tse di dikhutshwane tse di kwaletsweng go tlhaloganya maemo a mafoko:</p> <p>Ruta tlotlofoko ya go tlhagisa kakanyo</p> <p>Setlhangwa se se bontshang kakanyo/ boitshwaro</p> <p>Tlhalosa kakanyo/ boitshwaro jwa gagwe</p> <p>Setlhangwa se se ka amanngwa le thithokgang e e diriseditsweng theetso.</p>	<p>Setlhangwa sa tirisano se se leele: Kwala mmuisano</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p>Matshwao a puiso melawana ya puosebui le mmuisano</p> <p>Makopanyi</p> <p>Mabotsi</p> <p>Tlotlofoko e e amanang le ditlhangwa tse di buisiwang</p> <p>Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala</p>

MOPHATO 11 KGWEDITHARO 1				
Dibeke	Go reetsa le Go bua Diura di le 2	Go buisa le Go Lebelela Diura di le 3	Go kwala le Go Tlhagisa Diura di le 2	Dipopego tsa puo le melawana ya tirisio Ura e le 1 (tsenyeletso le tlhaloso ka botlalo)
7 le 8	Puo e e sa tlhomamang Motlotlo, diponagalo tsa ditlhangwa tsa dikwalo tse di buisitsweng	Go buisetsa go tlhaloganya: Kago ya tlotlofoko le tirisio ya puo Setlhangwa sa dikwalo Go buisetsa setlhangwa sa dikwalo tshedimosetso le go se tlhaloganya Sala kgolo ya moanelwa morago mo kgangkhutshweng/ dipuisanong ka ga diponagalo tsa leboko	Setlhangwa sa tirisano se se leele: Tlatsa foromo , sk. foromo ya kopo Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)	Matshwao a puiso Puosebui le puopegelo Maina Maemedi Tserganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala Tlotlofoko mo tirisong
9 le 10	Go reeletsa tshedimosetso le go tlhaloganya: Go reetsa ditlhangwa tse di farologaneng, sk. pina/ mafoko a pina. Tlotlang KGOTSA Go tlotla kgang: porojeke e e atolositsweng ya puiso	Puiso e e tseneletseng ya ditlhangwa tsa dikarolodintsi le tsa pono: Itsise ya diponagalo tsa ditlhangwa tsa pono Lebelela le go buisana ka ditlhangwa tse di farologaneng tsa pono, sk. kerafo, sethalo, senepe	Setlhangwa sa tirisano se se leele: phousetara/ pampitshana ya tshedimosetso, sk. ya tiragalo ya go kokoakanya madi Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)	Madiri, matlhaodi le maina- poeletso e e tsenyeleditsweng le puiso le go kwala Dipaka Tlhalosa bokao jwa madiri, matlhaodi le maina mo tirisong Tserganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala Tlotlofoko mo tirisong

Ditiro tsa tlhatlhobo e e tlhomameng mo Kgweditharong 1

Tiro 1	Tiro 2	Tiro 3	Tiro 4
Tiro ya molomo: Tekatlhaloganyo ya theetso	Tiro ya molomo: Motlotlo	Go kwala: Setlhangwa sa tirisano se se khutshwane /leele	Teko 1: Puo mo tirisong: Tekatlhaloganyo Tshobokanyo Dipopego tsa puo le melawana ya tirisio

MOPHATO 11 KGWEDITHARO 2				
Dibeke	Go reetsa le Go bua Diura di le 2	Go buisa le Go Lebelela Diura di le 3	Go kwala le Go Tlhagisa Diura di le 2	Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Ura e le 1 (tsenyeletso le tlhaloso ka botlalo)
11 le 12	Puo e e sa tlhomamang: Neela ditaello kgotsa dikaelo (sk. kaedi ya tsela ya bese) ka ditlhopho/ morutwana ka nosi	Puiso e e tseneletseng ya ditlhangwa tse di dikhutshwane tse di kwaletsweng go tlhaloganya maemo a mafoko: Buisa dikao tsa ditaello kgotsa dikaelo	Setlhangwa sa tirisano se se khutshwane: Kwala dikaelo kgotsa ditaello ka ga sk jaaka go ya kwa lefelong le le rileng a dirisa kaedi ya tsela ya bese Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)	Modirisotaelo Maemedi Makopanyi a a bontshang lebaka (sk. ka gonne) le nako (sk. morago ga) Tlotlofoko mo tirisong
13 le 14	Puo e e tlhomameng le tlhagiso Buisanang/tlotlang ka ga diponagalo tsa puo e e ipaakanyeditsweng Puo e e ipaakanyeditsweng	Go buisetsa go tlhaloganya: Kago ya tlotlofoko le tiriso ya puo, Go lemoga le go tlotla ka ga tiriso ya dintlha tsa thutapuo, sk. dipaka, matlhaodi	Setlhangwa sa tirisano se se leele: Kwala puo e e ipaakanyeditsweng Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)	Poeletso ya dipaka Tiro ya thanodi Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala Tlotlofoko mo tirisong
15 le 16	Go reeletsa tshedimosetso Tekatlhaloganyo ya theetso - go reeletsa tshedimosetso e e totobetseng sk. phasalatso kgotsa mmuisano o o utlwelelwang	Go buisetsa go tlhaloganya: Buisa le go ranola diponagalo tsa sk. ditlhangwa tsa pono: dikhathunu, dikgemetshana tsa khomiki/ dibidio tsa khomiki Setlhangwa sa dikwalo Go buisetsa setlhangwa tshedimosetso le go se tlhaloganya	Setlhangwa sa tirisano se se khutshwane: Kwala phasalatso/ karata ya poso/ karata ya taletso Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)	Polelo le dipopego tsa polelo le melawana ya tiriso Tira le tirwa Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala Tlotlofoko mo tirisong
17 le 18	Puo e e tlhomameng le tlhagiso Botsayakarolo jwa molaetsa o o mo setlhangweng sa dikwalo	Go buisetsa go tlhaloganya: Kgodiso ya tlotlofoko le tiriso ya puo Setlhangwa sa dikwalo Go buisetsa setlhangwa tshedimosetso le go se tlhaloganya	Setlhangwa sa tirisano se se khutshwane se se leele: Dirisa setlhangwa sa dikwalo jaaka motheo wa go kwala bukatsatsi kgotsa lekwalo la botsalano Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)	Lemoga le go boeletsa dipopego tsa puo tse di farologaneng le melawana ya tiriso. Tlotlofoko mo tirisong

MOPHATO 11 KGWEDITHARO 2				
Dibeke	Go reetsa le Go bua Diura di le 2	Go buisa le Go Lebelela Diura di le 3	Go kwala le Go Tlhagisa Diura di le 2	Dipopego tsa puo le melawana ya tirisio Ura e le 1 (tsenyeletso le tlhaloso ka bottlalo)
19 le 20	Ditlhatlhobo tsa bogare jwa ngwaga			
Ditiro tsa tlhatlhobo e e tlhomameng mo Kgweditharong 2				
Tiro 5		Tiro 6		Tiro 7
Tiro ya molomo: Puo e e ipaakanyeditsweng		Dikwalo: Dipotso tse di khutshwane		Ditlhatlhobo tsa bogare jwa ngwaga: Pampiri 1 – Puo mo tirisong le Dikwalo Pampiri 2 – Go kwala



MOPHATO 11 KGWEDITHARO 3				
Dibeke	Go reetsa le Go bua Diura di le 2	Go buisa le Go Lebelela Diura di le 3	Go kwala le Go Tlhagisa Diura di le 2	Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Ura e le 1 (tsenyeletso le tlhaloso ka botlalo)
21 le 22	<p>Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng ka maitlomo a a rileng:</p> <p>Go buisa o totile puiso ka thelelo, kapodiso le segalo</p> <p>Sk. lekwalo la botsalano le le kwadilweng ke morutwana ka nosi/ditsala kgotsa barutwana ba bangwe</p>	<p>Go buisa/ go lebelela go go ikemetseng go go atolositsweng:</p> <p>Go buisetsa kgalhegelo</p> <p>Buisa dikao tsa makwalo a a tlhomameng</p>	<p>Setlhangwa sa tirisano se se leele: lekwalo la semmuso</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p>Nyalano/kamano ya sediri le sedirwa le lediri le matlhaodi mo dipopegong tsa polelo</p> <p>Dithuanyi</p> <p>Thulaganyo ya mafoko</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p>
23 le 24	<p>Go reeletsana go tlhaeletsana le ba bangwe:</p> <p>Go reetsa le go tlhagisa, sk. melaetsa e mekhutshwane/ ditaello/ dikitsiso</p>	<p>Go buisetsa go tlhaloganya:</p> <p>Kago ya tlotlofoko le tiriso ya puo</p> <p>Setlhangwa sa dikwalo</p> <p>Go buisetsa setlhangwa tshedimose tso le go se tlhaloganya</p>	<p>Setlhangwa sa tirisano se se khutshwane: kwala molaetsa o mokhutshwane, sk. imeile/ pampiri ya dintlha ya setsidifatsi/ molaetsa mo motšhining o o arabang</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p>Boeletsa modirisotaelo</p> <p>Popego ya puo: polelo ya setlhogo le dintlha tsa tshegetso</p> <p>Dipaka tsa lediri</p> <p>Dithuanyi</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p>
25 le 26	<p>Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng ka maitlomo a a rileng:</p> <p>Sk. setlhangwa se se tlhophilweng</p>	<p>Go buisetsa go tlhaloganya:</p> <p>Kago ya tlotlofoko le tiriso ya puo</p> <p>Setlhangwa sa dikwalo</p> <p>Go buisetsa setlhangwa tshedimose tso le go se tlhaloganya</p>	<p>Tlhamo ya kanelo:</p> <p>Sk. Anela tiragalo nngwe e e fetotseng botshelo jwa gago</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p>Popego ya puo le melawana ya tiriso</p> <p>Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tirono ya barutwana ya go kwala</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p>

MOPHATO 11 KGWEDITHARO 3				
Dibeke	Go reetsa le Go bua Diura di le 2	Go buisa le Go Lebelela Diura di le 3	Go kwala le Go Tlhagisa Diura di le 2	Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Ura e le 1 (tsenyeletso le tlhaloso ka botlalo)
27 le 28	Go reeletsa kgatlhegelo Sk. Go reetsa terama ya seyalemowa/ puo e e gatisitsweng/ botsayakarolo/ puiso ya motshameko	Go buisetsa go tlhaloganya Kgodiso ya tlotlofoko le tiriso ya puo Setlhangwa sa dikwalo Go buisetsa Setlhangwa sa dikwalo tshedimosetso le go se tlhaloganya	Temana: Kwala temana e mo go yona o tlhagisang le go tshegetsa kakanyo ya gago mo ntlheng e e rileng Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)	Segalo, lentswe, sephetho, Mediriso Tlotlofoko mo tirisong
29 le 30	Puo e e sa tlhomamang Motlotlo o o amanang le setlhangwa/ditlhangwa tsa dikwalo	Setlhangwa sa dikwalo Go buisetsa setlhangwa sa dikwalo tshedimosetso le go se tlhaloganya Go buisa/go lebelela go go ikemetseng go go atolositsweng Setlhangwa sa boikhumiso sk. boitlhommo, ditoro	Setlhangwa sa tirisano se se khutshwane se se leele: Kwala bukatsatsi/ thadiso ya kgangkhutshwe Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)	Maina Bongwe le bontsi Mabotsi Kganetso Tseroganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala Tlotlofoko e e amanang le setlhangwa sa puiso

Ditiro tsa tlhatlhobo e e tlhomameng Kgweditharo 3

Tiro 8	Tiro 9	Tiro 10
Tiro ya molomo: Puisetsogodimo e e ipaakanyeditweng	Go kwala: Tlhamo ya kanelo/ tlhaloso	Teko 2: Puo mo tirisong: Tekatlhaloganyo Tshobokanyo Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso ya tsona KGOTSA Dikwalo: Dipotso tse di khutshwane

MOPHATO 11 KGWEDITHARO 4				
Dibeke	Go reetsa le Go bua Diura di le2	Go buisa le Go Lebelela Diura di le 3	Go kwala le Go Tlhagisa Diura di le 2	Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Ura e le 1 (tsenyeletso le tihaloso ka botlalo)
31 le 32	Go buisetsa tshedimisetso Puo e e sa tlhomamang Dipuisano, dikao tsa makwalo a dikopo/ dingongorego	Go buisetsa temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Tsa boikhumiso: Dintlha tsa tsenelelo tsa puiso: Lemoga bokao jo o bo ipopelang/ ithamelang Setlhangwa sa dikwalo Go buisetsa setlhangwa sa dikwalo tshedimisetso le go se tihaloganyana	Setlhangwa sa tirisano se se leele: Kwala lekwalo la kopo kgotsa ngongorego Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)	Tira le tirwa Bokao jo bo tlhamaletseng le jo bo sa tlhamalalang Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Tlotlofoko mo tirisong
33 le 34	Go reeletsa tshedimisetso Go reetsa: Go ikatisetsa go tsaya dintlha. Go reeletsa go tsaya dintlhakgolo, sekao,jj	Go buisetsa go tihaloganyana Kgodiso ya tlotlofoko le tiriso ya puo Setlhangwa sa dikwalo Go buisetsa setlhangwa tshedimisetso le go se tihaloganyana	Setlhangwa sa tirisano se se khutshwane: Kwala dintlha ka go kwala dipolelo tse di tletseng Go kwala tshobokanyo: Sobokanya setlhangwa se se neilweng ka dintlha Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)	Poeletso ya tira le tirwa Makopanyi Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala Tlotlofoko mo tirisong
35 le 36	Puo e e sa tlhomamang Dipuisano, sk. mafoko a pina	Go buisetsa go tihaloganyana: Kago ya tlotlofoko le tiriso ya puo Go buisa/go lebelela go go ikemetseng go go atolositsweng Se/ditlhangwa tsa dikwalo tse di tlišang kgatlhego le boitumelo	Temana: Kwala ditemana ydi le pedi tsa maitlomo ka ga tiriso ya puo mo mminong Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)	Matlhaodi Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Mekgwa ya setso e e maleba ya go bua le batho Rejisetara Tlotlofoko mo tirisong

MOPHATO 11 KGWEDITHARO 4				
Dibeke	Go reetsa le Go bua Diura di le2	Go buisa le Go Lebelela Diura di le 3	Go kwala le Go Tlhagisa Diura di le 2	Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Ura e le 1 (tsenyeletso le tthaloso ka botlalo)
37 le 38	<p>Puo e e sa tihomamang</p> <p>Poeletso: dipuisano tse di sa tihomamang tsa phaposi le setlhopha ka nako ya go ipaakanyetsa tthatlhobo</p>	<p>Setlhangwa sa dikwalo</p> <p>Paakanyetso ya tthatlhobo</p>	<p>Paakanyetso ya tthatlhobo.</p> <p>Itlhophela setlhogo go tswa mo mefuteng ya ditlhamo mme o kwale paakanyetsotiro/ mmapa wa dikakanyo</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo</p> <p>(leba 3.3)</p>	<p>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</p> <p>Tiro ya Thanodi</p> <p>Diane/ maele/ puo ya malepa/dipuo tse di maleba le setlhangwa se se buisitsweng</p> <p>Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p>
39 le 40	Ditlhatlhobo tsa bofelo jwa ngwaga			

Ditiro tsa tthatlhobo e e tihomameng Kgweditharo 4

Tiro 11

Ditlhatlhobo tsa bofelo jwa ngwaga:

Pampiri 1 – Puo mo tirisong le Dikwalo

Pampiri 2 – Go kwala

Pampiri 3 – *Tiro ya molomo

*Maduo a ngwaga a tiro ya molomo a a kgobokantsweng ka go reetsa, go bua lego buisa. Maduo a makgaolakang a akaretsa tiro e le nngwe ya go bua go go ipaakanyeditsweng, tiro ya go reetsa e le nngwe le puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng le go bua.



3.5.3 MOPHATO 12 THULAGANYO YA GO RUTA

Thulaganyo e ya ngwaga e tlhagisa bonnye tiro e e tshwanetseng go dirwa le go tthatlhoiwa.

Mo Mophato 12, ditlhangwa tsa thuto e e tlhomameng (dibuka tse di tlhophilweng) di badilwe 1 - 12, ke go re: diura di le pedi ka sediko ke tsa leboko kgotsa kgangkhutshwe e le nngwe kgotsa karolwana e le nngwe ya patsana kgotsa teramakhutshwe. Fa go tlhophilwe padi kgotsa motshameko wa pono e le nngwe, morutabana o tla tshwanelwa ke go aroganya tiro ka nepagalo gore e kgone go dirwa mo nakong eo.

Bontsi jwa nako mo Mophato 12, bo tla dirisiwa mo poeletsong le go baakanyetsa barutwana tthatlhoiwa ya makgaolakang ya kwa ntle.

MOPHATO 12 KGWEDITHARO 1				
Dibeke	Go Reetsa le Go Bua Diura di le 2	Go Buisa le Go Lebelela Diura di le 3	Go Kwala le Go Tlhagisa Diura di le 2	Dipopego tsa puo le melawana le tiriso Ura e le 1 (tsenyeletso le tlhaloso ka botlalo)
1 le 2	<p>Go reeletsa tshedimosetso</p> <p>Ka sebedi le phaposi yotlhe:</p> <p>Kitsiso ka botlalo ya molekane wa phaposi ka go dirisa tshedimosetso e e tlametsweng</p>	<p>Go buisa ka tsenelelo ditlhangwa tse di khutshwane gore ba di sobokanye le go tsaya dintlha.</p> <p>Setlhangwa sa tshedimosetso (sk. temana ya tlhaloso)</p> <p>Tshobokanyo e e bonolo ya dintlha tsa bothokwa</p> <p>Itsise ntlha le kakanyo</p> <p>Go buisa/go lebelela go go ikemetseng go go atolositsweng</p> <p>Kitsiso ya porojeke ya puiso e e atolositsweng</p>	<p>Tlhamo ya kanelo/ tlhaloso</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p>Popego ya dipolelo (sediri - lediri - sedirwa)</p> <p>Matlhaodi</p> <p>Tiriso ya pakajaanong</p> <p>Tlotlofoko e e tswang mo ditlhangweng tse di sekasekilweng/ ithutilweng</p>
3 le 4	<p>Go reeletsa tshedimosetso le go tlhaloganya:</p> <p>Ruta diponagalo tsa go reeletsa tshedimosetso le go tlhaloganya</p> <p>Tiro ya tekatlhaloganyo ya theetso</p>	<p>Go reeletsa go tlhaloganya:</p> <p>Kgodiso ya tlotlofoko le tiriso ya puo</p> <p>Setlhangwa sa dikwalo</p> <p>Kitsiso ya dikwalo</p> <p>Totisa mogopolo mo diponagalong le go buisana ka tiriso ya tsona.</p> <p>Buisa le go buisana/ tlotla ka setlhangwa</p>	<p>Tlhamo ya kanelo/ tlhaloso</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p>Go tlhagisa maikutlo: matlhalosi le matlhaodi (poeletso)</p> <p>Tlotlofoko:</p> <p>Go tlhama matlhalosi (sk. bonako-o tabogile ka bonako) le matlhaodi (sk. moleele-monna yo moleele)</p>



MOPHATO 12 KGWEDITHARO 1				
Dibeke	Go Reetsa le Go Bua Diura di le 2	Go Buisa le Go Lebelela Diura di le 3	Go Kwala le Go Tlhagisa Diura di le 2	Dipopego tsa puo le melawana le tiriso Ura e le 1 (tsenyeletso le tlhaloso ka botlalo)
5 le 6	<p>Puo e e tlhomameng le tlhagiso:</p> <p>Tlhagiso ya molomo ya pegelo e khutshwane</p> <p>Tlhagisa kakanyo ka ga setlhogo se go buisanweng ka sona mo phaposi borutelong</p>	<p>Puiso e e tseneletseng ya ditlhangwa tse di khutshwane tse di kwaletsweng go tlhaloganya maemo a lefoko:</p> <p>Ruta tlotlofoko ya go tlhagisa kakanyo le go bega</p> <p>Setlhangwa se se bontshang kakanyo/ boitshwaro.</p> <p>Lemoga le go tlhalosa boitshwaro/kgopolo ya gagwe</p> <p>Tlhalosa boitshwaro/ kgopolo ya mong</p> <p>Setlhangwa se se ka amanngwa le thitokgang e e diriseditsweng theetso</p>	<p>Setlhangwa sa tirisano se se khutshwane: Kwala pegelo e khutshwane</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p>Melawana ya matshwao a puiso a puosebui le puopegelo</p> <p>Boeletsa tira le tirwa</p> <p>Makopanyi</p> <p>Mabotsi</p> <p>Tlotlofoko e e amanang le setlhangwa sa puiso</p> <p>Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala</p>
7 le 8	<p>Puo e e sa tlhomamang</p> <p>Motlotlo, diponagalo tsa setlhangwa sa dikwalo se se ithutilweng</p>	<p>Go buisetsa go tlhaloganya:</p> <p>Kago ya tlotlofoko le tiriso ya puo</p> <p>Setlhangwa sa dikwalo:</p> <p>Go sala morago kgolo ya moanelwa mo kgangkhutshweng/ dipuisano ka ga diponagalo tsa leboko</p> <p>Go buisetsa setlhangwa sa dikwalo tshedimosetso le go se tlhaloganya</p>	<p>Setlhangwa sa tirisano se se khutshwane:</p> <p>Go tlatsa foromo/ phasalatso / karata ya poso/ karata ya taletso</p> <p>Go kwala tshobokanyo</p> <p>Sobokanya setlhangwa se se neilweng ka dintlha</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p>Matshwao a puiso</p> <p>Puosebui le puopegelo</p> <p>Maina</p> <p>Maemedi</p> <p>Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p>

MOPHATO 12 KGWEDITHARO 1				
Dibeke	Go Reetsa le Go Bua Diura di le 2	Go Buisa le Go Lebelela Diura di le 3	Go Kwala le Go Tlhagisa Diura di le 2	Dipopego tsa puo le melawana le tiriso Ura e le 1 (tsenyeletso le tlhaloso ka botlalo)
9 le 10	<p>Go reeletsa kgatlhegelo:</p> <p>Go reetsa ditlhangwa tse di farologaneng, sk. dipina/ mafoko a pina. Buisanang</p> <p>KGOTSA</p> <p>Go tlotla kgang:</p> <p>Porojeke ya puiso e e katolositsweng</p>	<p>Puiso e e tseneletseng ya ditlhangwa tsa dikarolodintsi le tsa pono:</p> <p>Kitsiso ya diponagalo tsa ditlhangwapono</p> <p>Go lebelela le go buisana ka ditlhangwapono tse di farologaneng, sk. Kerafo, sethalo, senepe</p>	<p>Setlhangwa sa tirisano se se khutshwane</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p>Madiri, matlhaodi le maina- poeletso e e tsenyeleditsweng le puiso le go kwala</p> <p>Dipaka</p> <p>Tlhalosa bokao jwa madiri, matlhaodi le maina mo tirisong</p> <p>Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p>

Ditiro tsa tlhatlhobo e e tlhomameng Kgweditharo 1			
Tiro 1	Tiro 2	Tiro 3	Tiro 4
<p>Tiro ya molomo:</p> <p>Tekatlhologanyo ya theetso</p>	<p>Tiro ya molomo:</p> <p>Motlotlo</p>	<p>Go kwala:</p> <p>Ditlhangwa tsa tirisano tse di khutshwane/ tse di telele</p>	<p>Teko 1:</p> <p>Puo mo tirisong:</p> <p>Tekatlhologanyo</p> <p>Tshobokanyo</p> <p>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</p>

MOPHATO 12 KGWEDITHARO 2				
Dibeke	Go Reetsa le Go Bua Diura di le 2	Go Buisa le Go Lebelela Diura di le 3	Go Kwala le Go Tlhagisa Diura di le 2	Dipopego tsa puo le melawana le tiriso Ura e le 1 (tsenyeletso le tlhaloso ka botlalo)
11 le 12	<p>Puo e e sa tlhomamang:</p> <p>Neela ditaello kgotsa dikaelo (sk. kaedi ya tsela ya bese) ka ditlhopha/ morutwana ka nosi</p>	<p>Puiso e e tseneletseng ya ditlhangwa tse di khutshwane tse di kwaletsweng go tlhologanya maemo a polelo le temana:</p> <p>Buisa dikao tsa ditaello kgotsa ditaello</p>	<p>Setlhangwa sa tirisano se se khutshwane:</p> <p>Kwala ditaello kgotsa dikaelo ka, sk. o ka fitlha jang kwa lefelong le le rileng o dirisa kaedi ya tsela ya bese.</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p>Modirisotaello</p> <p>Makopanyi</p> <p>Maemedi</p> <p>Makopanyi a a bontshang lebaka (sk. ka gonne) le nako (sk. morago ga)</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p>

MOPHATO 12 KGWEDITHARO 2				
Dibeke	Go Reetsa le Go Bua Diura di le 2	Go Buisa le Go Lebelela Diura di le 3	Go Kwala le Go Tthagisa Diura di le 2	Dipopego tsa puo le melawana le tiriso Ura e le 1 (tsenyeletso le tthaloso ka botlalo)
13 le 14	<p>Puo e e tihomameng le tthagiso:</p> <p>Dipuisano tse di tihomameng</p> <p>Buisanang ka setlhogo le go tsaya karolo mo dipuisanong tse di tihomameng</p>	<p>Go buisetsa go tthaloganya:</p> <p>Kago ya tlotlofoko le tiriso ya puo, sk. go tthaola le go buisana/ tlotla ka ga dintlha tsa tiriso ya thutapuo, sk. dipaka, matlhaodi</p> <p>Setlhangwa sa dikwalo:</p> <p>Go buisetsa setlhangwa sa dikwalo go bona tshedimosetso le go se tthaloganya</p>	<p>Setlhangwa sa tirisano se se leele: Kwala puo e e ipaakanyeditsweng</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tthagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p>Poeletso ya dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</p> <p>Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo</p> <p>Tiro ya thanodi</p> <p>Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tironng ya barutwana ya go kwala</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p>
15 le 16	<p>Go reeletsa tshedimosetso:</p> <p>Tekatlhaloganyo ya theetso - go reeletsa tshedimosetso e e totobetseng</p> <p>Sk. diphasalatso tsa kutlo kgotsa mmuisano</p> <p>Puo e e sa tihomamang</p> <p>Motlotlo ka ga diponagalo tsa ditlhangwa tsa pono</p>	<p>Go buisetsa go tthaloganya:</p> <p>Buisa le go ranola diponagalo, sk. tsa ditlhangwa tsa pono: dikhathunu, dikgemetshana tsa khomiki ditshwantsho tsa metlae/ dibidio ya khomiki</p> <p>Setlhangwa sa dikwalo:</p> <p>Go buisetsa setlhangwa sa dikwalo tshedimosetso le go se tthaloganya.</p>	<p>Setlhangwa sa tirisano se se khutshwane: Kwala phasalatso/ karata ya poso/ karata ya taletso</p> <p>Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tthagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p>Poeletso ya dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</p> <p>Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo</p> <p>Popego ya dipolelwana le dipolelo le melawana ya tiriso</p> <p>Tira le tirwa</p> <p>Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tironng ya barutwana ya go kwala</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p>
17 le 18	<p>Puo e e tihomameng le tthagiso:</p> <p>Botsayakarolo ka molaetsa o o mo setlhangweng sa dikwalo</p>	<p>Go buisetsa go tthaloganya</p> <p>Kago ya tlotlofoko le tiriso ya puo</p> <p>Setlhangwa sa dikwalo:</p> <p>Go buisetsa setlhangwa sa dikwalo tshedimosetso le go se tthaloganya.</p>	<p>Setlhangwa sa tirisano se se khutshwane se se leele: Dirisa setlhangwa sa dikwalo jaaka motheo wa go kwala bukatsatsi kgotsa lekwalo la botsalano</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tthagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p>Poeletso ya dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</p> <p>Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo</p> <p>Lemoga le go boeletsa dipopego tse di farologaneng tsa le melawana ya tiriso ya tsona</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p>
19 le 20	Tlhatlhobo ya bogare jwa ngwaga			
Ditiro tsa tlhatlhobo e e tihomameng mo Kgweditharong 2				
Tiro 5		Tiro 6		Tiro 7

Tiro ya molomo: Puo e e ipaakanyeditsweng	Dikwalo: Dipotso tse di khutshwane	*Tlhatlhubo ya bogare jwa ngwaga Pampiri 1 – Puo mo tirisong le Dikwalo Pampiri 2 – Go kwala KGOTSA Teko e e kwadilweng
---	--	--

***Tlhatlhubo ya bogare jwa ngwaga:** Mo Mophato 12, nngwe ya ditiro tsa Kgweditharong 2 kgotsa Kgweditharo 3 e tshwanetse go nna tlhatlhubo ya mo sekolong. Mo maemong a fa tlhatlhubo e le nngwe mo go tse pedi tsa mo sekolong e kwadilwe mo Mophatong wa 12, e le nngwe ya tsona e emisediwe ka teko kwa bofelong jwa kgweditharo (Tiro 7 le 10).

MOPHATO 12 KGWEDITHARO 3				
Dibeke	Go Reetsa le Go Bua Diura di le 2	Go Buisa le Go Lebelela Diura di le 3	Go Kwala le Go Tlhagisa Diura di le 2	Dipopego tsa puo le melawana le tirisano Ura e le 1 (tsenyeletso le tlhaloso ka botlalo)
21 le 22	<p>Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng ka maitlomo a a rileng:</p> <p>Go buisetsa kwa godimo go totilwe puo ka thelelo, kapodiso le segalo. Sk. lekwalo la botsalano le le kwadilweng ke morutwana ka nosi/ ditsala kgotsa barutwana ba bangwe</p>	<p>Go buisa/go lebelela go go ikemetseng go go atolositsweng :</p> <ul style="list-style-type: none"> Go buisetsa kgatlhegelo <p>Buisa dikao tsa makwalo a a tlhomameng</p> <p>Setlhangwa sa dikwalo</p> <p>Go buisetsa setlhangwa tshedimosetso le go se tlhologanya</p>	<p>Setlhangwa sa tirisano se se leele:</p> <p>Kwala lekwalo la kopo/ ngongorego/ kutlwelobothoko/ taletso/ ditebogo/ kagolo</p> <p>Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p>Poeletso ya dipopego tsa puo le melawana ya tirisano</p> <p>Temogo e e tseneletseng ya tirisano ya puo</p> <p>Kamano ya sediri le sedirwa le lediri le matlhaodi mo popegong ya dipolelo</p> <p>Dithuanyi</p> <p>Tatelano ya mafoko</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p>

MOPHATO 12 KGWEDITHARO 3				
Dibeke	Go Reetsa le Go Bua Diura di le 2	Go Buisa le Go Lebelela Diura di le 3	Go Kwala le Go Tlhagisa Diura di le 2	Dipopego tsa puo le melawana le tiriso Ura e le 1 (tsenyeletso le tlhaloso ka botlalo)
23 le 24	<p>Go reeletsa tlhaeletsano le ba bangwe:</p> <p>Reetsa le go tlhagisa, sk. melaetsa e mekhutshwane/ ditaelo/ dikitsiso</p> <p>Puo e e sa tlhomamang:</p> <p>Motlotlo, sk. mekgwa ya bogologolo le e mešwa ya tlhaeletsano</p>	<p>Go buisetsa go tlhaloganya:</p> <p>Kago ya tlotlofoko le tiriso ya puo</p> <p>Setlhangwa sa dikwalo:</p> <p>Go buisetsa setlhangwa sa dikwalo go bona tshedimosetso le go se tlhaloganya</p>	<p>Setlhangwa sa tirisano se se khutshwane:</p> <p>Boeletsa diponagalo tsa go kwala molaetsa o mokhutshwane, sk. imeile/ pampiri ya dintlha ya setsidifatsi/ molaetsa o o mo motšhining o o arabang</p> <p>KGOTSA</p> <p>Ditaelo ka setlhogo se se tlhophilweng</p> <p>Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo</p> <p>(leba 3.3)</p>	<p>Poeletso ya dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</p> <p>Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo</p> <p>Boeletsa modirisotaelo</p> <p>Popego ya puo: polelo ya setlhogo le dintlha tsa tshegetso</p> <p>Dipaka tsa lediri</p> <p>Dithuanyi</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p>
25 le 26	<p>Puisetsogodimo e e ipakanyeditsweng ka maitlomo a a rileng:</p> <p>Sk. setlhangwa se se tlhophilweng</p> <p>Motlotlo</p>	<p>Go buisetsa go tlhaloganya:</p> <p>Kago ya tlotlofoko le tiriso ya puo</p> <p>Setlhangwa sa dikwalo:</p> <p>Go buisetsa setlhangwa sa dikwalo go bona tshedimosetso le go se tlhaloganya</p>	<p>Tlhamo ya kanelo / tlhaloso:</p> <p>Sekao: Maitemogelo a le mangwe a a fetotseng botshelo jwa me.</p> <p>Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo</p> <p>(leba 3.3)</p>	<p>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</p> <p>Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tiring ya barutwana ya go kwala</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p>
27le28	<p>Go reeletsa tlhaeletsano le ba bangwe:</p> <p>Go reetsa terama ya seyalemoya/ puo e e gatisitsweng/ botsayakarolo / go buisa motshameko</p> <p>Puo e e tlhomameng</p> <p>Dipuisano ka ditlhopha, sk. go tlhagisa mogopolo ka setlhangwa se se reediwang</p>	<p>Go reeletsa go tlhaloganya:</p> <p>Kago ya tlotlofoko le tiriso ya puo</p> <p>Setlhangwa sa dikwalo:</p> <p>Go buisetsa setlhangwa sa dikwalo tshedimosetso le go se tlhaloganya.</p>	<p>Setlhangwa sa tirisano se se leele:</p> <p>Kwala thadiso ya kgangkhutshwe e e buisitsweng</p> <p>Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo</p> <p>(leba 3.3)</p>	<p>Poeletso ya dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</p> <p>Temogo e tseneletseng ya tiriso ya puo</p> <p>Segalo, lentswe, sephetho</p> <p>Madiri a medirisoo</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p>

MOPHATO 12 KGWEDITHARO 3				
Dibeke	Go Reetsa le Go Bua Diura di le 2	Go Buisa le Go Lebelela Diura di le 3	Go Kwala le Go Tlhagisa Diura di le 2	Dipopego tsa puo le melawana le tiriso Ura e le 1 (tsenyeletso le tlhaloso ka botlalo)
29 le 30	Puo e e sa tlhomamang: Motlotlo o o amanang le sethangwa/ ditlhagwa tsa dikwalo	Sethangwa sa dikwalo: Go buisetsa sethangwa tshedimosetso le go se tlhaloganya Go buisa/go lebelela go go ikemetseng go go atolositsweng Sethangwa sa boikhumiso/ koketsakitso,sk. boithomo, ditiro	Sethangwa sa tirisano se se khutshwane: Kwala bukatsatsi/ thadiso ya kgangkhutshwe Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhagwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa Popego ya sethangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)	Poeletso ya dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Maina Bongwe le bontsi Mabotsi Dikganetso Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala Tlotlofoko e e amanang le sethangwa se se buisiwang

Ditiro tsa tlhatlho e e tlhomameng mo Kgweditharong 3		
Tiro 8	Tiro 9	Tiro 10
Tiro ya molomo: Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng	Go kwala: Tlhamo	*Ditlhatlho tsa tekeletso Pampiri 1 – Puo mo tirisong le Dikwalo Pampiri 2 – Go kwalwa (E ka kwalwa ka Phatwe/ Lwetse) KGOTSA Teko e e kwadilweng

***Tlhatlho ya tekeletso:** Mo Mophato 12, nngwe ya ditiro tsa Kgweditharong 2 kgotsa Kgweditharo 3 e tshwanetse go nna tlhatlho ya mo sekolong. Mo maemong a fa tlhatlho e le nngwe mo go tse pedi tsa mo sekolong e kwadilwe mo Mophatong wa 12, e le nngwe ya tsona e emisediwe ka teko kwa bofelong jwa kgweditharo (Tiro 7 le 10).

MOPHATO 12 KGWEDITHARO 4				
Dibeke	Go Reetsa le Go Bua Diura di le 2	Go Buisa le Go Lebelela Diura di le 3	Go Kwala le Go Tlhagisa Diura di le 2	Dipopego tsa puo le melawana le tiriso Ura e le 1 (tsenyeletso le tlhaloso ka botlalo)
31 le 32	Puo e e sa tlhomamang: Dipuisano tse di sa tlhomamang tsa phaposi le setlhopho ka nako ya go ipaakanyetsa tlhatlho	Puiso e e tseneletseng ya ditlhagwa tse di dikhutshwane tse di kwaletsweng go tlhaloganya maemo a dipolelo le ditimana Dirisa dipampiri tsa tlhatlho e e fetileng go boeletsa go ithuta sethangwa se se tlhomameng le maano a puisio e e tseneletseng go ipaakanyetsa tlhatlho ya kwa ntle	Dirisa dipampiri tsa tlhatlho e e fetileng go boeletsa dipopego mo go ipaakanyetseng tlhatlho ya kwa ntle Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhagwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa Popego ya sethangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)	Poeletso ya dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Temogo e e tseneletseng tiriso ya puo Dirisa dipampiri tsa tlhatlho e e fetileng go boeletsa dipopego mo go ipaakanyetseng tlhatlho ya kwa ntle

<p>33 le 34</p>	<p>Puo e e sa tlhomamang: Dipuisano tse di tlhomameng tsa phaposi le setlhopha tse di dirisiwang mo ipaakanyetsong ya tlhatlhobo</p>	<p>Puiso e e tseneletseng ya ditlhangwa tse di dikhutshwane tse di kwaletsweng go tlhologanya maemo a dipolelo le ditemana Dirisa dipampiri tsa tlhatlhobo e e fetileng go boeletsa go ithuta setlhangwa se se tlhomameng le maano a puiso e e tseneletseng go ipaakanyetsa tlhatlhobo ya kwa ntle</p>	<p>Dirisa dipampiri tsa tlhatlhobo e e fetileng go boeletsa dipopego mo go ipaakanyetseng tlhatlhobo ya kwa ntle Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa nthla, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p>Poeletso ya dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Dirisa dipampiri tsa tlhatlhobo e e fetileng go boeletsa dipopego mo go ipaakanyetseng tlhatlhobo ya kwa ntle Tlotlofoko e e amanang le setlhangwa sa puiso go tswa mo ditlhatlhobong tse di fetileng</p>
<p>35 le 36</p>	<p style="text-align: center;">DITLHATLHOBO TSA KWA NTLE</p>			
<p>37 le 38</p>	<p style="text-align: center;">DITLHATLHOBO TSA KWA NTLE</p>			
<p>39 le 40</p>	<p style="text-align: center;">DITLHATLHOBO TSA KWA NTLE</p>			
<p>Ditlhatlhobo tsa bofelo jwa ngwaga: Pampiri 1 – Puo mo tirisong le Dikwalo Pampiri 2 – Go kwala Pampiri 3 – *Tiro ya molomo *Tiro ya molomo: Maduo a ngwaga a tiro ya molomo a a kgobokantsweng ka go bua le go reetsa. Maduo a makgaolakang a akaretse tiro e le nngwe ya go bua go go ipaakanyeditsweng, tiro ya go reetsa e le nngwe, tiro e le nngwe ya puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng le tiro e le nngwe ya go bua.</p>				

KAROLO 4: TLHATLHOBO YA PUOTLALELETSO YA NTLHA

4.1 Matseno

Tlhatlho e ke dikgato tse di rulagantsweng tse di tsweleng tsa go supa, go kgobokanya le go ranola tshedimosetso ka ga tiro ya barutwana, go dirisiwa mekgwa e e farologaneng ya tlhatlho. E akaretsa dikgato di le nne: go tlhagisa le go kgobokanya bopaki jwa phitlhelelo; go tlhatlho ba phitlhelelo e; go rekota se se fitlheletsweng le go dirisa tshedimosetso e go tlhologanya le go thusa mo kgolong ya barutwana gore go tokafadiwe dikgato tsa go ithuta le go ruta.

Tlhatlho e tshwanetse go nna e e tlhomameng (Tlhatlho ya go ithuta) le e e sa tlhomameng (Tlhatlho ya go ithuta). Mo maemong otlhe barutwana ba tshwanetse go newa dipegelo tsa gore ba dirile jang, morago ba kgone go tiisa maitemogelo a bona a go ithuta.

Tlhatlho ya dikgono tsa puo e tshwanetse go lotagangwa. Tlhatlho ya temana ya tekatlhoganyo e tshwanetse go golagangwa le tiriso ya puo. Tlhatlho ya go kwala e tshwanetse go akaretsa ditlho go ka ga dilo tse di diragalang mo maemong a nnete a botshelo.

4.2 Tlhatlho e e sa tlhomameng kgotsa ya letsatsi le letsatsi

Tlhatlho ya go ithuta e na le maitlho a go kokoanya tshedimosetso ya diphitlhelelo tsa barutwana tse di ka dirisiwang go tokafatsa go ithuta ga bona.

Tlhatlho e e sa tlhomameng ke tekolo ya letsatsi le letsatsi ya go tswela ga moithuti. Se, se diriwa ka go lebelela barutwana ba dira tiro, dipuisano, ditshupetso tse di diragadiwang, go dirisana go go sa tlhomameng ga mo phaposiborutelong, jalo jalo. Tlhatlho e e sa tlhomameng e ka diragadiwa bonolo jaaka go emisa thuto gore o ele barutwana tlhoko kgotsa o buisane le bona ka ga gore ba tswela jang. Tlhatlho e e sa tlhomameng e tshwanetse go dirisiwa go neela barutwana diphitlhelelo le go sedimosa ka thulaganyo ya go ruta, fela ga e tlhoke go rekotiwa. E se ke ya tsewa jaaka e kete e kgaogane le ditirwana tsa go ithuta tse di diragalang mo phaposiborutelong. Barutwana kgotsa barutabana ba ka tshwaya ditirwana tse.

Go itlhatlho le go tlhatlho e ke molekane go dira gore barutwana ba tseye karolo e e matlhagathaga mo tlhatlho. Se, se bothokwa ka se letlelela barutwana go ithuta go tswa go le go lebelela go dira ga bona. Dipholo tsa tlhatlho ya letsatsi le letsatsi tse di sa tlhomameng ga di rekotiwe ntle le fa morutabana a eletsa go dira jalo. Dipholo tsa tlhatlho ya letsatsi le letsatsi ga di dirisediwe maitlho a go falodisa le a go abela setifikeiti.

4.3 Tlhatlho e e tlhomameng

Ditiro tsoitlhe tsa tlhatlho tse di agang lenaneo la ngwaga, le le tlhomameng, la tlhatlho, di tsewa e le Tlhatlho e e Tlhomameng. Ditiro tsa tlhatlho e e tlhomameng di tshwaiwa le go rekotiwa ke morutabana ka maitlho a tsweliso le go aba setifikeiti. Ditiro tsoitlhe tsa Tlhatlho e e Tlhomameng di tshwanetse go lekanyediwa ka maitlho a go tlhomamisa boleng le go netefatsa gore maemo a a maleba a tshegeditswe.

Tlhatlho e e tlhomameng e tlamela morutabana ka tsela e e rulaganeng ya go athola ka moo morutwana a tsweleng ka teng mo mophatong le mo serutweng se se rileng. Dikao tsa tlhatlho e e tlhomameng di akaretsa diteko, ditlhatlho, ditirwana tse di kwadilweng, ditlhagiso tsa molomo, supetsa, ditiragatso, jalo jalo. Le fa ipaakanyetsotiro tsa go kwala ditiro di ka dirwa kwa ntle ga phaposiborutelo, kgato ya bofelo ya ditiro e tshwanetse

go kwalelwa mo maemong a a laolang mo phaposiborutelong.

Tlhatlhobo e e tlhomameng e bopa karolo ya Lenaneo la Tlhatlhobo le le tlhomameng la ngwaga mo mophatong o mongwe le o mongwe le mo serutweng.

Mananeo a a latelang a neela ditlhokego tsa tlhatlhobo e e tlhomameng ya Dipuotlaleletso tsa Ntsha:

Lenaneo 1: Thadiso ya tlhatlhobo e e tlhomameng ya Mephato 10-11

Tlhatlhobo e e tlhomameng		
Fa gare ga ngwaga	Tlhatlhobo ya bofelo jwa ngwaga	
25%	75%	
Tlhatlhobo ya mo sekolong (SBA)	Dipampiri tsa dipotso tsa tlhatlhobo	
25%	50%	25%
<ul style="list-style-type: none"> Diteko di le 2 Ditiro di le 7 Tlhatlhobo e le 1 (bogare jwa ngwaga) 	<p>Ditlhatlhobo tse di kwalwangg</p> <p>Pampiri 1 (diura di le 2½) – Puo mo tirisong le Dikwalo</p> <p>Pampiri 2 (diura di le 2) – Go kwala</p>	<p>Ditiro tsa tlhatlhobo ya molomo: Pampiri 3</p> <p>Go reetsa</p> <p>Go bua go go ipaakanyeditsweng</p> <p>Motlotlo puiso e e ipaakanyeditsweng</p> <p>Ditiro tsa molomo tse di dirilweng fa gare ga ngwaga di akaretsa tlhatlhobo ya mo sekolong ya bofelo jwa ngwaga.</p>

Lenaneo 2: Thadiso ya tlhatlhobo e e tlhomameng ya Mophato 12

Tlhatlhobo e e tlhomameng		
Fa gare ga ngwaga	Tlhatlhobo ya bofelo jwa ngwaga	
25%	75%	
Tlhatlhobo ya mo sekolong (SBA) -	Dipampiri tsa tlhatlhobo tsa bofelo jwa ngwaga	
25%	50%	25%
<ul style="list-style-type: none"> Teko e le 1 Ditiro di le 7 Ditlhatlhobo di le 2 (bogare jwa ngwaga le ya tekeletso) 	<p>Ditlhatlhobo tse di kwalwangg</p> <p>Pampiri 1 (diura di le 2½) – Puo mo tirisong le Dikwalo</p> <p>Pampiri 2 (diura di le 2) – Go kwala</p>	<p>Ditiro tsa tlhatlhobo ya molomo: Pampiri 3</p> <p>Go reetsa</p> <p>Go bua go go ipaakanyeditsweng</p> <p>Motlotlo puiso e e ipaakanyeditsweng</p> <p>Ditiro tsa molomo tse di dirilweng mo tsamaong ya ngwaga di akaretsa tlhatlhobo ya mo sekolong ya bofelo jwa ngwaga.</p>

Mefuta ya ditlhatlhobo e e dirisiwang e tshwanetse go nna maleba mo dingwageng le kgolo ya morutwana. Popego ya ditiro tse e tshwanetse go tsenya diteng tsa serutwa le go akaretsa ditiro tse di farologaneng tse di bopetsweng go fitlhelela maikaelelo a serutwa.

Tlhatlhobo e e tlhomameng e tshwanetse go arabela maemo a a farologaneng a thaloganyo le go kgona ga barutwana jaaka go supuwa fa tlase:

Lenaneo 3: Maemo a tihaloganyo a tlhatlhobo

Maemo a dipotso	Tirwana	Phesente ya Tiro
<p>Tiriso ya tshedimosetso ka tlhamalalo (Maemo 1)</p> <p>Thulaganyo sešwa (Maemo 2)</p>	<p>Dipotso tse di botsang ka ga tshedimosetso e e tlhagisitsweng ka botlalo mo setlhangweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neela maina a dilo/ batho/ mafelo/dikarolo... • Kaya dintlha/ mabaka/ dikakanyo... • Supa mabaka/batho/ dibakwa... • Neela lenaneo la/ dintlha/ maina/ mabaka • Tlhalosa lefelo/ motho/ semelo... • Nyalanya tiragalo/ karolwana/ maitemogelo... <p>Dipotso tse di tlhokang tshekatsheko, tlhaolo kgotsa thulaganyo ya tshedi-mosetso e e tlhagisitsweng ka botlalo mo setlhangweng.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sobokanya dintlhakgolo/ dikakanyo/ mabaka/ dipoelo leditlamorago... • Kgobokanya dikarolwana/ mabaka a ka gale... • Tlhagisa tshwano/ pharologano... • Neela thadiso ya ... 	<p>Maemo 1 le 2: 40%</p>
<p>Go itseela tshwetso (Maemo 3)</p>	<p>Dipotso tse di tlhokang gore motlhatlhojwa a dirise tshedimosetso e e tlhagisitsweng ka botlalo mo setlhangweng, a e dirise mo maemong a maitemogelo a gagwe a botho.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhalosa kakanyokgolo ... • Bapisa dikakanyo/ maitsholo/ ditiragatso (ditiro)... • Maikemisetsa/ maitsholo/ tshusumetso/ lebaka... la mokwadi (kgotsa moanelwa) ke eng? • Tlhalosa sebako/ ditlamorago tsa ... • Tiragalo/ tshwaelo/ maitsholo (jalo jalo) a senola eng ka moanedi/ mokwadi/ moanelwa ... • Tshwantshiso/ tshwantshanyo/ setshwantsho se ama janggo tlhologanya ga gago ... • O akanya gore poelo/ kamego (jalo jalo) ya tiragalo/maemo e tla nna eng ... 	<p>Maemo 3: 40%</p>

4.4 Lenaneo la tlhatlhobo

Lenaneo la tlhatlhobo le tihametswe go phatlalatsa ditiro tsa tlhatlhobo mo dirutweng tsotlhe tsa sekolo mo kgweditharong yotlhe.

4.4.1 Thadiso ya ditlhokego

Mananeo a a latelang a neela thadiso ya ditlhokego tsa Lenaneo la Tlhatlhobo la kgweditharo nngwe le e nngwe mo Poutlaleletso ya Bobedi:

Lenaneo 1: Thadiso ya ditlhokego tsa Lenaneo la Tlhatlhobo la Mephato 10 -11

Lenaneo la tlhatlhobo			
Tlhatlhobo ya mo sekolong (SBA) mo kgweditharong			Dithlatlhobo tsa bofelo jwa ngwaga
Kgweditharo 1: Ditiro di le 3 + Teko e le 1 e e kwalwang	Kgweditharo 2: Ditiro di le 2 + Tlhatlhobo e le 1 ya bogare jwa ngwaga e e nang le Dipampiri di le 2: Pampiri 1 – Puo mo tirisong le Dikwalo Pampiri 2 – Go kwala (E ka kwadiwa ka Motsheganong kgotsa Seetebosigo)	Kgweditharo 3: Ditiro di le 2 + Teko e le 1 e e kwalwang	Kgweditharo 4: Tlhatlhobo e le 1 ya bofelo jwa ngwaga, ya ka fa gare, e e nang le: Dipampiri di le 2: Pampiri 1 – Puo mo tirisong le Dikwalo Pampiri 2 – Go kwala + Pampiri 3 – Tiro ya molomo:
Maduo a kgweditharo (Dikgweditharo 1-3): <ul style="list-style-type: none"> Mo kgweditharong e nngwe le e nngwe, tlhakanya maduotota le dipalogotlhe o bo o a fetolela go % go nna maduo a kgweditharo. 			
Maduo a a falodisang: <ul style="list-style-type: none"> Tlhakanya maduotota le palogotlhe ya ditiro tsa SBA go tloga ka kgweditharo 1 go fitlha go ya 3 o bo o a fetolela go 25%, Fetolela Pampiri 1 go 30%, Fetolela Pampiri 2 go 20%, Fetolela maduo a Tiro ya molomo (Pampiri 3) go 25% 			

Lenaneo 2: Lenaneo la Tlhatlhubo la Mephato 10 le 11

Lenaneo la tlhatlhubo			
Ditiro tsa tlhatlhubo e e tlhomameng mo Kgweditharo 1			
Tiro 1	Tiro 2	Tiro 3	Tiro 4
<p>*Tiro ya molomo: (maduo: 25) Theetso/ Motlotlo/ Puo e e ipaakanyeditsweng/ Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng</p>	<p>*Tiro ya molomo: (maduo: 25)Theetso/ Motlotlo/ Puo e e ipaakanyeditsweng/ Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng</p>	<p>Go kwala: (maduo 20) Setlhangwa sa tirisano Se seleele/ Se se khutshwane</p>	<p>**Teko 1: (maduo: 40) Puo mo tirisong: Tekatlhaloganyo Tshobokanyo Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso ya tsona</p>
Ditiro tsa tlhatlhubo e e tlhomameng mo Kgweditharo 2			
Tiro 5	Tiro 6	Tiro 7	
<p>*Tiro ya molomo: (maduo: 25) Theetso/ Motlotlo/ Puo e e ipaakanyeditsweng/ Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng</p>	<p>Dikwalo: (maduo: 40) Dipotso tse di khutshwane</p>	<p>Ditlhatlhubo tsa bogare jwa ngwaga: (maduo: 200) Pampiri 1 – Puo mo tirisong le Dikwalo (120) Pampiri 2 – Go kwala (80) (E ka kwalwa ka Motsheganong/ Seetebosigo)</p>	
Ditiro tsa tlhatlhubo e e tlhomameng mo kgweditharo 3			
Tiro 8	Tiro 9	Tiro 10	
<p>*Tiro ya molomo: (maduo: 25) Theetso/ Motlotlo/ Puo e e ipaakanyeditsweng/ Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng</p>	<p>Go kwala: (maduo: 40) Tlhamo</p>	<p>**Teko 2: (maduo: 40) Puo mo tirisong: Tekatlhaloganyo Tshobokanyo Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso ya tsona KGOTSA Dikwalo: Dipotso tse di khutshwane</p>	
Ditiro tsa tlhatlhubo e e tlhomameng mo Kgweditharo 4			
Tiro 11: (maduo: 300)			
<p>Ditlhatlhubo tsa bofelo jwa ngwaga Pampiri 1 – Puo mo tirisong (120) Pampiri 2 – Dikwalo (80) Pampiri 3 – *Tiro ya molomo (100)</p>			

***Tiro ya molomo:** Barutwana ba tshwanetse go dira bonnye tiro e le nngwe ya puo e e ipaakanyeditsweng, e le nngwe ya motlotlo, e le nngwe ya theetso le e nngwe ya puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng mo gare ga ngwaga.

****Teko 1** e ka rulagangwa ka maduo a le 35 mme fa a feta a tshwanetse go fetolelwa go maduo a le 35. Le fa Tekatlhaloganyo, Tshobokanyo le Dipopego tsa puo le tiriso di tshitsintswe, barutwana ba rotloedwa go bopa dikarolo tse di tsamaelanang le sebopego sa sekolo (thulaganyo ya teko, kabo ya nako jj.).

Ela Tlhoko: Teko mo Lenaneong la Tlhatlhubo ga e a tshwanela go bopiwa ka diteko tse dinnye tse dintsi. Teko e nngwe le e nngwe e akaretse diteng tsa dikarolo tse di farologaneng, e rulaganyediwe metsotso e le 45 - 60, e bo e senole maemo a a farologaneng a dipotso jaaka a tlhagisiwa mo dipampiring tsa tlhatlhubo.

Lenaneo 3: Thadiso ya ditlhokego tsa Lenaneo la Tlhatlhobo la Mophato 12

Lenaneo la tlhatlhobo			Tlhatlhobo ya mo sekolong
Tlhatlhobo ya mo sekolong (SBA) mo kgweditharong			
Kgweditharo 1: Ditiro di le 3 + Teko e le 1 e e kwalwang	Kgweditharo 2: Ditiro di le 2 + Tlhatlhobo e le 1 ya bogare jwa ngwaga e e nang le Dipampiri di le 2: Pampiri 1 – Puo mo tirisong le Dikwalo Pampiri 2 – Go kwala (E ka kwadiwa ka Motsheganong kgotsa Seetebosigo)	Kgweditharo 3: Ditiro di le 2 + Tlhatlhobo ya Tekeletso e le 1 e e nang: Dipampiri di le 2: Pampiri 1 – Puo mo tirisong le Dikwalo Pampiri 2 – Go kwala (E ka kwadiwa ka Phatwe kgotsa Lwetse) KGOTSA Teko e e kwadilweng	Kgweditharo 4: Tlhatlhobo e le 1 ya bofelo jwa ngwaga ya kwa ntle, e e nang le: Dipampiri di le 2: Pampiri 1 – Puo mo tirisong le Dikwalo Pampiri 2 – Go kwala + Pampiri 3 – Tiro ya molomo:
Maduo a Kgweditharo: (Kgweditharo 1-3): <ul style="list-style-type: none"> Mo kgweditharong e nngwe le e nngwe, tlhakanya maduotota le dipalogotlhe o bo o a fetolela go % go nna maduo a kgweditharo. Maduo a Tlhatlhobo ya mo sekolong (SBA): <ul style="list-style-type: none"> Tlhakanya maduotota le dipalogotlhe tsa ditiro tsa tlhatlhobo tsa kgweditharo 1 go fitlha go 3 o bo o a fetolela go 25% Tlhatlhobo ya kwa ntle <ul style="list-style-type: none"> Fetolela Pampiri 1 go 30%, Fetolela Pampiri 2 go 20%, Fetolela maduo a Tiro ya molomo (Pampiri 3) go 25% 			

**Lenaneo 4: Lenaneo la Tlhatlhobo la Mophato 12**

Lenaneo la tlhatlhobo			
Ditiro tsa tlhatlhobo e e tlhomameng mo Kgweditharo 1			
Tiro 1	Tiro 2	Tiro 3	Tiro 4
*Tiro ya molomo: (maduo: 25) Theetso/ Motlotlo/ Puo e e ipaakanyeditsweng/ Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng	*Tiro ya molomo: (maduo: 25) Theetso/ Motlotlo/ Puo e e ipaakanyeditsweng/ Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng	Go kwala: (maduo: 20) Setlhangwa sa tirisano Se seleele/ Se se khutshwane Setlhangwa sa tirisano se se leelee: Makwalo a botsalano/ a semmuso (kopo/ ngongorego/ phatlhatiro/ ditebogo/ kakgolo/ kutlwelobothoko/ pegelo e khutshwane/ thadiso/ puo/ mmusiano Ditlhangwa tsa tirisano tse di khutshwane: Papatso(phasalatso)/ bukatsatsi/ posokarata/ dikarata tsa taletso/ dikaelo/ dipampitshana tsa tshedimose/so/ diphousetara/ go tlatsa foromo	**Teko 1: (maduo: 40) Tekatlhaloganyo, tshobokanyo le dipopego tsa puo le melawana ya tirisano ya tsona

Ditiro tsa tlhatlho e e tlhomameng mo kgweditharo 2		
Tiro 5	Tiro 6	Tiro 7
<p>*Tiro ya molomo: (maduo: 25) Theetso/ Motlotlo/ Puo e e ipaakanyeditsweng/ Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng</p>	<p>Dikwalo: (maduo: 40) Dipotso tse di khutshwane</p>	<p>Ditlhatlho tsa bogare jwa ngwaga: (maduo: 200) Pampiri 1 – Puo mo tirisong le Dikwalo (120) Pampiri 2 – Go kwala (80) (E ka kwalwa ka Motsheganong/ Seetebosigo) KGOTSA Teko e e kwadilweng</p>

Ditiro tsa tlhatlho e e tlhomameng mo Kgweditharo 3		
Tiro8	Tiro 9	Tiro 10
<p>*Tiro ya molomo: (maduo: 25) Theetso/ Motlotlo/ Puo e e ipaakanyeditsweng/ Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng</p>	<p>Go kwala: (maduo: 40) Tlhamo</p>	<p>***Tlhatlho ya tekeletso: (maduo: 200) Pampiri 1 – Puo mo tirisong le Dikwalo (120) Pampiri 2 – Go kwala (80) (E ka kwalwa ka Phatwe/ Lwetse) KGOTSA Teko e e kwadilweng</p>

***Tiro ya molomo:** Barutwana ba tshwanetse go dira bonnye tiro e le nngwe ya puo e e ipaakanyeditsweng, e le nngwe ya motlotlo, e le nngwe ya theetso le e nngwe ya puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng mo gare ga ngwaga.

** Teko e nngwe le e nngwe e rulaganyediwe maduo a le 40 kgotsa e fetolelwe kwa maduong a le 40. Teko e e mo Lenaneong la Tlhatlho e se ke ya agiwa ka diteko tse dinnye di le dintsi. Teko e nngwe le e nngwe e akaretse diteng tse dintsi e bo e abelwe metsotso e le 45 - 60 e bile e tlhagise maemo a dipotso jaaka a rulagangwa mo pampiring ya tlhatlho.

Ela Tlhoko: Teko mo Lenaneong la Tlhatlho ga e a tshwanela go bopiwa ka diteko tse dinnye tse dintsi. Teko e nngwe le e nngwe e akaretse diteng tsa dikarolo tse di farologaneng, e rulaganyediwe metsotso e le 45 - 60, e bo e senole maemo a a farologaneng a dipotso jaaka a tlhagisiwa mo dipampiring tsa tlhatlho.

*****Tlhatlho ya bogare jwa ngwaga le ya tekeletso:** Mo Mophato 12, nngwe ya ditiro tsa Kgweditharong 2 kgotsa Kgweditharo 3 e tshwanetse go nna tlhatlho ya mo sekolong. Mo maemong a fa tlhatlho e le nngwe mo go tse pedi tsa mo sekolong e kwadilwe mo Mophatong wa 12, e le nngwe ya tsona e emisediwe ka teko kwa bofelong jwa kgweditharo (Tiro 7 le 10).

4.4.2 Ditlathobo

Sebopogo tsa Dipampiri tsa Tlathobo 1 le 2

PAMPIRI	KAROLO	MADUO	NAKO												
1 Puo mo tirisong	A: Tekatthaloganyo (Ditlhangwa tse di farologaneng di ka dirisiwa go akarediwa tsa pono le tsa diker- afo) Boleele jwa ditlhangwa tse di dirisiwang	30	Mephato 10 - 12: Diura di le 2½												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mephato</th> <th>Palo ya mafoko</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>200-300</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>300-400</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>400-500</td> </tr> </tbody> </table>			Mephato	Palo ya mafoko	10	200-300	11	300-400	12	400-500				
	Mephato			Palo ya mafoko											
	10			200-300											
	11	300-400													
	12	400-500													
	B: Tshobokanyo : Temana e tshwanetse gore e se ke ya tswa mo temaneng ya tekatthaloganyo.	10													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Mephato</th> <th colspan="2">Palo ya mafoko</th> </tr> <tr> <th>Boleele jwa temana</th> <th>Boleele jwa tshobokanyo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>ka tekanyetso mafoko a le 150</td> <td rowspan="3">50 -60</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>ka tekanyetso mafoko a le 180</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>ka tekanyetso mafoko a le 200</td> </tr> </tbody> </table>			Mephato	Palo ya mafoko		Boleele jwa temana	Boleele jwa tshobokanyo	10	ka tekanyetso mafoko a le 150	50 -60	11	ka tekanyetso mafoko a le 180	12	ka tekanyetso mafoko a le 200
	Mephato				Palo ya mafoko										
				Boleele jwa temana	Boleele jwa tshobokanyo										
10	ka tekanyetso mafoko a le 150	50 -60													
11	ka tekanyetso mafoko a le 180														
12	ka tekanyetso mafoko a le 200														
C: Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso <ul style="list-style-type: none"> Tlotlofoko le tiriso ya puo Dipopego tsa polelo Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo 	40														
D: Dikwalo E le NNGWE fela ya se di latelang: Dikgangkhutshwe (dipotso tse dikhutshwane mo dikgankhutshweng di le pedi) KGOTSA Poko (dipotso tse dikhutshwane mo mabokong a mabedi a a bonweng) KGOTSA Padi e khutshwane (dipotso tse dikhutshwane) KGOTSA Terama e khutshwane (dipotso tse dikhutshwane)	40 (2x20) (2x20) (2x20) (2x20)														

PAMPIRI	KAROLO		MADUO	NAKO
2. Go kwala	A: Tlhamo - E le nngwe Kanelo/ tlhaloso Boleele jwa tlhamo:		40	Mophato 10-12 Diura di le 2
	Mephato	Palo ya mafoko		
	10	150 - 180		
	11	180 - 200		
	12	200 - 250		
	Tlhatlhoba tse di latelang: <ul style="list-style-type: none"> • Diteng le thulaganyo (60%) • Puo, setaele le tseleganyo (30%) • Popego (10%) 			
	B: Setlhangwa se le sengwe - Setlhangwa sa tirisano se se leele: Makwalo a botsalano/ a semmuso (kopo/ ngongorego/ phatlhatiro/ ditebogo/ kagolo/ kutlwelobothoko/ pegelo e khutshwane/ thadiso/ puo/ mmusiano Boleele jwa setlhangwa:		20	
	Mephato	Palo ya mafoko		
	10-12	80 - 100 - diteng fela		
	Tlhatlhoba tse di latelang: <ul style="list-style-type: none"> • Diteng, thulaganyo le sebopego (60%) • Puo, setaele le tseleganyo (40%) 			
	C: Setlhangwa se le sengwe - Ditlhangwa tsa tirisano tse di khutshwane: Papatso(phasalatso)/ bukatsatsi/ posokarata/ dikarata tsa taletso/ dikaelo/ dipampitshana tsa tshedimosetso/ diphousetara/ go tlatsa foromo Boleele jwa setlhangwa:		20	
	Mephato	Palo ya mafoko		
10 - 12	50 - 80 - diteng fela			
Tlhatlhoba tse di latelang: <ul style="list-style-type: none"> • Diteng, thulaganyo le sebopego(60%) • Puo, setaele le tseleganyo (40%) 				

Diteng tse di rutiwang

Tlhatlhobo e lebane le diteng jaaka di tlhagelela mo tokomaneng e. Ka ntlha ya tsweliso ya kgolo ya diteng mo mephatong, diteng le dikgono go tswa mo Mephatong 10 - 12 di tla tlhatlhabiwa mo dipampiring tsa ka kwa ntle kwa bofelong jwa Mophato wa 12.

Ditiro tsa tlhatlhobo ya molomo: Pampiri 3

Ditiro tsa tlhatlhobo ya molomo tse di dirwang mo gare ga ngwaga di aga tlhatlhobo ya bofelo jwa ngwaga ya **Mophato 12**. Di tsaya maduo a le 100 mo go a le 300 a tlhatlhobo ya bofelo jwa ngwaga.

Dintlha tsa ditiro tsa tlhatlhobo ya molomo tse di dirwang mo gare ga ngwaga, di eme jaana:

PAMPIRI	DINTLHA KA BOTLALO	MADUO	
3 Tiro ya molomo	*Tiro ya molomo e tla rulaganngwa mo sekolong, e tlathobiwa mo sekolong e bo e le-kanyediwa ka kwa ntle. Go bua: Puiso e e ipaakanyeditsweng <i>Tlathoba: Dikgono tsa go baakanya le thulaganyo ya diteng, segalo, go bua, le dikgono tsa tlhagiso, temogo e e tseneletseng tiriso ya puo, tlhopho ya mafoko .</i> Motlotlo <i>Tlathoba: Diteng, segalo, dikgono tsa go bua, temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo, tlhopho ya mafoko</i>	25	100
	Go buisa: Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng <i>Tlathoba: Diteng, segalo, go bua, le dikgono tsa go tlhagisa, temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo.</i>	25	
	Go reetsa: Tekatlhaloganyo ya theetso <i>Tlathoba: Go reetsa go tlhaloganya, tshedimosetso le tlathobo ka tsenelelo</i>	25	

*Maduo a tiro ya molomo go tswa mo go bueng le go reetseng le go buiseng go go oketsegang. Maduo a bofelo a tshwanetse go akaretsa bonnye tiro E LE NNGWE ya puo e e ipaakanyeditsweng, E LE NNGWE ya go reetsa e le nngwe ya puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng le E LE NNGWE ya motlotlo.

4.5 Go rekota le go bega

Go rekota ke tsamaiso e mo go yona morutabana a kwalang maemo a tiragatso ya morutwana mo tirong e e rileng ya tlathobo. E bontsha go tswela ga morutwana mo go fitlheleleng kitso jaaka e tlhagisitswe mo Pegelong ya Pholisi ya Bosetšhaba ya Kharikhulamo le Tlathobo. Direkoto tsa tiragatso ya morutwana di tshwanetse go tlamela bopaki jwa go tswela kgolo ya diteng tsa gagwe mo mophatong le go iketleetsa ga gagwe mo tswela kgotsa mo go faloleng go ya kwa mophatong o mongwe. Direkoto tsa tiragatso ya morutwana di tshwanetse go dirisediwa go netefatsa tswela e e dirilweng ke morutabana le barutwana mo dikgatong tsa go ruta le go ithuta.

Go bega ke tsamaiso ya go tlhaletsa ka moo morutwana a dirang ka teng, go barutwana, batsadi, dikolo, le botlhe ba ba amegang mo dipholong tseo. Go dira ga morutwana go ka begiwa ka ditsela di le dintsi. Tsona di akaretsa dikaratapego, dikopano tsa batsadi, malatsi a go etela sekolo, dikhonferense tsa motsadi le morutabana, go letsa megala, makwalo, makwalodikgang a phaposi kgotsa sekolo, jalo jalo. Barutabana mo mephatong yotlhe ba bega ka diphesente go lebagana le serutwa. Maemo a a farologaneng a diphithelole le diphesente tse di dumelanang le tsona di supilwe mo lenaneong le le fa tlase.

Dikhoutu le diphesente tsa go rekota le go bega

KHOUTU YA SEEMO	TLHALOSO YA BOKGONI	PHESENTE
7	Phitlhelelo ka dinaledi	80 - 100
6	Phitlhelelo ka matsetseleko	70 - 79
5	Phitlhelelo e e tletseng	60 - 69
4	Phitlhelelo e e itumedisang	50 - 59
3	Phitlhelelo ka tekano	40 - 49
2	Phitlhelelo e e potlana	30 - 39
1	Ga a fitlhelela	0 - 29

Barutabana ba tla rekota maduotota go lebagana le tiro ba dirisa letlhare la maduo, ba bo ba bega diphesente go lebagana le serutwa mo karatapegong ya morutwana.

4.6 Tekanyetso ya tlhatlhobo

Tekanyetso e kaya tsamaiso e e netefatsang gore ditiro tsa tlhatlhobo di lekanetse, di a amogelesega, e bile di a ikanyega. Tekanyetso e tshwanetse go diragadiwa kwa maemong a sekolo, sedika, porofense le a bosetšhaba. Ditiragatso tsa tekanyetso e e tletseng e bile e le maleba, di tshwanetse go rulagannngwa gore go netefadiwe boleng jwa ditlhatlhobo tsa dirutwa tsotlhe.

4.6.1 Tlhatlhobo e e tlhomameng ya mo sekolong (SBA)

- Diteko le ditlhatlhobo tsa Mophato 10 le 11 di lekanyediwa mo sekolong. Mogakolodi wa serutwa/ modiredi yo o thapilweng wa porofense/sedika o tshwanetse go lekanyetsa palo e e rileng ya ditiro tse ka nako ya gagwe ya fa a etetse sekolo go netefatsa seemo sa ditiro le tekanyetso ya mo sekolong.
- Diteko le ditlhatlhobo tsa Mophato 12 di tshwanetse go lekanyediwa mo maemong a porofense. Kgato e e tla tsamaisiwa ke lefapha la thuto la porofense.
- Bagakolodi ba dirutwa / badiredi ba ba thapilweng ba porofense/sedika ba tshwanetse go lekanyetsa palo e e rileng ya dipampiri tsa diteko le tsa tlhatlhobo, pele di ka kwala ke barutwana go netefatsa maemo le go kaela barutabana ka go rulaganya ditiro tse.

4.6.2 Ditiro tsa tlhatlhobo ya molomo

- **Mophato 10 le 11:** Tiro e nngwe le e nngwe ya molomo e e tshwanetseng go dirisiwa jaaka karolo ya Lenaneo la Tlhatlhobo e tshwanetse go neelwa tlhogo ya serutwa go e lekanyetsa pele barutwana ba e diragatsa. Barutabana ba tlhatlhoba ditiro tsa tlhatlhobo ya molomo tsa Mophato 10 le 11. Mogakolodi wa serutwa Mogakolodi wa serutwa/ modiredi yo o thapilweng wa porofense/sedika o tshwanetse go lekanyetsa palo e e rileng ya ditiro tsa tlhatlhobo ya molomo ka nako ya gagwe ya fa a etetse sekolo go netefatsa seemo sa ditiro le tekanyetso ya mo sekolong.
- **Mophato 12:** Ditiro tsa molomo di tshwanetse go rulagannngwa le go tlhatlhabiwa mo sekolong, di bo di lekanyediwa **kwa ntle**. Tiro e nngwe le e nngwe ya molomo e e tshwanetseng go dirisiwa jaaka karolo ya Lenaneo la Tlhatlhobo e tshwanetse go neelwa tlhogo ya serutwa go e lekanyetsa pele barutwana ba e diragatsa. Barutabana ba tlhatlhoba ditiro tsa tlhatlhobo ya molomo. Mogakolodi wa serutwa/ modiredi yo o thapilweng wa porofense/sedika o tshwanetse go lekanyetsa palo e e rileng ya ditiro tsa tlhatlhobo ya molomo ka nako ya gagwe ya fa a etetse sekolo go netefatsa seemo sa ditiro le tekanyetso ya mo sekolong. Palo e e

rileng ya barutwana go tswa mo sekolong se sengwe le se sengwe e tshwanetse go lekanyediwa go netefatsa maemo a tiro ya bona ya molomo.

4.7 Ka kakaretso

Tokomana e, e tshwanetse go buisiwa mmogo le:

4.7.1 *National policy pertaining to the programme and promotion requirements of the National Curriculum Statement Grades R-12; le*

4.7.2 Tokomana ya pholisi ya, *National Protocol for Assessment Grades R-12.*



LENAANEFOKO

akeronimi - lefoko le le agiwang ka go kapodisa ditlhaka/mafoko a ntlha a polelwana kgotsa leina (sekao; soshanguve)

baakanya diphoso - go ntsha diphoso tsa mokwalo le matshwao a puiso a etswe tlhoko.

baamogedi - bareetsi, babogedi, babuisi ba mefuta e e farologaneng ya tlhaeletsano ka kakaretso.

baanelwa - batho ba mokwadi wa **porosa** a anelang ka ga bona, go tsenyeletsa le maina a bona

boanedi - ditlhaloso le dikarologantsho tsa baanelwa

boakaretsi - molawana o o reng thuto e fitlhelelwe ke barutwana botlhe ntle le go ba kgetholola ka ntlha ya bokoa bongwe jwa bona, e ka nna jwa dirwe tsa mmele kgotsa tlhaloganyo.

bodiragatsi - go tsaya karolo mo motshamekong, sekao, terama.

boiphediso - tiro e moithuti a batlang go e dira morago ga dithuto. (Dithuto tse a di tlhophileng tsa motheo di lebane le tiro eo.)

boitlhamedi - mafoko a setheo kgotsa borutegi jo bo rileng; e le mareo a a ka itsiweng ke ba setheo fela

boitshimolole - boikakanyetsi jwa moithuti ka nosi jo bo kgethegileng, a bo ithaetse go tlhagisa kitso ya gagwe.

bolau - selo se se kotsi/se se ka senyang tse di siameng

dikarolo tsa polelo - dikarolwana tse di bopang polelo jk, lediri, sedirwa, letiro, dipolelwana jj.

dipuisano - ditherisano tse go ikaeletsweng gore go dumelanwe ka mogopolo pele go tsewa tshwetso kgotsa go dirwa sengwe

dingangisano - dikganetsano tse mo go tsona go nang le matlhakore a le mabedi ba bangwe ba dumelana le ntlha ba bangwe ba e ganetsa

diponagalo - dilo dingwe tse di tlhophileng tse di tlhaolang se sengwe go se sengwe jaaka poko e farologana le padi. Sekao; Diponagalo tsa leboko ke: ditema, dipoeletso, moribo, morumo, jj.

dipotso tse di sa batleng dikarabo - jaaka "A lo batla go boela mo pusong e le ya tlhaolele?"

dipotso tse di tseneletseng - dipotso tse di lehang kitso bogolo jang ka dikgaisano le go itumedisa.

ditshwanelo tsa botho - sengwe le sengwe se ka Molaotheo wa naga e leng tshwanelo ya moagi yo mongwe le yo mongwe, go se dira, bua, amogela jalo jalo kwa ntle ga go kgorelediwa kgotsa go kgoreletsa ba bangwe.

emelela ntlha (go) - go emelela se o se buang/kwalang ka mabaka.

go phopholetsa - go batla ka go utlwelela ka menwana o sa bone kgotsa go leka go tlhaloganyana se o se utlwang ka go akanya.

go tlhagisa ntlha ya gagwe - go akgela kgotsa go tshwaela.

godisa - go oketsa kitso, bokgoni, kgotsa popego.

ka botlalo - go akaretsa dintlha tse dingwe tse di tlhokagalang kgotsa tse di tshegetsang.

kaedi - go thusa ka dikakanyo, dikeletso kgotsa tshedimosetso tse di nang le thuto nngwe ka maitlhommo a go rarabolola bothata go kgontsha batho go ikemela ka bobona.

kagego - thulaganyo ya setlhangwa go ya ka popego, bogolo.

kgobokanyo ya dintlha - go kgobokanya dintlha tse di tsamaelanang ka go di golaganya

kgonya - go ema go le go nnye mo gare ga sebaka/ mo go sa lebelelwang o bo o tswelala

lebelela ka tsenelelo - go lebelela lokwalo kgotsa go lo sekaseka ka maitlhommo a go bona bokao jo bo fitlhegileng le go le tlhaloganya.

lebolelateng - mofuta wa bolwetse jo mogare wa lona o atelang mo mading a motswasetlhabelo morago ga go tshwaediwa mme o koafatse masole a mmele.

leetsi - mafoko a a etsisang modumo wa sengwe.

lekgotlhana - ditlhopho tsa go bua kgotsa go ngangisana tse di ka dirisiwang kgatlhanong le mephato kgotsa dikolo tse dingwe, kgotsa mo phaposing barutwana ba kgaogangwa ka ditlhotshwana, yo mongwe le yo mongwe a bua ka karolwana e e rileng ya setlhogo se se tshwanang.

lenaanenetefatso - papetlana e go kwadilweng dintlha tse di tla lebelelwang fa tiro e e neetsweng e atlega kgotsa e sa atlege ka go feta di tshwaiwa mme morago go tsewe tshwetso e e maleba.

letshwao - sengwe se se tshwantshitsweng go tsibosa kgotsa go fetisa tshedimosetso/taelo. Sekao; letshwao le, le tlhalosa gore mmimo ga o a dumelelwa, le, le bolela gore batho ba ba dirisang ditulo tsa maotwana ba ka dirisa tulo e.

mafoko a a bokaobontsi - sekao: (i) Mothusi ke kgosi ya Bakgatla k.g.r.-ke moetapele wa morafe, o tlhomilwe go nna kgosi. (ii) Ke kgosi kwa tirong k.g.r.-ke ena yo mogolo ka maemo. (iii) Ke kgosi kwa lelapeng la gaabo k.g.r.-ke ena tibola ntho, ngwana wa ntlha.

maitlhommo - lebaka le le dirang gore sengwe se dirwe kgotsa se nne teng.

makwalwatshwana - mafoko a a kwalwang ka go tshwana fela a sa dume ka go tshwana e bile a farologana ka bokao, **sekao:** (i) tshela - wa botshelo le tshela - wa go tshela metsi, (ii) nama - e le sejo le nama - ya go phutholola maoto

marara - ditiragalo/dintlha tse dintsi tse di golaganeng di le thata go tlhaloganyega.

matseno - tlhaloso e e botlalo ka ga sengwe se go buiwang kgotsa go kwadilweng ka ga sona/e go gorosa mo dintlhakgolong tsa setlhangwa.

madumatshwana - mafoko a a kwalwang ka go tshwana gape a duma ka go tshwana ntswa a farologana ka bokao **sekao:** (i) kgala - go kgala ga seedi le kgala - ya ditlhong, (ii) tshela - wa botshelo le tshela - wa go tlola e ka nna tsela kgotsa noka jj

mefutakwalo - lereo le le dirisetswang mofuta ya dikwalo jaaka porosa, maboko, dipadi, dinaane le diterama.

mefuta ya dipolelo - go na le mefuta e e farologaneng ya dipolelo tse di jaaka dipotso, ditaello, dipegelo jj.

melawana - ditlwaello tse di amogegileng ka kakaretso, e ka nna ka tsela ya boitshwaro, go buisana le batho ba bangwe kgotsa ka mo mafoko a tshwanetseng go latelana ka teng mo polelong.

mogopolo - se motho a se akanyang; monagano.

mokgwa - ke tsela e tiro e dirwang ka ona.

mokwalotlanyo - go kwala ka motšhini o o tlanyang, ka khomphiutha.

namatsha - go itumedisa tota.

ngôka - ôka sengwe ka go se kgatlha.

nonofo - go tlhagisa tiro ka mokgwa o o lebeletsweng o o atlegileng.

ntlhakemo - ntlha e mmui a e dibelang mo dipuisanong fa a neela mabaka a a maleba.

nyalelano - mogopolo le dikakanyo di dumelana sentle.

pegelo - go bega sengwe ka go se ranola ka maitlhommo a go senola bokao jwa sona.

potsotherisano - puisano magareng ga batho ba babedi kgotsa go feta, yo mongwe a botsa mme yo mongwe a araba.

poloto - tatelano ya ditiragalo tsa setlhangwa, di na le mabaka a a di tlholang.

polotwana - ditiragalopotlana tse di agelelang mo polotokgolong.

puo ya botshwantshi - puo e e tsenyeletsang dikapuo, maele, diane, le manatetshapuo a mangwe

puo ya kgobebelelo - puo e e tsayang letlhakore e dira gore go nne thata go tsaya tshwetso e e siameng.

Puo e e tsosang maikutlong a a rileng - ke puo e motho a e dirisang gore a kgone go tsosa maikutlo mo bareetsing e ka nna a kutlobothoko, a kgoberego, a boitumelo jj.

puo - tsela ya batho ya tlhaeletsano ka go bua, go kwala kgotsa puo ya matsogo ka tiriso ya mafoko a go dumelanwang ka ona.

puo ya tikologo e e rileng - puo e e buiwang ke batho fela ba tikologo kgotsa karolo e e rileng ya naga.

puotlwaello - puo e e dirisiwang mo motlotlong fela go sa dirisiwe mafoko a a maleba/a a siameng kgotsa go sa latelwe melao le melawana ya tiriso ya puo.

rerisana - go leka go fitlhelela tumelano kgotsa go fitlhelela tumelano ka go tlosa dipelaello dingwe fa mongwe a buisana le bangwe. Go leka go bona tsela kgotsa mokgwa wa go tlhaloganya se se buisiwang, reediwang kgotsa dirwang.

rejisetara - mafoko, mokgwa le thutapuo e e dirisiwang ke bakwadi/dibui mo mabakeng a a rileng

segalo - 1. lentswe, modumo, bokibo le mosito fa motho a ne a bua kgotsa a opela.

2. tsela ya go kapodisa lefoko go fapaanya bokao jwa lona le a mangwe a a nang le modumo o tshwanang le lona. Setswana se na le segalogodimo le segalotlase (sekao: tlháma l tlháma)

setlhangwa - tsela e motlhaeletsisi a e dirisang go tlhagisa kgotsa go fetisa tshedimose tso jaaka: go kwala, bua, leba, supetsa jj.

tebo ya matlho - go eta o lebelela bareetsi ka go bua kgotsa o buisa.

thadiso - go neela ka tlhaloso ya mongwe, sengwe, buka, filimi kgotsa tiragalo ka mokgwa wa go kwala kgotsa go bua.

thelelo - go buisa ka maikutlo a a maleba le diteng, lentswe le segalo di nyalelana e bile melao ya puiso yotlhe e nepagetse.

thesorase - thanodi ya makaelagongwe le malatodi.

tomagano - dikakanyo tse di tlhalosegang ka dikarolwana tsa tsona tsa go tlhalosa kgotsa go dira sengwe.

tiragatso - **1.** ditlamorago tse di nnang teng morago ga tiro e sena go dirwa/ go kwalwa;

2. go tshwantsha se se kwadilweng mo bukeng/terameng; **3.** go dira tiro e e kailweng

tiriso ya puo - ka mo puo e dirisiwang ka teng go lebilwe tiriso ya semmuso, tlotlofoko, kapodiso, jj. le gore e lebiseditse mang, kae.

tiro - tiro e e newang barutwana go e dira, e ka nna go reetsa, go bua, kwala, lebelela, tlhotlhomisa jj.

tlamanyi - letshwao la puiso le le dirisediwa go kopanya mafoko a mabedi kgotsa go feta.

Sekao: molatlhwa-le-bowa

tlhaeletsano - puisano ka mogala, lekwalo, seyalemowa, thelebišene le ka mokgwa mongwe le mongwe fela o o ka atlegisang kgorogo / thomelo ya molaetsa.

tlhagisa - **1.** go neela tshedimose tso ka ga sengwe kgotsa kgang;

2. go supa tiro e e dirilweng

tlhama - ke sengwe se se simololang kgotsa se se bopiwa ka maitlomo a go neela tshedimose tso kgotsa go dirisiwa.

tlhamo ya kakanyo - tlhamo ya se se akantsweng/itlhametsweng fela mme e se nnete.

tlhaoletsweng - go eletsisa kgotsa go laela tiriso ya sengwe mo karolong/ setlhopeng/ mophatong o o rileng ka nako e e rileng. Sekao; dikolo di ka elediwa kgotsa go laelwa go dirisa dibuka tse di rileng mo mephatong e e rileng ka dingwaga tse di rileng, e le go nna le taolo ya tiriso le ya tekanyetso ya tsona.

tlhatlhelela - mokgwa wa go neela tshedimose tso go barutwana mo phaposing kgotsa bareetsi ka ga thuto e e rileng.

tlhotlha diphoso - go sekaseka, lolamisa, go ntsha diphoso tsotlhe mo setlhangweng morago o nyalanye dintlha.

tlhatlhoba/sekaseka - tlhatlhoba ka mokgwa o o rileng go bona sebopego kgotsa gore se tlhamilwe jang.

tihatlhoba ka tsenelelo - bopa kakanyo ya boleng le bokao jwa sengwe ka botebo.

tlotlheletso ka botlhale gore batho ba nne mo letlhakoreng la mmui - puo ya maitlhommo a go ngoka batho gore ba dumele se mmui a se buang ka tsela e e sa siamang.

tlotlhomisa - go batlisisa sengwe se se sa tlhagisiwang sentle ka go buisa, botsa dipotso, lebelela jj. go se tthalosa.

tlodisa matlho - go lebelela sengwe e se ka tsenelelo /kgotsa go buisa ka bonako go bona kakanyokakaretso.

tlopele - tiriso ya mafoko a mantsi a a sa tlhokegeng.

tota - go dira sengwe ka tlhamalalo; gape o tlhomile matlho le mogopolo mo go sona

totobetseng - bokao jo bo tlhamaletseng e bile bo kwadilwe.

tsaya letlhakore (go) - go sekamela mo, kgotsa go gatelela letlhakore, kakanyo kgotsa motho yo o rileng.

tsepameng - ntlha e e tlhomameng

tshetlego - go emelela ntlha e e rileng ka mabaka a a tswang mo bopaking jo bo rileng.

ng:





